

Supplement
Canada Gazette, Part II
December 4, 2013



Supplément
Gazette du Canada, Partie II
Le 4 décembre 2013

SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

**Emergency Order for the Protection of
the Greater Sage-Grouse**

**Décret d'urgence visant la protection
du tétras des armoises**

SOR/2013-202

DORS/2013-202

Registration
SOR/2013-202 November 20, 2013

SPECIES AT RISK ACT

Emergency Order for the Protection of the Greater Sage-Grouse

P.C. 2013-1245 November 18, 2013

Whereas the Minister of the Environment is of the opinion that the Greater Sage-Grouse faces imminent threats to its survival and recovery;

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to section 80 and subsection 97(2) of the *Species at Risk Act*^a, makes the annexed *Emergency Order for the Protection of the Greater Sage-Grouse*.

EMERGENCY ORDER FOR THE PROTECTION OF THE GREATER SAGE-GROUSE

INTERPRETATION

Definitions

“agricultural operation”
« activité agricole »

“legal subdivision” or
“LSD”
« subdivision officielle » ou
« subd. off. »

“quarter-section”
« quart de section »

1. The following definitions apply in this Order.
- “agricultural operation” has the meaning assigned by the laws of the province in which the operation takes place.
- “legal subdivision” or “LSD” means a unit of land described in the Dominion Land Survey System that is 1/4 of a quarter-section and has an area of approximately 16 ha or 400 m by 400 m.
- “quarter-section” means a unit of land described in the Dominion Land Survey System that has an area of approximately 64 ha or 800 m by 800 m.

HABITAT

Alberta and Saskatchewan

2. For the purposes of paragraph 80(4)(c) of the *Species at Risk Act*, the following areas are identified as habitat that is necessary for the survival or recovery of the Greater Sage-Grouse:

- (a) in Alberta, the area that is composed of
- (i) the legal subdivisions of the quarter-sections that are listed in column 1 of Part 1 of Schedule 1 for which a provision is set out in any of columns 2 to 5,
 - (ii) the parts of road allowances that are between any two legal subdivisions referred to in subparagraph (i) and that are contiguous to them, and
 - (iii) the parts formed by the intersection of two road allowances whose four corners each touch

Enregistrement
DORS/2013-202 Le 20 novembre 2013

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Décret d'urgence visant la protection du tétras des armoises

C.P. 2013-1245 Le 18 novembre 2013

Attendu que le ministre de l'Environnement estime que le tétras des armoises est exposé à des menaces imminentes pour sa survie et son rétablissement,

À ces causes, sur recommandation de le ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 80 et du paragraphe 97(2) de la *Loi sur les espèces en péril*^a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le *Décret d'urgence visant la protection du tétras des armoises*, ci-après.

DÉCRET D'URGENCE VISANT LA PROTECTION DU TÉTRAS DES ARMOISES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« activité agricole » S'entend au sens des lois applicables de la province où l'activité est exercée.

« quart de section » Unité de territoire décrite dans le système d'arpentage des terres du Canada d'une superficie d'environ 64 ha ou 800 m x 800 m.

« subdivision officielle » ou « subd. off. » Unité de territoire décrite dans le système d'arpentage des terres du Canada qui représente le quart d'un quart de section, d'une superficie d'environ 16 ha ou 400 m x 400 m.

Définitions

« activité agricole »
“agricultural operation”

« quart de section »
“quarter-section”

« subdivision officielle » ou
« subd. off. »
“legal subdivision” or
“LSD”

HABITAT

2. Pour l'application de l'alinéa 80(4)c) de la *Loi sur les espèces en péril*, les aires ci-après sont désignées comme habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement du tétras des armoises :

- a) en Alberta, l'aire formée :
- (i) des subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 pour lesquelles une disposition figure à l'une des colonnes 2 à 5,
 - (ii) des zones d'une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées au sous-alinéa (i) et qui leur sont contiguës,
 - (iii) des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à

Alberta et Saskatchewan

^a S.C. 2002, c. 29

^a L.C. 2002, ch. 29

- a legal subdivision referred to in subparagraph (i); and
- (b) in Saskatchewan, the area that is composed of
- (i) the legal subdivisions of the quarter-sections that are listed in column 1 of Part 2 of Schedule 1 for which a provision is set out in any of columns 2 to 5,
 - (ii) the parts of road allowances that are between any two legal subdivisions referred to in subparagraph (i) and that are contiguous to them, and
 - (iii) the parts formed by the intersection of two road allowances whose four corners each touch a legal subdivision referred to in subparagraph (i).

PROHIBITIONS

- 3. (1)** The following activities are prohibited:
- (a) killing sagebrush plants, native grasses or native forbs in a legal subdivision or road allowance, other than
- (i) in any part of the legal subdivision or road allowance that was used for growing and harvesting non-native plants at any given time in 2011, 2012 or 2013, or
 - (ii) in an area that is on or within 15 m of the edge of a road;
- (b) moving sagebrush plants, native grasses or native forbs from or within a legal subdivision or road allowance, other than
- (i) from or within any part of the legal subdivision or road allowance that was used for growing and harvesting non-native plants at any given time in 2011, 2012 or 2013, or
 - (ii) in an area that is on or within 15 m of the edge of a road;
- (c) installing or constructing a fence in a legal subdivision or road allowance;
- (d) installing or constructing, in a legal subdivision or road allowance, a structure or machine that produces a noise that exceeds 45 dB(A) for a total daily duration of at least 60 minutes in at least 10 days of any given month, or a structure that houses a machine that produces such a noise in a location where such a noise did not exist on the date of the coming into force of this Order, or altering a structure or machine that exists on the date of the coming into force of this Order, in a legal subdivision or road allowance, or its use, in a way that results in the structure or machine producing such a noise;
- (e) constructing a new road or widening a road that exists on the date of the coming into force of this Order, in a legal subdivision or road allowance; and
- (f) installing or constructing a structure — other than a fence — machine or pole that is greater than 1.2 m in height in a legal subdivision or road allowance, or increasing the height of a structure — other than a fence — machine or pole that

- une subdivision officielle visée au sous-alinéa (i);
- b) en Saskatchewan, l'aire formée :
- (i) des subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 1 pour lesquelles une disposition figure à l'une des colonnes 2 à 5,
 - (ii) des zones d'une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées au sous-alinéa (i) et qui leur sont contiguës,
 - (iii) des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée au sous-alinéa (i).

INTERDICTIONS

- 3. (1)** Les activités ci-après sont interdites :
- a) détruire les plantes d'armoise, les graminées indigènes et les herbacées non graminéides indigènes dans une subdivision officielle ou une emprise de route sauf :
- (i) dans les zones de la subdivision ou de l'emprise de route qui étaient utilisées pour la culture et la récolte de plantes non indigènes à un moment donné en 2011, en 2012 ou en 2013,
 - (ii) sur une route ou dans toute bande de terrain située dans les 15 m de la lisière d'une route;
- b) déplacer les plantes d'armoise, les graminées indigènes et les herbacées non graminéides indigènes à l'extérieur ou à l'intérieur d'une subdivision officielle ou d'une emprise de route sauf :
- (i) à l'extérieur ou à l'intérieur des zones de la subdivision ou de l'emprise de route qui étaient utilisées pour la culture et la récolte de plantes non indigènes à un moment donné en 2011, en 2012 ou en 2013,
 - (ii) sur une route et dans toute bande de terrain située dans les 15 m de la lisière d'une route;
- c) installer ou construire une clôture dans une subdivision officielle ou une emprise de route;
- d) installer ou construire, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, un ouvrage ou une machine produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) pour une durée quotidienne totale d'au moins soixante minutes, dix jours ou plus au cours de tout mois, ou un ouvrage abritant une machine qui produit un tel bruit, à un endroit où un tel bruit n'existait pas à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou modifier un ouvrage ou une machine existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans une subdivision officielle ou une emprise de route ou leur utilisation de façon à produire un tel bruit;
- e) construire une nouvelle route ou élargir une route existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une subdivision officielle ou une emprise de route;
- f) installer ou construire un ouvrage — à l'exception d'une clôture — ou une machine ou ériger

Prohibited activities

Activités interdites

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | exists on the date of the coming into force of this Order beyond that height in a legal subdivision or road allowance. | des poteaux d'une hauteur supérieure à 1,2 m dans une subdivision officielle ou une emprise de route ou porter à une hauteur supérieure à 1,2 m un ouvrage — à l'exception d'une clôture —, une machine ou des poteaux existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans une subdivision officielle ou une emprise de route. | |
| Type of road | (2) Paragraphs (1)(a), (b) and (e) only apply to a road that is paved, oiled, graded or levelled using heavy machinery and that is for the use of motor vehicles. | (2) Les alinéas (1)a), b) et e) s'appliquent seulement aux routes qui sont pavées, huilées, nivelées ou mises au niveau à l'aide de machinerie lourde pour être utilisées par des véhicules motorisés. | Type de routes |
| Non-application | (3) Paragraphs (1)(a) to (c) do not apply in respect of (a) the installation or construction, in a legal subdivision or road allowance, of a fence to manage grazing animals that conforms to the standards set out in Schedule 2; and (b) the installation or construction, in a legal subdivision or road allowance, of a watering system to manage grazing animals, if the installation or construction does not result in the destruction of more than 30 m ² of an area that is covered with sagebrush plants, native grasses or native forbs in that legal subdivision or road allowance. | (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent pas : a) à l'installation ou à la construction, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, de clôtures conformes aux normes énoncées à l'annexe 2 pour la gestion des animaux qui broutent; b) à l'installation ou à la construction, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, de systèmes d'approvisionnement en eau pour la gestion des animaux qui broutent à condition que l'installation ou la construction n'entraîne pas la destruction d'une zone supérieure à 30 m ² qui est recouverte de plantes d'armoise, de graminées indigènes et d'herbacées non graminéennes indigènes dans la subdivision officielle ou l'emprise de route. | Non-application |
| Watering system | (4) For the purposes of paragraph (3)(b), a watering system must not occupy an area on or above the ground that is more than 30 m ² , must not include a dam and must not have any pipes with a diameter of 11 cm or more. | (4) Pour l'application de l'alinéa (3)b), un système d'approvisionnement en eau ne peut ni occuper un espace au sol ou au-dessus du sol supérieur à 30 m ² , ni être doté d'un barrage, ni avoir des conduites dont le diamètre est égal ou supérieur à 11 cm. | Système d'approvisionnement en eau |
| Non-application | (5) Paragraphs (1)(a) to (f) do not apply either inside or within 100 m of (a) a residential building that exists on the date of the coming into force of this Order; (b) a building that is used for the purposes of an agricultural operation if it exists on the date of the coming into force of this Order; (c) a shelter that is used for the purposes of an agricultural operation if it remains at the same place where it was located on the date of the coming into force of this Order; or (d) a structure or machine that is used to feed, handle, treat or provide water to grazing animals if it is used at the same place where it was used before the coming into force of this Order. | (5) Les alinéas (1)a) à f) ne s'appliquent pas à l'intérieur ou dans la zone de 100 m autour : a) d'un immeuble d'habitation existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret; b) d'un bâtiment utilisé pour une activité agricole, s'il existait à la date d'entrée en vigueur du présent décret; c) d'un abri utilisé pour une activité agricole, s'il demeure au même endroit que celui où il se trouvait à la date d'entrée en vigueur du présent décret; d) d'un ouvrage ou d'une machine utilisés pour l'alimentation, la manipulation, le traitement ou l'approvisionnement en eau des animaux qui broutent, s'ils sont utilisés au même endroit que celui où ils étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. | Non-application |
| Installing or constructing — meaning | (6) For the purposes of paragraphs (1)(c), (d) and (f), installing or constructing does not include (a) reconstructing or repairing a pole or structure — including a fence — that exists on the date of the coming into force of this Order or replacing it with a pole or structure — including a fence — whose dimensions do not exceed those of the existing pole or structure; or (b) reconstructing or repairing a structure or machine that produces a noise and that exists on | (6) Pour l'application des alinéas (1)c), d) et f), l'installation ou la construction visée à ces alinéas ne comprend pas : a) la reconstruction ou la réparation d'un poteau ou d'un ouvrage — y compris une clôture — existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou leur remplacement par un poteau ou un ouvrage — y compris une clôture — dont les dimensions n'excèdent pas celles du poteau ou de l'ouvrage existant; | Installer et construire — précisions |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | the date of the coming into force of this Order or replacing it with a structure or machine whose dimensions and noise levels do not exceed those of the existing structure or machine. | <i>b</i>) la reconstruction ou la réparation d'un ouvrage ou d'une machine produisant un bruit et existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou leur remplacement par un ouvrage ou une machine dont les dimensions n'excèdent pas celles de l'ouvrage ou de la machine existant et qui ne produit pas un niveau de bruit supérieur à celui produit par cet ouvrage ou cette machine. | |
| Application — paragraphs (1)(a) and (b) | (7) Paragraphs (1)(a) and (b) apply to (a) the legal subdivisions of the quarter-sections that are listed in column 1 of Part 1 or 2 of Schedule 1 for which “3(1)(a) to (f)” or “3(1)(a) to (f) and 4” is set out in any of columns 2 to 5; (b) the parts of road allowances that are between any two legal subdivisions referred to in paragraph (a) and that are contiguous to them; and (c) the parts formed by the intersection of two road allowances whose four corners each touch a legal subdivision referred to in paragraph (a). | (7) Les alinéas (1a) et b) s'appliquent : a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 pour lesquelles figure l'expression « 3(1a) à f) » ou « 3(1a) à f) et 4 » à l'une des colonnes 2 à 5; b) aux zones d'une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l'alinéa a) et qui leur sont contiguës; c) aux zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l'alinéa a). | Application — alinéas (1a) et b) |
| Application — paragraphs (1)(c) to (f) | (8) Paragraphs (1)(c) to (f) apply to (a) the legal subdivisions of the quarter-sections that are listed in column 1 of Part 1 or 2 of Schedule 1 for which “3(1)(a) to (f)”, “3(1)(a) to (f) and 4” or “3(1)(c) to (f) and 4” is set out in any of columns 2 to 5; (b) the parts of road allowances that are between any two legal subdivisions referred to in paragraph (a) and that are contiguous to them; and (c) the parts formed by the intersection of two road allowances whose four corners each touch a legal subdivision referred to in paragraph (a). | (8) Les alinéas (1c) à f) s'appliquent : a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 pour lesquelles figure l'expression « 3(1a) à f) », « 3(1a) à f) et 4 » ou « 3(1c) à f) et 4 » à l'une des colonnes 2 à 5; b) aux zones d'une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l'alinéa a) et qui leur sont contiguës; c) aux zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l'alinéa a). | Application — alinéas (1c) à f) |
| Prohibited acute sensory disturbances | 4. (1) A person must not operate a facility, motor vehicle or machine that produces a noise that exceeds 45 dB(A) at any given time between 1.5 hours before sunset to 1.5 hours after sunrise during the period beginning on April 1 and ending on May 30 of any given year, within a legal subdivision or road allowance. | 4. (1) Il est interdit, du 1 ^{er} avril au 30 mai d'une année donnée, d'exploiter une installation ou de faire fonctionner un véhicule à moteur ou une machine produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) à un moment donné durant la période commençant une heure et demie avant le coucher du soleil et se terminant une heure et demie après le lever du soleil dans une subdivision officielle ou une emprise de route. | Perturbations sensorielles aiguës interdites |
| Sunset and sunrise times | (2) Sunset and sunrise times are established by using the forecast of Environment Canada for the location that is closest to the location to which a prohibition applies under subsection (1). | (2) Les heures du coucher et du lever du soleil sont établies selon les prévisions d'Environnement Canada pour l'endroit le plus proche du lieu visé par l'interdiction. | Heures du coucher et du lever du soleil |
| Non-application | (3) Subsection (1) does not apply either inside or within 100 m of (a) a residential building that exists on the date of the coming into force of this Order; (b) a building that is used for the purposes of an agricultural operation if it exists on the date of the coming into force of this Order; (c) a shelter that is used for the purposes of an agricultural operation if it remains at the same place where it was located on the date of the coming into force of this Order; or (d) a structure or machine that is used to feed, handle, treat or provide water to grazing animals | (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'intérieur ou dans la zone de 100 m autour : a) d'un immeuble d'habitation existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret; b) d'un bâtiment utilisé pour une activité agricole, s'il existait à la date d'entrée en vigueur du présent décret; c) d'un abri utilisé pour une activité agricole, s'il demeure au même endroit que celui où il se trouvait à la date d'entrée en vigueur du présent décret; d) d'un ouvrage ou d'une machine utilisés pour l'alimentation, la manipulation, le traitement ou | Non-application |

if it is used at the same place where it was located on the date of the coming into force of this Order.

l'approvisionnement en eau des animaux qui broutent, s'ils sont utilisés au même endroit que celui où ils étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

| | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|
| Non-application | (4) The prohibition against operating a motor vehicle that produces a noise that exceeds 45 dB(A) during the period set out in subsection (1) does not apply to a person who operates a motor vehicle (a) to or from a residential building; (b) to or from a place where that person is conducting an agricultural operation; or (c) to visit a person who is conducting an agricultural operation. | (4) L'interdiction de faire fonctionner un véhicule à moteur produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) durant la période visée au paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui fait fonctionner un tel véhicule : a) soit en direction ou en provenance d'un immeuble d'habitation; b) soit en direction ou en provenance d'un lieu où elle exerce une activité agricole; c) soit pour visiter une personne qui exerce une activité agricole. | Non-application |
| Application | (5) This section applies to (a) the legal subdivisions of the quarter-sections that are listed in column 1 of Part 1 or 2 of Schedule 1 for which "3(1)(a) to (f) and 4" or "3(1)(c) to (f) and 4" is set out in any of columns 2 to 5; (b) the parts of road allowances that are between any two legal subdivisions referred to in paragraph (a) and that are contiguous to them; and (c) the parts formed by the intersection of two road allowances whose four corners each touch a legal subdivision referred to in paragraph (a). | (5) Le présent article s'applique : a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 pour lesquelles figure l'expression « 3(1)a) à f) et 4 » ou « 3(1)c) à f) et 4 » à l'une des colonnes 2 à 5; b) aux zones d'une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l'alinéa a) et qui leur sont contiguës; c) à celles des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l'alinéa a). | Application |
| Exception | 5. The prohibitions do not apply to a person engaging in activities related to public safety or health, or to the health of animals and plants, that are authorized under provincial law. | 5. Les interdictions ne s'appliquent pas aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques ou de santé des animaux et des végétaux qui sont autorisées sous le régime du droit provincial. | Exception |
| Offences | 6. Paragraphs 3(1)(a) to (f) and subsection 4(1) may give rise to offences under section 97 of the <i>Species at Risk Act</i> . | 6. Les alinéas 3(1)a) à f) et le paragraphe 4(1) créent des infractions pour l'application de l'article 97 de la <i>Loi sur les espèces en péril</i> . | Infractions |

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| 90 days after registration | 7. This Order comes into force 90 days after the day on which it is registered. | 7. Le présent décret entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de son enregistrement. | Quatre-vingt-dix jours après l'enregistrement |
|----------------------------|--|--|---|

SCHEDULE 1/ANNEXE 1
(Subparagraphs 2(a)(i) and (b)(i) and paragraphs 3(7)(a), (8)(a) and 4(5)(a)/
sous-alinéas 2a)(i) et b)(i) et alinéas 3(7)a), (8)a) et 4(5)a))

GREATER SAGE-GROUSE HABITAT/HABITAT DU TÉTRAS DES ARMOISES

PART 1/PARTIE 1

Alberta/Alberta

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 2-1-1-W4 / N.O. 2-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 2-1-1-W4 / S.O. 2-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-1-1-W4 / N.O. 3-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-1-1-W4 / N.E. 3-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-1-1-W4 / S.O. 3-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-1-1-W4 / S.E. 3-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-1-1-W4 / N.E. 4-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 4-1-1-W4 / S.O. 4-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-1-1-W4 / S.E. 4-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-1-1-W4 / N.O. 5-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 5-1-1-W4 / N.E. 5-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 5-1-1-W4 / S.O. 5-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 5-1-1-W4 / S.E. 5-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 6-1-1-W4 / N.O. 6-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 6-1-1-W4 / N.E. 6-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 6-1-1-W4 / S.O. 6-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 6-1-1-W4 / S.E. 6-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 7-1-1-W4 / N.O. 7-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 7-1-1-W4 / N.E. 7-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 7-1-1-W4 / S.O. 7-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 7-1-1-W4 / S.E. 7-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 8-1-1-W4 / N.O. 8-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 8-1-1-W4 / N.E. 8-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 8-1-1-W4 / S.O. 8-1-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 8-1-1-W4 / S.E. 8-1-1-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 9-1-1-W4 / S.O. 9-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 9-1-1-W4 / S.E. 9-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-1-1-W4 / N.O. 10-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-1-1-W4 / S.O. 10-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 11-1-1-W4 / N.O. 11-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 14-1-1-W4 / N.O. 14-1-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-1-1-W4 / N.O. 15-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-1-1-W4 / N.E. 15-1-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 15-1-1-W4 / S.O. 15-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-1-1-W4 / S.E. 15-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-1-1-W4 / N.O. 16-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-1-1-W4 / N.E. 16-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-1-1-W4 / S.O. 16-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-1-1-W4 / S.E. 16-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-1-1-W4 / N.O. 17-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-1-1-W4 / N.E. 17-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-1-1-W4 / S.O. 17-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 17-1-1-W4 / S.E. 17-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-1-1-W4 / N.O. 18-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 18-1-1-W4 / S.O. 18-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 18-1-1-W4 / S.E. 18-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 19-1-1-W4 / N.O. 19-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-1-1-W4 / N.E. 19-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-1-1-W4 / S.O. 19-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-1-1-W4 / S.E. 19-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-1-1-W4 / N.O. 20-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-1-1-W4 / N.E. 20-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-1-1-W4 / S.O. 20-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-1-1-W4 / S.E. 20-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-1-1-W4 / N.O. 21-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-1-1-W4 / N.E. 21-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 21-1-1-W4 / S.O. 21-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-1-1-W4 / S.E. 21-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-1-1-W4 / N.O. 22-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-1-W4 / S.O. 22-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-1-1-W4 / S.O. 27-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-1-1-W4 / N.O. 28-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-1-1-W4 / N.E. 28-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 28-1-1-W4 / S.O. 28-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-1-1-W4 / S.E. 28-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-1-1-W4 / N.O. 29-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-1-1-W4 / N.E. 29-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-1-1-W4 / S.O. 29-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-1-1-W4 / S.E. 29-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-1-1-W4 / S.E. 30-1-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-1-1-W4 / N.O. 31-1-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 32-1-1-W4 / S.O. 32-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 32-1-1-W4 / S.E. 32-1-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 33-1-1-W4 / S.O. 33-1-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-1-2-W4 / N.O. 1-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 1-1-2-W4 / N.E. 1-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 1-1-2-W4 / S.O. 1-1-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 1-1-2-W4 / S.E. 1-1-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-1-2-W4 / N.E. 2-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 4-1-2-W4 / N.O. 4-1-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 4-1-2-W4 / S.E. 4-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-1-2-W4 / N.E. 5-1-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-1-2-W4 / S.E. 5-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 8-1-2-W4 / N.E. 8-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 9-1-2-W4 / N.O. 9-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-1-2-W4 / S.E. 10-1-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 11-1-2-W4 / N.O. 11-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-1-2-W4 / N.E. 11-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-1-2-W4 / S.O. 11-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-1-2-W4 / S.E. 11-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 12-1-2-W4 / N.O. 12-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 12-1-2-W4 / N.E. 12-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 12-1-2-W4 / S.O. 12-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 12-1-2-W4 / S.E. 12-1-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 13-1-2-W4 / N.O. 13-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 13-1-2-W4 / N.E. 13-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 13-1-2-W4 / S.O. 13-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-1-2-W4 / S.E. 13-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 20-1-2-W4 / N.E. 20-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 21-1-2-W4 / N.O. 21-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-1-2-W4 / S.O. 21-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 24-1-2-W4 / N.O. 24-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-1-2-W4 / N.E. 24-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-1-2-W4 / S.O. 24-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-1-2-W4 / S.E. 24-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-1-2-W4 / N.O. 25-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-1-2-W4 / N.E. 25-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-1-2-W4 / S.O. 25-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-1-2-W4 / S.E. 25-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-1-2-W4 / N.E. 26-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-1-2-W4 / S.E. 26-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-1-2-W4 / N.O. 31-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-1-2-W4 / N.O. 35-1-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 35-1-2-W4 / N.E. 35-1-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 35-1-2-W4 / S.O. 35-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-1-2-W4 / S.E. 35-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-1-2-W4 / N.O. 36-1-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 36-1-2-W4 / N.E. 36-1-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 36-1-2-W4 / S.O. 36-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-1-2-W4 / S.E. 36-1-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-1-3-W4 / N.O. 14-1-3-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-1-3-W4 / N.O. 15-1-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-1-3-W4 / N.O. 16-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-1-3-W4 / N.E. 16-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-1-3-W4 / S.O. 16-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-1-3-W4 / S.E. 16-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-1-3-W4 / N.O. 17-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-1-3-W4 / N.E. 17-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-1-3-W4 / S.O. 17-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 17-1-3-W4 / S.E. 17-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-1-3-W4 / N.O. 18-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 18-1-3-W4 / N.E. 18-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-1-3-W4 / N.O. 19-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-1-3-W4 / N.E. 19-1-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-1-3-W4 / S.O. 19-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-1-3-W4 / S.E. 19-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-1-3-W4 / N.O. 20-1-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 20-1-3-W4 / N.E. 20-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-1-3-W4 / S.O. 20-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-1-3-W4 / S.E. 20-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 21-1-3-W4 / N.O. 21-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-1-3-W4 / N.E. 21-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-1-3-W4 / S.O. 21-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-1-3-W4 / S.E. 21-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-1-3-W4 / N.O. 22-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-1-3-W4 / N.E. 22-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-3-W4 / S.O. 22-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-1-3-W4 / S.E. 22-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-1-3-W4 / N.O. 23-1-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 23-1-3-W4 / N.E. 23-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-1-3-W4 / S.O. 23-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-1-3-W4 / S.E. 23-1-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-1-3-W4 / N.O. 24-1-3-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-1-3-W4 / N.O. 25-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-1-3-W4 / N.E. 25-1-3-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-1-3-W4 / N.E. 26-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SW 26-1-3-W4 / S.O. 26-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-1-3-W4 / S.E. 26-1-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 27-1-3-W4 / S.O. 27-1-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 27-1-3-W4 / S.E. 27-1-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 28-1-3-W4 / N.O. 28-1-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 28-1-3-W4 / S.O. 28-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-1-3-W4 / S.E. 28-1-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-1-3-W4 / N.O. 29-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-1-3-W4 / N.E. 29-1-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 29-1-3-W4 / S.O. 29-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-1-3-W4 / S.E. 29-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 30-1-3-W4 / N.O. 30-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-1-3-W4 / N.E. 30-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-1-3-W4 / S.O. 30-1-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 30-1-3-W4 / S.E. 30-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-1-3-W4 / N.O. 31-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 31-1-3-W4 / N.E. 31-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 31-1-3-W4 / S.O. 31-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-1-3-W4 / S.E. 31-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-1-3-W4 / N.O. 32-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 32-1-3-W4 / N.E. 32-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 32-1-3-W4 / S.O. 32-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 32-1-3-W4 / S.E. 32-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 33-1-3-W4 / N.O. 33-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 33-1-3-W4 / N.E. 33-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 33-1-3-W4 / S.O. 33-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 33-1-3-W4 / S.E. 33-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 34-1-3-W4 / N.O. 34-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 34-1-3-W4 / N.E. 34-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 34-1-3-W4 / S.O. 34-1-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 34-1-3-W4 / S.E. 34-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 35-1-3-W4 / N.O. 35-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-1-3-W4 / N.E. 35-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-1-3-W4 / S.O. 35-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-1-3-W4 / S.E. 35-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-1-3-W4 / N.O. 36-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-1-3-W4 / N.E. 36-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-1-3-W4 / S.O. 36-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 36-1-3-W4 / S.E. 36-1-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-1-4-W4 / N.E. 24-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-1-4-W4 / S.E. 25-1-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 34-1-4-W4 / N.E. 34-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-1-4-W4 / N.O. 35-1-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-1-4-W4 / N.E. 35-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-1-4-W4 / S.O. 35-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 35-1-4-W4 / S.E. 35-1-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 36-1-4-W4 / N.O. 36-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-1-4-W4 / N.E. 36-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-1-4-W4 / S.O. 36-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-1-4-W4 / S.E. 36-1-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-2-1-W4 / S.O. 31-2-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 6-2-2-W4 / N.O. 6-2-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 6-2-2-W4 / S.O. 6-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-2-2-W4 / S.E. 6-2-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-2-2-W4 / N.O. 7-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-2-2-W4 / N.E. 7-2-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-2-2-W4 / S.O. 7-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-2-2-W4 / S.E. 7-2-2-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-2-2-W4 / N.O. 18-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-2-2-W4 / S.O. 18-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-2-2-W4 / S.E. 18-2-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 19-2-2-W4 / S.O. 19-2-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-2-2-W4 / N.O. 25-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-2-2-W4 / N.E. 25-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-2-2-W4 / S.O. 25-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-2-2-W4 / N.E. 26-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-2-2-W4 / S.E. 26-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-2-2-W4 / N.E. 31-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 32-2-2-W4 / N.O. 32-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-2-2-W4 / N.E. 32-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-2-2-W4 / S.O. 32-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 32-2-2-W4 / S.E. 32-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-2-2-W4 / N.O. 33-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-2-2-W4 / N.E. 33-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-2-2-W4 / N.E. 35-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-2-2-W4 / S.E. 35-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 36-2-2-W4 / N.O. 36-2-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 36-2-2-W4 / S.O. 36-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-2-2-W4 / S.E. 36-2-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-2-3-W4 / N.O. 1-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-2-3-W4 / N.E. 1-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 1-2-3-W4 / S.O. 1-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-2-3-W4 / S.E. 1-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-2-3-W4 / N.O. 2-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-2-3-W4 / N.E. 2-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-2-3-W4 / S.O. 2-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-2-3-W4 / S.E. 2-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-2-3-W4 / N.O. 3-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 3-2-3-W4 / N.E. 3-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 3-2-3-W4 / S.O. 3-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-2-3-W4 / S.E. 3-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 4-2-3-W4 / N.O. 4-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 4-2-3-W4 / N.E. 4-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 4-2-3-W4 / S.O. 4-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 4-2-3-W4 / S.E. 4-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 5-2-3-W4 / N.O. 5-2-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 5-2-3-W4 / N.E. 5-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 5-2-3-W4 / S.O. 5-2-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 5-2-3-W4 / S.E. 5-2-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 6-2-3-W4 / N.O. 6-2-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 6-2-3-W4 / N.E. 6-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 6-2-3-W4 / S.O. 6-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 6-2-3-W4 / S.E. 6-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 7-2-3-W4 / N.O. 7-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 7-2-3-W4 / N.E. 7-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 7-2-3-W4 / S.O. 7-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 7-2-3-W4 / S.E. 7-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 8-2-3-W4 / N.O. 8-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 8-2-3-W4 / N.E. 8-2-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 8-2-3-W4 / S.O. 8-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 8-2-3-W4 / S.E. 8-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 9-2-3-W4 / N.O. 9-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 9-2-3-W4 / N.E. 9-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-2-3-W4 / S.O. 9-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 9-2-3-W4 / S.E. 9-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 10-2-3-W4 / N.O. 10-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-2-3-W4 / N.E. 10-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-2-3-W4 / S.O. 10-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 10-2-3-W4 / S.E. 10-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-2-3-W4 / N.O. 11-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-2-3-W4 / N.E. 11-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-2-3-W4 / S.O. 11-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 11-2-3-W4 / S.E. 11-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-2-3-W4 / N.O. 12-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-2-3-W4 / N.E. 12-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 12-2-3-W4 / S.O. 12-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-2-3-W4 / S.E. 12-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-2-3-W4 / N.O. 13-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-2-3-W4 / N.E. 13-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-2-3-W4 / S.O. 13-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-2-3-W4 / S.E. 13-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-2-3-W4 / N.O. 14-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-2-3-W4 / N.E. 14-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-2-3-W4 / S.O. 14-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-2-3-W4 / S.E. 14-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-2-3-W4 / N.O. 15-2-3-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 15-2-3-W4 / N.E. 15-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-2-3-W4 / S.O. 15-2-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 15-2-3-W4 / S.E. 15-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 16-2-3-W4 / N.O. 16-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 16-2-3-W4 / N.E. 16-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 16-2-3-W4 / S.O. 16-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 16-2-3-W4 / S.E. 16-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 17-2-3-W4 / N.O. 17-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 17-2-3-W4 / N.E. 17-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 17-2-3-W4 / S.O. 17-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 17-2-3-W4 / S.E. 17-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 18-2-3-W4 / N.O. 18-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-2-3-W4 / N.E. 18-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-2-3-W4 / S.O. 18-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-2-3-W4 / S.E. 18-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 19-2-3-W4 / N.O. 19-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 19-2-3-W4 / N.E. 19-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-2-3-W4 / S.O. 19-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-2-3-W4 / S.E. 19-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-2-3-W4 / N.O. 20-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-2-3-W4 / N.E. 20-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-2-3-W4 / S.O. 20-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | | |
| SE 20-2-3-W4 / S.E. 20-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-2-3-W4 / S.O. 21-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-2-3-W4 / S.E. 21-2-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| NW 22-2-3-W4 / N.O. 22-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-2-3-W4 / N.E. 22-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-2-3-W4 / S.E. 22-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-2-3-W4 / N.O. 23-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-2-3-W4 / N.E. 23-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-2-3-W4 / S.O. 23-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-2-3-W4 / S.E. 23-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-2-3-W4 / N.O. 24-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-2-3-W4 / N.E. 24-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-2-3-W4 / S.O. 24-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-2-3-W4 / S.E. 24-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-2-3-W4 / N.O. 25-2-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 25-2-3-W4 / S.O. 25-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-2-3-W4 / S.E. 25-2-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 26-2-3-W4 / N.O. 26-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-2-3-W4 / N.E. 26-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-2-3-W4 / S.O. 26-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-2-3-W4 / S.E. 26-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 27-2-3-W4 / N.O. 27-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-2-3-W4 / N.E. 27-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-2-3-W4 / S.O. 27-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-2-3-W4 / S.E. 27-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-2-3-W4 / N.O. 28-2-3-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-2-3-W4 / N.E. 28-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 28-2-3-W4 / S.E. 28-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-2-3-W4 / N.E. 29-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 30-2-3-W4 / N.O. 30-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 30-2-3-W4 / S.O. 30-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-2-3-W4 / S.E. 30-2-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-2-3-W4 / N.O. 32-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 32-2-3-W4 / N.E. 32-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 32-2-3-W4 / S.O. 32-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 32-2-3-W4 / S.E. 32-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-2-3-W4 / N.O. 33-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 33-2-3-W4 / N.E. 33-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 33-2-3-W4 / S.O. 33-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-2-3-W4 / S.E. 33-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-2-3-W4 / N.O. 34-2-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 34-2-3-W4 / S.O. 34-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-2-3-W4 / S.E. 34-2-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-2-3-W4 / S.O. 35-2-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-2-4-W4 / N.O. 1-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-2-4-W4 / N.E. 1-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-2-4-W4 / S.O. 1-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-2-4-W4 / S.E. 1-2-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 2-2-4-W4 / N.O. 2-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-2-4-W4 / N.E. 2-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-2-4-W4 / S.O. 2-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 2-2-4-W4 / S.E. 2-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-2-4-W4 / N.O. 3-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 3-2-4-W4 / N.E. 3-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-2-4-W4 / S.E. 3-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-2-4-W4 / N.O. 10-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 10-2-4-W4 / N.E. 10-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-2-4-W4 / S.O. 10-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 10-2-4-W4 / S.E. 10-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-2-4-W4 / N.O. 11-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-2-4-W4 / N.E. 11-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 11-2-4-W4 / S.O. 11-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-2-4-W4 / S.E. 11-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-2-4-W4 / N.O. 12-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-2-4-W4 / S.O. 12-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-2-4-W4 / S.E. 12-2-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 13-2-4-W4 / N.O. 13-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 13-2-4-W4 / N.E. 13-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-2-4-W4 / S.O. 13-2-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 13-2-4-W4 / S.E. 13-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-2-4-W4 / N.O. 14-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-2-4-W4 / N.E. 14-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 14-2-4-W4 / S.O. 14-2-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 14-2-4-W4 / S.E. 14-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-2-4-W4 / S.E. 15-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-2-4-W4 / N.E. 23-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SW 23-2-4-W4 / S.O. 23-2-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 24-2-4-W4 / N.O. 24-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-2-4-W4 / N.E. 24-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-2-4-W4 / S.O. 24-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 24-2-4-W4 / S.E. 24-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-2-4-W4 / N.E. 25-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 25-2-4-W4 / S.O. 25-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 25-2-4-W4 / S.E. 25-2-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-2-4-W4 / S.E. 26-2-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 4-3-1-W4 / N.E. 4-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 6-3-1-W4 / N.O. 6-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-3-1-W4 / S.O. 6-3-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-3-1-W4 / N.E. 7-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 7-3-1-W4 / S.O. 7-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-3-1-W4 / S.E. 7-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 8-3-1-W4 / N.O. 8-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 8-3-1-W4 / S.O. 8-3-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-3-1-W4 / S.E. 9-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 10-3-1-W4 / N.O. 10-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 10-3-1-W4 / N.E. 10-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 10-3-1-W4 / S.O. 10-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 10-3-1-W4 / S.E. 10-3-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-3-1-W4 / N.E. 15-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SW 15-3-1-W4 / S.O. 15-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 18-3-1-W4 / N.O. 18-3-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 18-3-1-W4 / S.O. 18-3-1-O.4 | | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 19-3-1-W4 / N.O. 19-3-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 19-3-1-W4 / N.E. 19-3-1-O.4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 19-3-1-W4 / S.O. 19-3-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 19-3-1-W4 / S.E. 19-3-1-O.4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 21-3-1-W4 / N.O. 21-3-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-3-1-W4 / N.E. 21-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 22-3-1-W4 / N.O. 22-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 22-3-1-W4 / N.E. 22-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-3-1-W4 / S.O. 22-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 23-3-1-W4 / N.O. 23-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-3-1-W4 / N.O. 26-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-3-1-W4 / S.O. 26-3-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-3-1-W4 / N.O. 27-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-3-1-W4 / N.E. 27-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-3-1-W4 / S.O. 27-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-3-1-W4 / S.E. 27-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-3-1-W4 / N.O. 28-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-3-1-W4 / N.E. 28-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-3-1-W4 / S.O. 28-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 28-3-1-W4 / S.E. 28-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 29-3-1-W4 / N.O. 29-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-3-1-W4 / N.E. 29-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-3-1-W4 / S.O. 29-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-3-1-W4 / N.O. 30-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 30-3-1-W4 / N.E. 30-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 30-3-1-W4 / S.O. 30-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| SE 30-3-1-W4 / S.E. 30-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 31-3-1-W4 / N.O. 31-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| NE 31-3-1-W4 / N.E. 31-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 31-3-1-W4 / S.O. 31-3-1-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 31-3-1-W4 / S.E. 31-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 32-3-1-W4 / N.O. 32-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 32-3-1-W4 / N.E. 32-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-3-1-W4 / S.O. 32-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-3-1-W4 / S.E. 32-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-3-1-W4 / N.O. 33-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 33-3-1-W4 / N.E. 33-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 33-3-1-W4 / S.O. 33-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-3-1-W4 / S.E. 33-3-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-3-1-W4 / S.O. 34-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-3-1-W4 / S.E. 34-3-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 35-3-1-W4 / S.O. 35-3-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-3-2-W4 / N.O. 1-3-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 2-3-2-W4 / N.E. 2-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 2-3-2-W4 / S.E. 2-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-3-2-W4 / N.O. 3-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-3-2-W4 / S.O. 3-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-3-2-W4 / N.O. 4-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-3-2-W4 / N.E. 4-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-3-2-W4 / S.O. 4-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-3-2-W4 / S.E. 4-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-3-2-W4 / N.O. 5-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-3-2-W4 / N.E. 5-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-3-2-W4 / S.O. 5-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-3-2-W4 / S.E. 5-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-3-2-W4 / N.O. 6-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-3-2-W4 / N.E. 6-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-3-2-W4 / S.O. 6-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 6-3-2-W4 / S.E. 6-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-3-2-W4 / N.O. 7-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-3-2-W4 / N.E. 7-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-3-2-W4 / S.O. 7-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-3-2-W4 / S.E. 7-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 8-3-2-W4 / N.O. 8-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-3-2-W4 / N.E. 8-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-3-2-W4 / S.O. 8-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-3-2-W4 / S.E. 8-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-3-2-W4 / N.O. 9-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-3-2-W4 / N.E. 9-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 9-3-2-W4 / S.O. 9-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-3-2-W4 / S.E. 9-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-3-2-W4 / N.O. 10-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-3-2-W4 / N.E. 10-3-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-3-2-W4 / S.O. 10-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-3-2-W4 / N.O. 11-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton-rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 11-3-2-W4 / N.E. 11-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 12-3-2-W4 / N.O. 12-3-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 13-3-2-W4 / N.O. 13-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 13-3-2-W4 / N.E. 13-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 13-3-2-W4 / S.O. 13-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 13-3-2-W4 / S.E. 13-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 14-3-2-W4 / N.O. 14-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 14-3-2-W4 / N.E. 14-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 14-3-2-W4 / S.O. 14-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 14-3-2-W4 / S.E. 14-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 15-3-2-W4 / N.O. 15-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 15-3-2-W4 / N.E. 15-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 15-3-2-W4 / S.O. 15-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-3-2-W4 / S.E. 15-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 16-3-2-W4 / N.O. 16-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-3-2-W4 / N.E. 16-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-3-2-W4 / S.O. 16-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-3-2-W4 / S.E. 16-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-3-2-W4 / N.O. 17-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-3-2-W4 / N.E. 17-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-3-2-W4 / S.O. 17-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-3-2-W4 / S.E. 17-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-3-2-W4 / N.O. 18-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-3-2-W4 / N.E. 18-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 18-3-2-W4 / S.O. 18-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-3-2-W4 / S.E. 18-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-3-2-W4 / N.O. 19-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 19-3-2-W4 / N.E. 19-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-3-2-W4 / S.O. 19-3-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 20-3-2-W4 / N.O. 20-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-3-2-W4 / N.E. 20-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-3-2-W4 / S.O. 20-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-3-2-W4 / S.E. 20-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-3-2-W4 / N.O. 21-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 21-3-2-W4 / N.E. 21-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 21-3-2-W4 / S.O. 21-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-3-2-W4 / S.E. 21-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-3-2-W4 / N.O. 22-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 22-3-2-W4 / N.E. 22-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 22-3-2-W4 / S.O. 22-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-3-2-W4 / S.E. 22-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 23-3-2-W4 / N.O. 23-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 23-3-2-W4 / N.E. 23-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 23-3-2-W4 / S.O. 23-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 23-3-2-W4 / S.E. 23-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 24-3-2-W4 / N.O. 24-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 24-3-2-W4 / N.E. 24-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 24-3-2-W4 / S.O. 24-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 24-3-2-W4 / S.E. 24-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 25-3-2-W4 / N.O. 25-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 25-3-2-W4 / N.E. 25-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 25-3-2-W4 / S.O. 25-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 25-3-2-W4 / S.E. 25-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 26-3-2-W4 / N.O. 26-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 26-3-2-W4 / N.E. 26-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 26-3-2-W4 / S.O. 26-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 26-3-2-W4 / S.E. 26-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 27-3-2-W4 / N.O. 27-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 27-3-2-W4 / N.E. 27-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 27-3-2-W4 / S.O. 27-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 27-3-2-W4 / S.E. 27-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 28-3-2-W4 / N.O. 28-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-3-2-W4 / N.E. 28-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-3-2-W4 / S.O. 28-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-3-2-W4 / S.E. 28-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 29-3-2-W4 / N.O. 29-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-3-2-W4 / N.E. 29-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-3-2-W4 / S.O. 29-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-3-2-W4 / S.E. 29-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-3-2-W4 / N.O. 30-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-3-2-W4 / N.E. 30-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-3-2-W4 / S.O. 30-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 30-3-2-W4 / S.E. 30-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-3-2-W4 / N.O. 31-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-3-2-W4 / N.E. 31-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-3-2-W4 / S.O. 31-3-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 31-3-2-W4 / S.E. 31-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-3-2-W4 / N.O. 32-3-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 32-3-2-W4 / S.O. 32-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-3-2-W4 / S.E. 32-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-3-2-W4 / S.O. 33-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 33-3-2-W4 / S.E. 33-3-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 34-3-2-W4 / N.O. 34-3-2-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| NE 34-3-2-W4 / N.E. 34-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 34-3-2-W4 / S.O. 34-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 34-3-2-W4 / S.E. 34-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 35-3-2-W4 / N.O. 35-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 35-3-2-W4 / N.E. 35-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 35-3-2-W4 / S.O. 35-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 35-3-2-W4 / S.E. 35-3-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 36-3-2-W4 / N.O. 36-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 36-3-2-W4 / N.E. 36-3-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 36-3-2-W4 / S.O. 36-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 36-3-2-W4 / S.E. 36-3-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 8-3-3-W4 / N.E. 8-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 9-3-3-W4 / N.O. 9-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-3-3-W4 / N.E. 9-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-3-3-W4 / N.O. 10-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-3-3-W4 / N.E. 10-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-3-3-W4 / N.O. 11-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-3-3-W4 / N.E. 11-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-3-3-W4 / N.O. 12-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-3-3-W4 / N.E. 12-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-3-3-W4 / S.E. 12-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 13-3-3-W4 / N.O. 13-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-3-3-W4 / N.E. 13-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-3-3-W4 / S.O. 13-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-3-3-W4 / S.E. 13-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-3-3-W4 / N.O. 14-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 14-3-3-W4 / N.E. 14-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-3-3-W4 / S.O. 14-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-3-3-W4 / S.E. 14-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-3-3-W4 / N.O. 15-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-3-3-W4 / N.E. 15-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-3-3-W4 / S.O. 15-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-3-3-W4 / S.E. 15-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-3-3-W4 / N.O. 16-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-3-3-W4 / N.E. 16-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-3-3-W4 / S.O. 16-3-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-3-3-W4 / S.E. 16-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-3-3-W4 / N.O. 17-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-3-3-W4 / N.E. 17-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-3-3-W4 / S.O. 17-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-3-3-W4 / S.E. 17-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-3-3-W4 / N.O. 19-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 19-3-3-W4 / N.E. 19-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-3-3-W4 / S.E. 19-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-3-3-W4 / N.O. 20-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-3-3-W4 / N.E. 20-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-3-3-W4 / S.O. 20-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-3-3-W4 / S.E. 20-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-3-3-W4 / N.O. 21-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-3-3-W4 / N.E. 21-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-3-3-W4 / S.O. 21-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-3-3-W4 / S.E. 21-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-3-3-W4 / N.O. 22-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 22-3-3-W4 / N.E. 22-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-3-3-W4 / S.O. 22-3-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-3-3-W4 / S.E. 22-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 23-3-3-W4 / N.O. 23-3-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-3-3-W4 / N.E. 23-3-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 23-3-3-W4 / S.O. 23-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-3-3-W4 / S.E. 23-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-3-3-W4 / N.O. 24-3-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 24-3-3-W4 / S.O. 24-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-3-3-W4 / S.E. 24-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-3-3-W4 / N.O. 25-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 25-3-3-W4 / N.E. 25-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-3-3-W4 / N.O. 26-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 26-3-3-W4 / N.E. 26-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 26-3-3-W4 / S.O. 26-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 26-3-3-W4 / S.E. 26-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 27-3-3-W4 / N.O. 27-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 27-3-3-W4 / N.E. 27-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 27-3-3-W4 / S.O. 27-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 27-3-3-W4 / S.E. 27-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 28-3-3-W4 / N.O. 28-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 28-3-3-W4 / N.E. 28-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 28-3-3-W4 / S.O. 28-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-3-3-W4 / S.E. 28-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 29-3-3-W4 / N.O. 29-3-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-3-3-W4 / N.E. 29-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-3-3-W4 / S.O. 29-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 29-3-3-W4 / S.E. 29-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-3-3-W4 / N.O. 30-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 30-3-3-W4 / N.E. 30-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-3-3-W4 / S.O. 30-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 30-3-3-W4 / S.E. 30-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 31-3-3-W4 / N.O. 31-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-3-3-W4 / N.E. 31-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-3-3-W4 / S.O. 31-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-3-3-W4 / S.E. 31-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-3-3-W4 / N.O. 32-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-3-3-W4 / N.E. 32-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 32-3-3-W4 / S.O. 32-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-3-3-W4 / S.E. 32-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 33-3-3-W4 / N.O. 33-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 33-3-3-W4 / N.E. 33-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 33-3-3-W4 / S.O. 33-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 33-3-3-W4 / S.E. 33-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 34-3-3-W4 / N.O. 34-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 34-3-3-W4 / N.E. 34-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 34-3-3-W4 / S.O. 34-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 34-3-3-W4 / S.E. 34-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 35-3-3-W4 / N.O. 35-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 35-3-3-W4 / N.E. 35-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 35-3-3-W4 / S.O. 35-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 35-3-3-W4 / S.E. 35-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 36-3-3-W4 / N.O. 36-3-3-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 36-3-3-W4 / N.E. 36-3-3-O.4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 36-3-3-W4 / S.O. 36-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 36-3-3-W4 / S.E. 36-3-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-3-4-W4 / N.O. 25-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-3-4-W4 / S.O. 25-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 25-3-4-W4 / S.E. 25-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-3-4-W4 / N.O. 27-3-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 28-3-4-W4 / N.O. 28-3-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 28-3-4-W4 / N.E. 28-3-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 28-3-4-W4 / S.O. 28-3-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-3-4-W4 / S.E. 28-3-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 29-3-4-W4 / N.O. 29-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-3-4-W4 / N.E. 29-3-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 29-3-4-W4 / S.O. 29-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-3-4-W4 / S.E. 29-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 30-3-4-W4 / N.O. 30-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-3-4-W4 / N.E. 30-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-3-4-W4 / N.O. 31-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-3-4-W4 / N.E. 31-3-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-3-4-W4 / S.O. 31-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-3-4-W4 / S.E. 31-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-3-4-W4 / N.O. 32-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-3-4-W4 / N.E. 32-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-3-4-W4 / S.O. 32-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-3-4-W4 / S.E. 32-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-3-4-W4 / N.O. 33-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-3-4-W4 / N.E. 33-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 35-3-4-W4 / N.E. 35-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 35-3-4-W4 / S.E. 35-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-3-4-W4 / N.O. 36-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-3-4-W4 / N.E. 36-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-3-4-W4 / S.O. 36-3-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 36-3-4-W4 / S.E. 36-3-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-3-5-W4 / N.O. 18-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-3-5-W4 / S.O. 18-3-5-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-3-5-W4 / N.O. 19-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-3-5-W4 / S.O. 19-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-3-5-W4 / N.E. 30-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SW 30-3-5-W4 / S.O. 30-3-5-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-3-5-W4 / S.E. 30-3-5-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-3-5-W4 / N.O. 36-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-3-5-W4 / N.E. 36-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-3-5-W4 / S.E. 36-3-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-3-6-W4 / N.O. 2-3-6-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-3-6-W4 / N.E. 2-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 3-3-6-W4 / N.O. 3-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-3-6-W4 / N.E. 3-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 4-3-6-W4 / N.O. 4-3-6-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-3-6-W4 / N.E. 5-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-3-6-W4 / N.E. 7-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 8-3-6-W4 / N.O. 8-3-6-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-3-6-W4 / N.E. 8-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-3-6-W4 / S.O. 8-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 8-3-6-W4 / S.E. 8-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-3-6-W4 / N.O. 9-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 9-3-6-W4 / N.E. 9-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-3-6-W4 / S.O. 9-3-6-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-3-6-W4 / S.E. 9-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-3-6-W4 / N.O. 10-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-3-6-W4 / N.E. 10-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 10-3-6-W4 / S.O. 10-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-3-6-W4 / S.E. 10-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-3-6-W4 / N.O. 11-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-3-6-W4 / N.E. 11-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-3-6-W4 / S.O. 11-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-3-6-W4 / S.E. 11-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-3-6-W4 / N.O. 12-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-3-6-W4 / N.E. 12-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-3-6-W4 / S.O. 12-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-3-6-W4 / S.E. 12-3-6-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-3-6-W4 / N.O. 13-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 13-3-6-W4 / N.E. 13-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-3-6-W4 / S.O. 13-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-3-6-W4 / S.E. 13-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-3-6-W4 / N.O. 14-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-3-6-W4 / N.E. 14-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 14-3-6-W4 / S.O. 14-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 14-3-6-W4 / S.E. 14-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 15-3-6-W4 / N.O. 15-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| NE 15-3-6-W4 / N.E. 15-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 15-3-6-W4 / S.O. 15-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 15-3-6-W4 / S.E. 15-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 16-3-6-W4 / N.O. 16-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 16-3-6-W4 / N.E. 16-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 16-3-6-W4 / S.O. 16-3-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 16-3-6-W4 / S.E. 16-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 17-3-6-W4 / N.O. 17-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 17-3-6-W4 / N.E. 17-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 17-3-6-W4 / S.O. 17-3-6-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-3-6-W4 / S.E. 17-3-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 18-3-6-W4 / N.E. 18-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 18-3-6-W4 / S.E. 18-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 21-3-6-W4 / N.E. 21-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 21-3-6-W4 / S.E. 21-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 22-3-6-W4 / N.O. 22-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 22-3-6-W4 / N.E. 22-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 22-3-6-W4 / S.O. 22-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-3-6-W4 / S.E. 22-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 23-3-6-W4 / N.O. 23-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 23-3-6-W4 / N.E. 23-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 23-3-6-W4 / S.O. 23-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 23-3-6-W4 / S.E. 23-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 24-3-6-W4 / N.O. 24-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 24-3-6-W4 / N.E. 24-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-3-6-W4 / S.O. 24-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 24-3-6-W4 / S.E. 24-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-3-6-W4 / N.O. 25-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-3-6-W4 / N.E. 25-3-6-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-3-6-W4 / S.O. 25-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 25-3-6-W4 / S.E. 25-3-6-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-3-6-W4 / N.E. 26-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 27-3-6-W4 / N.O. 27-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 27-3-6-W4 / N.E. 27-3-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 27-3-6-W4 / S.O. 27-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 27-3-6-W4 / S.E. 27-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 28-3-6-W4 / N.O. 28-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 28-3-6-W4 / N.E. 28-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 32-3-6-W4 / N.O. 32-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-3-6-W4 / N.E. 32-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-3-6-W4 / S.O. 32-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-3-6-W4 / S.E. 32-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-3-6-W4 / N.O. 33-3-6-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-3-6-W4 / S.E. 33-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 34-3-6-W4 / S.E. 34-3-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 35-3-6-W4 / N.O. 35-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 35-3-6-W4 / N.E. 35-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-3-6-W4 / S.O. 36-3-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-4-1-W4 / N.O. 3-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 3-4-1-W4 / N.E. 3-4-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-4-1-W4 / S.O. 4-4-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 5-4-1-W4 / N.O. 5-4-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 5-4-1-W4 / N.E. 5-4-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 5-4-1-W4 / S.O. 5-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-4-1-W4 / S.E. 5-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-4-1-W4 / N.O. 7-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | |
| NE 7-4-1-W4 / N.E. 7-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 8-4-1-W4 / N.O. 8-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 8-4-1-W4 / N.E. 8-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 8-4-1-W4 / S.O. 8-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 8-4-1-W4 / S.E. 8-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 9-4-1-W4 / N.O. 9-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 9-4-1-W4 / N.E. 9-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-4-1-W4 / S.O. 9-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 9-4-1-W4 / S.E. 9-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 10-4-1-W4 / N.O. 10-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-4-1-W4 / N.E. 10-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-4-1-W4 / S.O. 10-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-4-1-W4 / S.E. 10-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-4-1-W4 / N.O. 11-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-4-1-W4 / S.O. 11-4-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-4-1-W4 / S.O. 14-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-4-1-W4 / N.O. 15-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 15-4-1-W4 / N.E. 15-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 15-4-1-W4 / S.O. 15-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 15-4-1-W4 / S.E. 15-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 16-4-1-W4 / N.O. 16-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 16-4-1-W4 / N.E. 16-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 16-4-1-W4 / S.O. 16-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 16-4-1-W4 / S.E. 16-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 17-4-1-W4 / N.O. 17-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 17-4-1-W4 / N.E. 17-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 17-4-1-W4 / S.O. 17-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 17-4-1-W4 / S.E. 17-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 18-4-1-W4 / N.O. 18-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 18-4-1-W4 / N.E. 18-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 18-4-1-W4 / S.O. 18-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 18-4-1-W4 / S.E. 18-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 19-4-1-W4 / N.O. 19-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 19-4-1-W4 / N.E. 19-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 19-4-1-W4 / S.O. 19-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 19-4-1-W4 / S.E. 19-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 20-4-1-W4 / N.O. 20-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 20-4-1-W4 / N.E. 20-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 20-4-1-W4 / S.O. 20-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 20-4-1-W4 / S.E. 20-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 21-4-1-W4 / N.O. 21-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 21-4-1-W4 / N.E. 21-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 21-4-1-W4 / S.O. 21-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 21-4-1-W4 / S.E. 21-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 22-4-1-W4 / N.O. 22-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 22-4-1-W4 / N.E. 22-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 22-4-1-W4 / S.O. 22-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-4-1-W4 / S.E. 22-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 27-4-1-W4 / N.O. 27-4-1-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 27-4-1-W4 / S.O. 27-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 27-4-1-W4 / S.E. 27-4-1-O.4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 28-4-1-W4 / N.O. 28-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 28-4-1-W4 / N.E. 28-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 28-4-1-W4 / S.O. 28-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 28-4-1-W4 / S.E. 28-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 29-4-1-W4 / N.O. 29-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 29-4-1-W4 / N.E. 29-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 29-4-1-W4 / S.O. 29-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 29-4-1-W4 / S.E. 29-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 30-4-1-W4 / N.O. 30-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-4-1-W4 / N.E. 30-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 30-4-1-W4 / S.O. 30-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 30-4-1-W4 / S.E. 30-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 31-4-1-W4 / N.O. 31-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-4-1-W4 / N.E. 31-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-4-1-W4 / S.O. 31-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-4-1-W4 / S.E. 31-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-4-1-W4 / N.O. 32-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-4-1-W4 / N.E. 32-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-4-1-W4 / S.O. 32-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 32-4-1-W4 / S.E. 32-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 33-4-1-W4 / N.O. 33-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-4-1-W4 / N.E. 33-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-4-1-W4 / S.O. 33-4-1-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 33-4-1-W4 / S.E. 33-4-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-4-2-W4 / S.O. 2-4-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-4-2-W4 / S.E. 2-4-2-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| NW 3-4-2-W4 / N.O. 3-4-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-4-2-W4 / N.E. 3-4-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 3-4-2-W4 / S.O. 3-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 3-4-2-W4 / S.E. 3-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-4-2-W4 / N.O. 6-4-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-4-2-W4 / S.E. 6-4-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-4-2-W4 / N.E. 7-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SW 7-4-2-W4 / S.O. 7-4-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 7-4-2-W4 / S.E. 7-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 8-4-2-W4 / N.O. 8-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-4-2-W4 / N.E. 8-4-2-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-4-2-W4 / S.O. 8-4-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-4-2-W4 / N.E. 13-4-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| NW 17-4-2-W4 / N.O. 17-4-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-4-2-W4 / S.O. 17-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-4-2-W4 / N.O. 18-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-4-2-W4 / N.E. 18-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-4-2-W4 / S.O. 18-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 18-4-2-W4 / S.E. 18-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-4-2-W4 / N.O. 19-4-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-4-2-W4 / S.O. 19-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-4-2-W4 / S.E. 19-4-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-4-2-W4 / N.E. 24-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | | |
| SW 24-4-2-W4 / S.O. 24-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 24-4-2-W4 / S.E. 24-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-4-2-W4 / N.O. 25-4-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 25-4-2-W4 / N.E. 25-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-4-2-W4 / S.E. 25-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-4-2-W4 / N.E. 36-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 36-4-2-W4 / S.O. 36-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 36-4-2-W4 / S.E. 36-4-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-4-3-W4 / N.O. 1-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 1-4-3-W4 / N.E. 1-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-4-3-W4 / S.O. 1-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 1-4-3-W4 / S.E. 1-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 2-4-3-W4 / N.O. 2-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-4-3-W4 / N.E. 2-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 2-4-3-W4 / S.O. 2-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 2-4-3-W4 / S.E. 2-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 3-4-3-W4 / N.O. 3-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 3-4-3-W4 / N.E. 3-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 3-4-3-W4 / S.O. 3-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-4-3-W4 / S.E. 3-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 4-4-3-W4 / N.O. 4-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 4-4-3-W4 / N.E. 4-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 4-4-3-W4 / S.O. 4-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 4-4-3-W4 / S.E. 4-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 5-4-3-W4 / N.O. 5-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-4-3-W4 / N.E. 5-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 5-4-3-W4 / S.O. 5-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-4-3-W4 / S.E. 5-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 6-4-3-W4 / N.O. 6-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-4-3-W4 / N.E. 6-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-4-3-W4 / S.O. 6-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-4-3-W4 / S.E. 6-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-4-3-W4 / N.O. 7-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-4-3-W4 / N.E. 7-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-4-3-W4 / S.O. 7-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-4-3-W4 / S.E. 7-4-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 8-4-3-W4 / N.O. 8-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-4-3-W4 / N.E. 8-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-4-3-W4 / S.O. 8-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-4-3-W4 / S.E. 8-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-4-3-W4 / N.O. 9-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-4-3-W4 / N.E. 9-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-4-3-W4 / S.O. 9-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 9-4-3-W4 / S.E. 9-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 10-4-3-W4 / N.O. 10-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-4-3-W4 / N.E. 10-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-4-3-W4 / S.O. 10-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 10-4-3-W4 / S.E. 10-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-4-3-W4 / N.O. 11-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-4-3-W4 / N.E. 11-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-4-3-W4 / S.O. 11-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-4-3-W4 / S.E. 11-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 12-4-3-W4 / N.O. 12-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-4-3-W4 / N.E. 12-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 12-4-3-W4 / S.O. 12-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 12-4-3-W4 / S.E. 12-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-4-3-W4 / N.O. 13-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-4-3-W4 / N.E. 13-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-4-3-W4 / S.O. 13-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-4-3-W4 / S.E. 13-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-4-3-W4 / N.O. 14-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-4-3-W4 / N.E. 14-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-4-3-W4 / S.O. 14-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-4-3-W4 / S.E. 14-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-4-3-W4 / N.O. 15-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 15-4-3-W4 / N.E. 15-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-4-3-W4 / S.O. 15-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-4-3-W4 / S.E. 15-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-4-3-W4 / N.O. 16-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-4-3-W4 / N.E. 16-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 16-4-3-W4 / S.O. 16-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-4-3-W4 / S.E. 16-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-4-3-W4 / N.O. 17-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-4-3-W4 / N.E. 17-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-4-3-W4 / S.O. 17-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-4-3-W4 / S.E. 17-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-4-3-W4 / N.O. 18-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-4-3-W4 / N.E. 18-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-4-3-W4 / S.O. 18-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-4-3-W4 / S.E. 18-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-4-3-W4 / N.O. 19-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 19-4-3-W4 / N.E. 19-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 19-4-3-W4 / S.O. 19-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-4-3-W4 / S.E. 19-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-4-3-W4 / N.O. 20-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 20-4-3-W4 / N.E. 20-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-4-3-W4 / S.O. 20-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-4-3-W4 / S.E. 20-4-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-4-3-W4 / S.O. 21-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 22-4-3-W4 / N.O. 22-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 22-4-3-W4 / N.E. 22-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-4-3-W4 / S.O. 22-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 22-4-3-W4 / S.E. 22-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-4-3-W4 / N.O. 23-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-4-3-W4 / N.E. 23-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-4-3-W4 / S.O. 23-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-4-3-W4 / S.E. 23-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-4-3-W4 / N.O. 24-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-4-3-W4 / N.E. 24-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-4-3-W4 / S.O. 24-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-4-3-W4 / S.E. 24-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-4-3-W4 / S.O. 25-4-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-4-3-W4 / S.E. 25-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 26-4-3-W4 / N.O. 26-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 26-4-3-W4 / S.O. 26-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-4-3-W4 / S.E. 26-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-4-3-W4 / N.O. 27-4-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 27-4-3-W4 / N.E. 27-4-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 27-4-3-W4 / S.O. 27-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 27-4-3-W4 / S.E. 27-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-4-3-W4 / N.O. 30-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-4-3-W4 / S.O. 30-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-4-3-W4 / S.E. 30-4-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-4-3-W4 / N.O. 31-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-4-3-W4 / N.E. 31-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 31-4-3-W4 / S.O. 31-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-4-3-W4 / S.E. 31-4-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-4-3-W4 / N.E. 32-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 33-4-3-W4 / N.O. 33-4-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-4-3-W4 / S.E. 33-4-3-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-4-4-W4 / N.O. 1-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-4-4-W4 / N.E. 1-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-4-4-W4 / S.O. 1-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-4-4-W4 / S.E. 1-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-4-4-W4 / N.O. 2-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-4-4-W4 / N.E. 2-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-4-4-W4 / S.O. 2-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-4-4-W4 / S.E. 2-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-4-4-W4 / N.O. 3-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-4-4-W4 / N.E. 3-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-4-4-W4 / S.O. 3-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-4-4-W4 / S.E. 3-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-4-4-W4 / N.O. 4-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-4-4-W4 / N.E. 4-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-4-4-W4 / S.O. 4-4-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 5-4-4-W4 / N.O. 5-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-4-4-W4 / N.E. 5-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-4-4-W4 / S.O. 5-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 5-4-4-W4 / S.E. 5-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-4-4-W4 / N.O. 6-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-4-4-W4 / N.E. 6-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-4-4-W4 / S.O. 6-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-4-4-W4 / S.E. 6-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-4-4-W4 / N.O. 7-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-4-4-W4 / N.E. 7-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-4-4-W4 / S.O. 7-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 7-4-4-W4 / S.E. 7-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 8-4-4-W4 / N.O. 8-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-4-4-W4 / N.E. 8-4-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-4-4-W4 / S.O. 8-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-4-4-W4 / S.E. 8-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-4-4-W4 / N.O. 9-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-4-4-W4 / N.E. 9-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-4-4-W4 / S.O. 9-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-4-4-W4 / S.E. 9-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-4-4-W4 / N.O. 10-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-4-4-W4 / N.E. 10-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-4-4-W4 / S.O. 10-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-4-4-W4 / S.E. 10-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-4-4-W4 / N.O. 11-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-4-4-W4 / N.E. 11-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-4-4-W4 / S.O. 11-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-4-4-W4 / S.E. 11-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-4-4-W4 / N.O. 12-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-4-4-W4 / N.E. 12-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-4-4-W4 / S.O. 12-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-4-4-W4 / S.E. 12-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-4-4-W4 / N.O. 13-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-4-4-W4 / N.E. 13-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-4-4-W4 / S.O. 13-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-4-4-W4 / S.E. 13-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-4-4-W4 / N.O. 14-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-4-4-W4 / N.E. 14-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 14-4-4-W4 / S.O. 14-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 14-4-4-W4 / S.E. 14-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 15-4-4-W4 / N.O. 15-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 15-4-4-W4 / N.E. 15-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 15-4-4-W4 / S.O. 15-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 15-4-4-W4 / S.E. 15-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 16-4-4-W4 / N.O. 16-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 16-4-4-W4 / N.E. 16-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 16-4-4-W4 / S.O. 16-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 16-4-4-W4 / S.E. 16-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 17-4-4-W4 / N.O. 17-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-4-4-W4 / N.E. 17-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 17-4-4-W4 / S.O. 17-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-4-4-W4 / S.E. 17-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 18-4-4-W4 / N.O. 18-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-4-4-W4 / N.E. 18-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-4-4-W4 / S.O. 18-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-4-4-W4 / S.E. 18-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-4-4-W4 / N.O. 19-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-4-4-W4 / N.E. 19-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-4-4-W4 / S.O. 19-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-4-4-W4 / S.E. 19-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-4-4-W4 / N.O. 20-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 20-4-4-W4 / N.E. 20-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 20-4-4-W4 / S.O. 20-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 20-4-4-W4 / S.E. 20-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 21-4-4-W4 / N.O. 21-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 21-4-4-W4 / N.E. 21-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 21-4-4-W4 / S.O. 21-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 21-4-4-W4 / S.E. 21-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 22-4-4-W4 / N.O. 22-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 22-4-4-W4 / N.E. 22-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 22-4-4-W4 / S.O. 22-4-4-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 22-4-4-W4 / S.E. 22-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 23-4-4-W4 / N.O. 23-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 23-4-4-W4 / N.E. 23-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 23-4-4-W4 / S.O. 23-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 23-4-4-W4 / S.E. 23-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 24-4-4-W4 / N.O. 24-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 24-4-4-W4 / N.E. 24-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-4-4-W4 / S.O. 24-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 24-4-4-W4 / S.E. 24-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-4-4-W4 / N.O. 25-4-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-4-4-W4 / N.E. 25-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-4-4-W4 / S.O. 25-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 25-4-4-W4 / S.E. 25-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-4-4-W4 / N.O. 26-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 26-4-4-W4 / S.O. 26-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 26-4-4-W4 / S.E. 26-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 27-4-4-W4 / N.O. 27-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 27-4-4-W4 / N.E. 27-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 27-4-4-W4 / S.O. 27-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 27-4-4-W4 / S.E. 27-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 28-4-4-W4 / N.O. 28-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 28-4-4-W4 / N.E. 28-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 28-4-4-W4 / S.O. 28-4-4-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 28-4-4-W4 / S.E. 28-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 29-4-4-W4 / N.O. 29-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-4-4-W4 / N.E. 29-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 29-4-4-W4 / S.O. 29-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 29-4-4-W4 / S.E. 29-4-4-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 30-4-4-W4 / N.O. 30-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-4-4-W4 / N.E. 30-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-4-4-W4 / S.O. 30-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-4-4-W4 / S.E. 30-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-4-4-W4 / N.O. 31-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-4-4-W4 / N.E. 31-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-4-4-W4 / S.O. 31-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-4-4-W4 / S.E. 31-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-4-4-W4 / N.O. 32-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-4-4-W4 / N.E. 32-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-4-4-W4 / S.E. 32-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-4-4-W4 / N.O. 33-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-4-4-W4 / N.E. 33-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 33-4-4-W4 / S.O. 33-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 33-4-4-W4 / S.E. 33-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 34-4-4-W4 / N.O. 34-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 34-4-4-W4 / N.E. 34-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 34-4-4-W4 / S.O. 34-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 34-4-4-W4 / S.E. 34-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 35-4-4-W4 / N.O. 35-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-4-4-W4 / N.E. 35-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-4-4-W4 / S.O. 35-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 35-4-4-W4 / S.E. 35-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 36-4-4-W4 / N.O. 36-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-4-4-W4 / N.E. 36-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-4-4-W4 / S.O. 36-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-4-4-W4 / S.E. 36-4-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-4-5-W4 / N.O. 1-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-4-5-W4 / N.E. 1-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-4-5-W4 / S.O. 1-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-4-5-W4 / N.O. 2-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 2-4-5-W4 / N.E. 2-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-4-5-W4 / S.E. 2-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-4-5-W4 / N.O. 3-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-4-5-W4 / N.O. 7-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 7-4-5-W4 / N.E. 7-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-4-5-W4 / S.O. 7-4-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 9-4-5-W4 / N.O. 9-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-4-5-W4 / N.E. 9-4-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-4-5-W4 / N.O. 11-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-4-5-W4 / N.E. 11-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-4-5-W4 / S.O. 11-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-4-5-W4 / S.E. 11-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-4-5-W4 / N.O. 12-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-4-5-W4 / N.E. 12-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-4-5-W4 / S.O. 12-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-4-5-W4 / S.E. 12-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-4-5-W4 / N.O. 13-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-4-5-W4 / N.E. 13-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-4-5-W4 / S.O. 13-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-4-5-W4 / S.E. 13-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-4-5-W4 / N.O. 14-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-4-5-W4 / N.E. 14-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-4-5-W4 / S.O. 14-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 14-4-5-W4 / S.E. 14-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-4-5-W4 / N.E. 15-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-4-5-W4 / N.O. 16-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-4-5-W4 / N.E. 16-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-4-5-W4 / S.O. 17-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-4-5-W4 / N.O. 18-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 18-4-5-W4 / N.E. 18-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 18-4-5-W4 / S.O. 18-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 18-4-5-W4 / S.E. 18-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-4-5-W4 / N.O. 19-4-5-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 19-4-5-W4 / N.E. 19-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-4-5-W4 / S.O. 19-4-5-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 19-4-5-W4 / S.E. 19-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-4-5-W4 / N.E. 21-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-4-5-W4 / S.E. 21-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-4-5-W4 / S.O. 22-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-4-5-W4 / S.E. 22-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-4-5-W4 / N.O. 23-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-4-5-W4 / N.E. 23-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-4-5-W4 / S.O. 23-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-4-5-W4 / S.E. 23-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-4-5-W4 / N.O. 24-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-4-5-W4 / N.E. 24-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-4-5-W4 / S.O. 24-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-4-5-W4 / S.E. 24-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-4-5-W4 / N.O. 25-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-4-5-W4 / N.E. 25-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 25-4-5-W4 / S.O. 25-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-4-5-W4 / S.E. 25-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-4-5-W4 / N.O. 26-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-4-5-W4 / N.E. 26-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-4-5-W4 / N.O. 27-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-4-5-W4 / N.E. 27-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-4-5-W4 / N.O. 29-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-4-5-W4 / N.E. 29-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-4-5-W4 / S.O. 29-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-4-5-W4 / S.E. 29-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-4-5-W4 / N.O. 30-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 30-4-5-W4 / N.E. 30-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-4-5-W4 / S.O. 30-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-4-5-W4 / S.E. 30-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-4-5-W4 / N.O. 31-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-4-5-W4 / N.E. 31-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-4-5-W4 / S.O. 31-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-4-5-W4 / S.E. 31-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-4-5-W4 / S.O. 33-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-4-5-W4 / N.O. 34-4-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 34-4-5-W4 / N.E. 34-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-4-5-W4 / S.O. 34-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-4-5-W4 / S.E. 34-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-4-5-W4 / N.O. 35-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-4-5-W4 / N.E. 35-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-4-5-W4 / S.O. 35-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-4-5-W4 / S.E. 35-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 36-4-5-W4 / N.O. 36-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-4-5-W4 / N.E. 36-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-4-5-W4 / S.O. 36-4-5-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-4-5-W4 / S.E. 36-4-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-4-6-W4 / N.O. 1-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 2-4-6-W4 / N.E. 2-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 5-4-6-W4 / N.O. 5-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-4-6-W4 / S.E. 5-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-4-6-W4 / N.E. 6-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-4-6-W4 / S.E. 6-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-4-6-W4 / N.O. 7-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-4-6-W4 / S.E. 7-4-6-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-4-6-W4 / S.E. 10-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-4-6-W4 / N.O. 11-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-4-6-W4 / N.E. 11-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-4-6-W4 / S.O. 11-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-4-6-W4 / S.E. 11-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 12-4-6-W4 / N.O. 12-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 12-4-6-W4 / N.E. 12-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 12-4-6-W4 / S.O. 12-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 13-4-6-W4 / N.O. 13-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 13-4-6-W4 / N.E. 13-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 13-4-6-W4 / S.O. 13-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-4-6-W4 / S.E. 13-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 14-4-6-W4 / N.O. 14-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-4-6-W4 / N.E. 14-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 14-4-6-W4 / S.O. 14-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 14-4-6-W4 / S.E. 14-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 15-4-6-W4 / N.O. 15-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 15-4-6-W4 / N.E. 15-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 15-4-6-W4 / S.O. 15-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 15-4-6-W4 / S.E. 15-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 18-4-6-W4 / N.O. 18-4-6-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-4-6-W4 / N.E. 18-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-4-6-W4 / S.O. 18-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-4-6-W4 / S.E. 18-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-4-6-W4 / S.E. 19-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-4-6-W4 / N.O. 20-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-4-6-W4 / N.E. 22-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-4-6-W4 / S.E. 22-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 23-4-6-W4 / N.O. 23-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 23-4-6-W4 / N.E. 23-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 23-4-6-W4 / S.O. 23-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 23-4-6-W4 / S.E. 23-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 24-4-6-W4 / N.O. 24-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 24-4-6-W4 / N.E. 24-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 24-4-6-W4 / S.O. 24-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 24-4-6-W4 / S.E. 24-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 25-4-6-W4 / N.E. 25-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-4-6-W4 / S.O. 25-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 25-4-6-W4 / S.E. 25-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 26-4-6-W4 / N.E. 26-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 27-4-6-W4 / N.E. 27-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-4-6-W4 / S.E. 27-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 28-4-6-W4 / N.E. 28-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 32-4-6-W4 / N.O. 32-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 32-4-6-W4 / N.E. 32-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 33-4-6-W4 / N.O. 33-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 33-4-6-W4 / N.E. 33-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 33-4-6-W4 / S.O. 33-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 33-4-6-W4 / S.E. 33-4-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 34-4-6-W4 / N.O. 34-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 34-4-6-W4 / N.E. 34-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-4-6-W4 / S.O. 34-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-4-6-W4 / S.E. 34-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-4-6-W4 / N.O. 35-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-4-6-W4 / N.E. 35-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-4-6-W4 / S.O. 35-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-4-6-W4 / S.E. 35-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-4-6-W4 / N.O. 36-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-4-6-W4 / N.E. 36-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-4-6-W4 / S.O. 36-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-4-6-W4 / S.E. 36-4-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-4-7-W4 / N.O. 12-4-7-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 12-4-7-W4 / S.E. 12-4-7-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-4-7-W4 / N.O. 13-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 13-4-7-W4 / N.E. 13-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-4-7-W4 / S.O. 13-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-4-7-W4 / S.E. 13-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-4-7-W4 / N.O. 14-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-4-7-W4 / N.E. 14-4-7-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-4-7-W4 / S.E. 14-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-4-7-W4 / N.E. 15-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 22-4-7-W4 / N.O. 22-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 22-4-7-W4 / S.O. 22-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 23-4-7-W4 / N.O. 23-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-4-7-W4 / S.E. 24-4-7-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 28-4-7-W4 / N.E. 28-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-4-7-W4 / S.E. 28-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 35-4-7-W4 / N.E. 35-4-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-5-1-W4 / S.O. 3-5-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 4-5-1-W4 / S.O. 4-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-5-1-W4 / S.E. 4-5-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-5-1-W4 / S.O. 5-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-5-1-W4 / S.E. 5-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-5-1-W4 / S.O. 6-5-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 6-5-1-W4 / S.E. 6-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 7-5-1-W4 / N.O. 7-5-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-5-1-W4 / N.O. 18-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-5-1-W4 / N.E. 18-5-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-5-1-W4 / S.O. 18-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-5-1-W4 / N.O. 19-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-5-1-W4 / N.E. 19-5-1-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-5-1-W4 / S.O. 19-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-5-1-W4 / S.E. 19-5-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 30-5-1-W4 / N.O. 30-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-5-1-W4 / N.E. 30-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-5-1-W4 / S.O. 30-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-5-1-W4 / S.E. 30-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-5-1-W4 / N.O. 31-5-1-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 31-5-1-W4 / S.O. 31-5-1-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-5-1-W4 / S.E. 31-5-1-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-5-2-W4 / N.O. 2-5-2-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-5-2-W4 / N.E. 3-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-5-2-W4 / N.E. 8-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-5-2-W4 / N.O. 9-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 9-5-2-W4 / N.E. 9-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 9-5-2-W4 / S.O. 9-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 9-5-2-W4 / S.E. 9-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-5-2-W4 / N.O. 10-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-5-2-W4 / S.O. 10-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-5-2-W4 / S.E. 10-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-5-2-W4 / N.O. 11-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-5-2-W4 / N.E. 11-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-5-2-W4 / S.O. 11-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-5-2-W4 / S.E. 11-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-5-2-W4 / N.O. 12-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-5-2-W4 / N.E. 12-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-5-2-W4 / S.O. 12-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-5-2-W4 / S.E. 12-5-2-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-5-2-W4 / N.O. 13-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 13-5-2-W4 / N.E. 13-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 13-5-2-W4 / S.O. 13-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-5-2-W4 / S.E. 13-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-5-2-W4 / N.O. 14-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-5-2-W4 / N.E. 14-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 14-5-2-W4 / S.O. 14-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 14-5-2-W4 / S.E. 14-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 15-5-2-W4 / N.E. 15-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 16-5-2-W4 / N.O. 16-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 16-5-2-W4 / S.O. 16-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-5-2-W4 / S.E. 16-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 17-5-2-W4 / N.O. 17-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-5-2-W4 / N.E. 17-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 17-5-2-W4 / S.O. 17-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 17-5-2-W4 / S.E. 17-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-5-2-W4 / N.E. 19-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 19-5-2-W4 / S.E. 19-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 20-5-2-W4 / N.O. 20-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-5-2-W4 / N.E. 20-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-5-2-W4 / S.O. 20-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-5-2-W4 / S.E. 20-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-5-2-W4 / N.E. 21-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 22-5-2-W4 / N.O. 22-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 22-5-2-W4 / N.E. 22-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 22-5-2-W4 / S.O. 22-5-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 23-5-2-W4 / N.O. 23-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 23-5-2-W4 / N.E. 23-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 23-5-2-W4 / S.O. 23-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| SE 23-5-2-W4 / S.E. 23-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 24-5-2-W4 / N.O. 24-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 24-5-2-W4 / N.E. 24-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 24-5-2-W4 / S.O. 24-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 24-5-2-W4 / S.E. 24-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 25-5-2-W4 / S.O. 25-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 25-5-2-W4 / S.E. 25-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 26-5-2-W4 / N.O. 26-5-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 26-5-2-W4 / N.E. 26-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 26-5-2-W4 / S.O. 26-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 26-5-2-W4 / S.E. 26-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 27-5-2-W4 / N.O. 27-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 27-5-2-W4 / N.E. 27-5-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 27-5-2-W4 / S.O. 27-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 27-5-2-W4 / S.E. 27-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 28-5-2-W4 / N.O. 28-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 28-5-2-W4 / N.E. 28-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 28-5-2-W4 / S.E. 28-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 29-5-2-W4 / N.O. 29-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-5-2-W4 / N.E. 29-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-5-2-W4 / S.O. 29-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-5-2-W4 / S.E. 29-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-5-2-W4 / N.E. 30-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 30-5-2-W4 / S.E. 30-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 32-5-2-W4 / S.O. 32-5-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 32-5-2-W4 / S.E. 32-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-5-2-W4 / N.O. 33-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-5-2-W4 / N.E. 33-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-5-2-W4 / S.O. 33-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-5-2-W4 / S.E. 33-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 34-5-2-W4 / N.O. 34-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 34-5-2-W4 / N.E. 34-5-2-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 34-5-2-W4 / S.O. 34-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 34-5-2-W4 / S.E. 34-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 35-5-2-W4 / N.O. 35-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 35-5-2-W4 / N.E. 35-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 35-5-2-W4 / S.O. 35-5-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 36-5-2-W4 / N.O. 36-5-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-5-2-W4 / N.E. 36-5-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 4-5-3-W4 / S.O. 4-5-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-5-3-W4 / N.O. 5-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-5-3-W4 / S.E. 5-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 6-5-3-W4 / N.O. 6-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-5-3-W4 / N.E. 6-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-5-3-W4 / S.O. 6-5-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-5-3-W4 / N.O. 7-5-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-5-3-W4 / N.E. 7-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 7-5-3-W4 / S.O. 7-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-5-3-W4 / S.E. 7-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 8-5-3-W4 / N.O. 8-5-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 8-5-3-W4 / S.O. 8-5-3-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-5-3-W4 / S.E. 8-5-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-5-3-W4 / N.O. 18-5-3-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 18-5-3-W4 / S.O. 18-5-3-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-5-3-W4 / S.E. 18-5-3-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 1-5-4-W4 / N.O. 1-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-5-4-W4 / N.E. 1-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-5-4-W4 / S.O. 1-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-5-4-W4 / S.E. 1-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-5-4-W4 / N.O. 2-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-5-4-W4 / N.E. 2-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-5-4-W4 / S.O. 2-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-5-4-W4 / S.E. 2-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-5-4-W4 / N.O. 3-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-5-4-W4 / N.E. 3-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-5-4-W4 / S.O. 3-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-5-4-W4 / S.E. 3-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-5-4-W4 / N.O. 4-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-5-4-W4 / N.E. 4-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-5-4-W4 / S.O. 4-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-5-4-W4 / S.E. 4-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-5-4-W4 / N.O. 5-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-5-4-W4 / N.E. 5-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-5-4-W4 / S.O. 5-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-5-4-W4 / S.E. 5-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-5-4-W4 / N.O. 6-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-5-4-W4 / N.E. 6-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-5-4-W4 / S.O. 6-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-5-4-W4 / S.E. 6-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-5-4-W4 / N.O. 7-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-5-4-W4 / N.E. 7-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-5-4-W4 / S.O. 7-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-5-4-W4 / S.E. 7-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 8-5-4-W4 / N.O. 8-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 8-5-4-W4 / N.E. 8-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-5-4-W4 / S.O. 8-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-5-4-W4 / S.E. 8-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-5-4-W4 / N.O. 9-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-5-4-W4 / N.E. 9-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 9-5-4-W4 / S.O. 9-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-5-4-W4 / S.E. 9-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-5-4-W4 / N.O. 10-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-5-4-W4 / N.E. 10-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-5-4-W4 / S.O. 10-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-5-4-W4 / S.E. 10-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-5-4-W4 / N.O. 11-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-5-4-W4 / N.E. 11-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-5-4-W4 / S.O. 11-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-5-4-W4 / S.E. 11-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-5-4-W4 / N.O. 12-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-5-4-W4 / N.E. 12-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 12-5-4-W4 / S.O. 12-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-5-4-W4 / S.E. 12-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-5-4-W4 / N.O. 13-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-5-4-W4 / N.E. 13-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-5-4-W4 / S.O. 13-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-5-4-W4 / S.E. 13-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-5-4-W4 / N.O. 14-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 14-5-4-W4 / N.E. 14-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 14-5-4-W4 / S.O. 14-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-5-4-W4 / S.E. 14-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 15-5-4-W4 / N.O. 15-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-5-4-W4 / N.E. 15-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-5-4-W4 / S.O. 15-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 15-5-4-W4 / S.E. 15-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-5-4-W4 / N.O. 16-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-5-4-W4 / N.E. 16-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-5-4-W4 / S.O. 16-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-5-4-W4 / S.E. 16-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-5-4-W4 / N.O. 17-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-5-4-W4 / N.E. 17-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-5-4-W4 / S.O. 17-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-5-4-W4 / S.E. 17-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-5-4-W4 / N.O. 18-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-5-4-W4 / N.E. 18-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-5-4-W4 / S.O. 18-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-5-4-W4 / S.E. 18-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-5-4-W4 / N.O. 19-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-5-4-W4 / N.E. 19-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-5-4-W4 / S.O. 19-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-5-4-W4 / S.E. 19-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-5-4-W4 / S.O. 20-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 20-5-4-W4 / S.E. 20-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-5-4-W4 / N.E. 21-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 21-5-4-W4 / S.O. 21-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-5-4-W4 / S.E. 21-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-5-4-W4 / S.O. 22-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-5-4-W4 / S.E. 22-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-5-4-W4 / S.O. 23-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-5-4-W4 / S.O. 24-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 30-5-4-W4 / N.O. 30-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 30-5-4-W4 / N.E. 30-5-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 30-5-4-W4 / S.O. 30-5-4-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-5-4-W4 / S.E. 30-5-4-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-5-4-W4 / S.O. 31-5-4-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-5-5-W4 / N.O. 1-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-5-5-W4 / N.E. 1-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-5-5-W4 / S.O. 1-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-5-5-W4 / S.E. 1-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-5-5-W4 / N.O. 2-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-5-5-W4 / N.E. 2-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-5-5-W4 / S.O. 2-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-5-5-W4 / S.E. 2-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-5-5-W4 / N.O. 3-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 3-5-5-W4 / N.E. 3-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 3-5-5-W4 / S.O. 3-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-5-5-W4 / S.E. 3-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-5-5-W4 / N.O. 4-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 4-5-5-W4 / N.E. 4-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 4-5-5-W4 / S.E. 4-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 5-5-5-W4 / S.O. 5-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 5-5-5-W4 / S.E. 5-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 6-5-5-W4 / N.O. 6-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 6-5-5-W4 / N.E. 6-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 6-5-5-W4 / S.O. 6-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 6-5-5-W4 / S.E. 6-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 9-5-5-W4 / N.O. 9-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 9-5-5-W4 / N.E. 9-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-5-5-W4 / S.O. 9-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 9-5-5-W4 / S.E. 9-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 10-5-5-W4 / N.O. 10-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-5-5-W4 / N.E. 10-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 10-5-5-W4 / S.O. 10-5-5-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 10-5-5-W4 / S.E. 10-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-5-5-W4 / N.O. 11-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-5-5-W4 / N.E. 11-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-5-5-W4 / S.O. 11-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-5-5-W4 / S.E. 11-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-5-5-W4 / N.O. 12-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-5-5-W4 / N.E. 12-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-5-5-W4 / S.O. 12-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-5-5-W4 / S.E. 12-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-5-5-W4 / N.O. 13-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-5-5-W4 / N.E. 13-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-5-5-W4 / S.O. 13-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-5-5-W4 / S.E. 13-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-5-5-W4 / N.O. 14-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-5-5-W4 / N.E. 14-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-5-5-W4 / S.O. 14-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-5-5-W4 / S.E. 14-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-5-5-W4 / N.O. 15-5-5-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 15-5-5-W4 / N.E. 15-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 15-5-5-W4 / S.O. 15-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 15-5-5-W4 / S.E. 15-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 16-5-5-W4 / N.O. 16-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 16-5-5-W4 / N.E. 16-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 16-5-5-W4 / S.O. 16-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 16-5-5-W4 / S.E. 16-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 17-5-5-W4 / S.E. 17-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 18-5-5-W4 / S.O. 18-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 18-5-5-W4 / S.E. 18-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 20-5-5-W4 / S.O. 20-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 20-5-5-W4 / S.E. 20-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 21-5-5-W4 / S.E. 21-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 22-5-5-W4 / N.O. 22-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-5-5-W4 / N.E. 22-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-5-5-W4 / S.O. 22-5-5-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 23-5-5-W4 / N.O. 23-5-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-5-5-W4 / N.E. 23-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-5-5-W4 / S.O. 23-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-5-5-W4 / S.E. 23-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-5-5-W4 / N.O. 24-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-5-5-W4 / N.E. 24-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-5-5-W4 / S.O. 24-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-5-5-W4 / S.E. 24-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-5-5-W4 / N.E. 25-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-5-5-W4 / S.O. 25-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-5-5-W4 / S.E. 25-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-5-5-W4 / N.O. 26-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-5-5-W4 / N.O. 27-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 27-5-5-W4 / N.E. 27-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-5-5-W4 / S.O. 27-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-5-5-W4 / S.E. 27-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-5-5-W4 / S.O. 28-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-5-5-W4 / N.O. 29-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-5-5-W4 / N.E. 29-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 29-5-5-W4 / S.O. 29-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-5-5-W4 / S.E. 29-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-5-5-W4 / N.E. 30-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-5-5-W4 / S.E. 31-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-5-5-W4 / N.E. 32-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-5-5-W4 / S.E. 32-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-5-5-W4 / N.O. 33-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-5-5-W4 / N.E. 33-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-5-5-W4 / S.O. 33-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 34-5-5-W4 / N.E. 34-5-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 34-5-5-W4 / S.O. 34-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-5-5-W4 / S.E. 34-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-5-5-W4 / N.O. 35-5-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 35-5-5-W4 / N.E. 35-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-5-5-W4 / S.O. 35-5-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-5-5-W4 / S.E. 35-5-5-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 36-5-5-W4 / N.E. 36-5-5-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-5-6-W4 / S.O. 2-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-5-6-W4 / S.E. 2-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-5-6-W4 / N.O. 3-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 3-5-6-W4 / S.O. 3-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-5-6-W4 / S.E. 3-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-5-6-W4 / N.O. 4-5-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 4-5-6-W4 / N.E. 4-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 4-5-6-W4 / S.O. 4-5-6-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 4-5-6-W4 / S.E. 4-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 10-5-6-W4 / N.O. 10-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-5-6-W4 / S.O. 10-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 11-5-6-W4 / N.O. 11-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-5-6-W4 / N.E. 11-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-5-6-W4 / S.O. 11-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-5-6-W4 / S.E. 11-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-5-6-W4 / S.E. 13-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 14-5-6-W4 / N.O. 14-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 22-5-6-W4 / N.O. 22-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-5-6-W4 / S.E. 22-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 27-5-6-W4 / N.O. 27-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-5-6-W4 / S.E. 28-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-5-6-W4 / N.O. 29-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-5-6-W4 / N.E. 29-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-5-6-W4 / S.O. 29-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-5-6-W4 / S.E. 29-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-5-6-W4 / S.E. 30-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-5-6-W4 / S.O. 32-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-5-6-W4 / N.O. 34-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-5-6-W4 / S.E. 34-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-5-6-W4 / N.O. 35-5-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-5-7-W4 / S.O. 10-5-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-5-7-W4 / N.E. 13-5-7-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| SE 13-5-7-W4 / S.E. 13-5-7-O.4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 22-5-7-W4 / N.E. 22-5-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 23-5-7-W4 / N.O. 23-5-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-5-7-W4 / N.E. 23-5-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-5-7-W4 / S.E. 24-5-7-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 1-6-2-W4 / N.O. 1-6-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-6-2-W4 / N.E. 1-6-2-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 1 — Continued / PARTIE 1 (suite)

Alberta — Continued / Alberta (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 | Column 2/Colonne 2 | Column 3/Colonne 3 | Column 4/Colonne 4 | Column 5/Colonne 5 |
| Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section-canton- rang-méridien) | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 1-6-2-W4 / S.O. 1-6-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-6-2-W4 / S.E. 1-6-2-O.4 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-6-2-W4 / N.E. 2-6-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 2-6-2-W4 / S.O. 2-6-2-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| SE 2-6-2-W4 / S.E. 2-6-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-6-2-W4 / S.O. 3-6-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 3-6-2-W4 / S.E. 3-6-2-O.4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| NW 4-6-2-W4 / N.O. 4-6-2-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 4-6-2-W4 / S.O. 4-6-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-6-2-W4 / S.E. 5-6-2-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 2-6-5-W4 / N.E. 2-6-5-O.4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 3-6-5-W4 / N.O. 3-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-6-5-W4 / N.E. 3-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-6-5-W4 / S.O. 3-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-6-5-W4 / S.E. 3-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-6-5-W4 / N.O. 4-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-6-5-W4 / S.O. 4-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-6-5-W4 / S.E. 4-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-6-5-W4 / N.E. 5-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-6-5-W4 / S.E. 5-6-5-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-6-6-W4 / N.O. 3-6-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-6-6-W4 / S.O. 3-6-6-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 4-6-6-W4 / N.O. 4-6-6-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 4-6-6-W4 / S.O. 4-6-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-6-6-W4 / S.E. 4-6-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-6-6-W4 / S.E. 10-6-6-O.4 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 11-6-6-W4 / S.O. 11-6-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-6-6-W4 / S.E. 11-6-6-O.4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 14-1-5-W3 / N.O. 14-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-1-5-W3 / S.O. 14-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-1-5-W3 / N.O. 15-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-1-5-W3 / N.E. 15-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-1-5-W3 / S.O. 15-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-1-5-W3 / S.E. 15-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-1-5-W3 / N.O. 16-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-1-5-W3 / N.E. 16-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-1-5-W3 / S.O. 16-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-1-5-W3 / S.E. 16-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-1-5-W3 / N.O. 17-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 17-1-5-W3 / N.E. 17-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-1-5-W3 / S.O. 17-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 17-1-5-W3 / S.E. 17-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-1-5-W3 / N.O. 18-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 18-1-5-W3 / N.E. 18-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 18-1-5-W3 / S.O. 18-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 18-1-5-W3 / S.E. 18-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 19-1-5-W3 / N.O. 19-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-1-5-W3 / N.E. 19-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-1-5-W3 / S.O. 19-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 19-1-5-W3 / S.E. 19-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 20-1-5-W3 / N.O. 20-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-1-5-W3 / N.E. 20-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-1-5-W3 / S.O. 20-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-1-5-W3 / S.E. 20-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-1-5-W3 / N.O. 21-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 21-1-5-W3 / N.E. 21-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-1-5-W3 / S.O. 21-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-1-5-W3 / S.E. 21-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-1-5-W3 / N.O. 22-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-1-5-W3 / N.E. 22-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-5-W3 / S.O. 22-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 22-1-5-W3 / S.E. 22-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-1-5-W3 / N.O. 23-1-5-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 23-1-5-W3 / S.O. 23-1-5-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-1-5-W3 / N.O. 27-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-1-5-W3 / N.E. 27-1-5-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 27-1-5-W3 / S.O. 27-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-1-5-W3 / S.E. 27-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-1-5-W3 / N.O. 28-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-1-5-W3 / N.E. 28-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-1-5-W3 / S.O. 28-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-1-5-W3 / S.E. 28-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-1-5-W3 / N.O. 29-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-1-5-W3 / N.E. 29-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-1-5-W3 / S.O. 29-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-1-5-W3 / S.E. 29-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-1-5-W3 / N.O. 30-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-1-5-W3 / N.E. 30-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-1-5-W3 / S.O. 30-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-1-5-W3 / S.E. 30-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-1-5-W3 / N.O. 31-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-1-5-W3 / N.E. 31-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-1-5-W3 / S.O. 31-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 31-1-5-W3 / S.E. 31-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-1-5-W3 / N.O. 32-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-1-5-W3 / N.E. 32-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-1-5-W3 / S.O. 32-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-1-5-W3 / S.E. 32-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-1-5-W3 / N.O. 33-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-1-5-W3 / N.E. 33-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-1-5-W3 / S.O. 33-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-1-5-W3 / S.E. 33-1-5-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-1-5-W3 / S.O. 34-1-5-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-1-6-W3 / N.O. 1-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 1-1-6-W3 / N.E. 1-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 1-1-6-W3 / S.O. 1-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 1-1-6-W3 / S.E. 1-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 2-1-6-W3 / N.O. 2-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-1-6-W3 / N.E. 2-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 2-1-6-W3 / S.O. 2-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 2-1-6-W3 / S.E. 2-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 3-1-6-W3 / N.O. 3-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 3-1-6-W3 / N.E. 3-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 3-1-6-W3 / S.O. 3-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-1-6-W3 / S.E. 3-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 4-1-6-W3 / N.O. 4-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 4-1-6-W3 / N.E. 4-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 4-1-6-W3 / S.O. 4-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 4-1-6-W3 / S.E. 4-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 5-1-6-W3 / N.O. 5-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-1-6-W3 / N.E. 5-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 5-1-6-W3 / S.O. 5-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-1-6-W3 / S.E. 5-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 6-1-6-W3 / N.O. 6-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-1-6-W3 / N.E. 6-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-1-6-W3 / S.O. 6-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 6-1-6-W3 / S.E. 6-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-1-6-W3 / N.O. 7-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-1-6-W3 / N.E. 7-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-1-6-W3 / S.O. 7-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-1-6-W3 / S.E. 7-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 8-1-6-W3 / N.O. 8-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-1-6-W3 / N.E. 8-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 8-1-6-W3 / S.O. 8-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-1-6-W3 / S.E. 8-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 9-1-6-W3 / N.O. 9-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 9-1-6-W3 / N.E. 9-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-1-6-W3 / S.O. 9-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 16-1-6-W3 / S.E. 16-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 17-1-6-W3 / N.O. 17-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-1-6-W3 / N.E. 17-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-1-6-W3 / S.O. 17-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-1-6-W3 / S.E. 17-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-1-6-W3 / N.O. 18-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-1-6-W3 / N.E. 18-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-1-6-W3 / S.O. 18-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-1-6-W3 / S.E. 18-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-1-6-W3 / N.O. 19-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-1-6-W3 / N.E. 19-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-1-6-W3 / S.O. 19-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 19-1-6-W3 / S.E. 19-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-1-6-W3 / N.O. 20-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-1-6-W3 / N.E. 20-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-1-6-W3 / S.O. 20-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-1-6-W3 / S.E. 20-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-1-6-W3 / N.O. 21-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-1-6-W3 / N.E. 21-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-1-6-W3 / S.O. 21-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-1-6-W3 / S.E. 21-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-1-6-W3 / N.O. 22-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-1-6-W3 / N.E. 22-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-6-W3 / S.O. 22-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-1-6-W3 / S.E. 22-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 23-1-6-W3 / N.O. 23-1-6-O.3 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| NE 23-1-6-W3 / N.E. 23-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| SW 23-1-6-W3 / S.O. 23-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 23-1-6-W3 / S.E. 23-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 24-1-6-W3 / N.O. 24-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 24-1-6-W3 / N.E. 24-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 24-1-6-W3 / S.O. 24-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 24-1-6-W3 / S.E. 24-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 25-1-6-W3 / N.O. 25-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-1-6-W3 / N.E. 25-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-1-6-W3 / S.O. 25-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-1-6-W3 / S.E. 25-1-6-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-1-6-W3 / N.O. 26-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-1-6-W3 / N.E. 26-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-1-6-W3 / S.O. 26-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-1-6-W3 / S.E. 26-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-1-6-W3 / N.O. 27-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-1-6-W3 / N.E. 27-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-1-6-W3 / S.O. 27-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-1-6-W3 / S.E. 27-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-1-6-W3 / N.O. 28-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-1-6-W3 / N.E. 28-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 28-1-6-W3 / S.O. 28-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-1-6-W3 / S.E. 28-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-1-6-W3 / N.O. 29-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-1-6-W3 / N.E. 29-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-1-6-W3 / S.O. 29-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-1-6-W3 / S.E. 29-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-1-6-W3 / N.O. 30-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-1-6-W3 / N.E. 30-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-1-6-W3 / S.O. 30-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 30-1-6-W3 / S.E. 30-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-1-6-W3 / N.O. 31-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-1-6-W3 / N.E. 31-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-1-6-W3 / S.O. 31-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 31-1-6-W3 / S.E. 31-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-1-6-W3 / N.O. 32-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-1-6-W3 / N.E. 32-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-1-6-W3 / S.O. 32-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-1-6-W3 / S.E. 32-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-1-6-W3 / N.O. 33-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-1-6-W3 / N.E. 33-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 33-1-6-W3 / S.O. 33-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-1-6-W3 / S.E. 33-1-6-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-1-6-W3 / N.O. 34-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 34-1-6-W3 / N.E. 34-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-1-6-W3 / S.O. 34-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-1-6-W3 / S.E. 34-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-1-6-W3 / N.O. 35-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-1-6-W3 / N.E. 35-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-1-6-W3 / S.O. 35-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-1-6-W3 / S.E. 35-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-1-6-W3 / N.O. 36-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-1-6-W3 / N.E. 36-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-1-6-W3 / S.O. 36-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-1-6-W3 / S.E. 36-1-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-1-7-W3 / N.O. 1-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-1-7-W3 / N.E. 1-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-1-7-W3 / S.O. 1-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-1-7-W3 / S.E. 1-1-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-1-7-W3 / N.O. 2-1-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 2-1-7-W3 / N.E. 2-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-1-7-W3 / S.O. 2-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-1-7-W3 / S.E. 2-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-1-7-W3 / N.O. 3-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-1-7-W3 / N.E. 3-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-1-7-W3 / S.O. 3-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-1-7-W3 / S.E. 3-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-1-7-W3 / N.O. 10-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-1-7-W3 / N.E. 10-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-1-7-W3 / S.O. 10-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 10-1-7-W3 / S.E. 10-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-1-7-W3 / N.O. 11-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-1-7-W3 / N.E. 11-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-1-7-W3 / S.O. 11-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-1-7-W3 / S.E. 11-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-1-7-W3 / N.O. 12-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-1-7-W3 / N.E. 12-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-1-7-W3 / S.O. 12-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-1-7-W3 / S.E. 12-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 13-1-7-W3 / N.O. 13-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-1-7-W3 / N.E. 13-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-1-7-W3 / S.O. 13-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 13-1-7-W3 / S.E. 13-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-1-7-W3 / N.O. 14-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-1-7-W3 / N.E. 14-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-1-7-W3 / S.O. 14-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-1-7-W3 / S.E. 14-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-1-7-W3 / N.O. 15-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-1-7-W3 / N.E. 15-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-1-7-W3 / S.O. 15-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-1-7-W3 / S.E. 15-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-1-7-W3 / N.E. 22-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-7-W3 / S.O. 22-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 22-1-7-W3 / S.E. 22-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-1-7-W3 / N.O. 23-1-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 23-1-7-W3 / N.E. 23-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-1-7-W3 / S.O. 23-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-1-7-W3 / S.E. 23-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-1-7-W3 / N.O. 24-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-1-7-W3 / N.E. 24-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-1-7-W3 / S.O. 24-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-1-7-W3 / S.E. 24-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-1-7-W3 / N.O. 25-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-1-7-W3 / N.E. 25-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-1-7-W3 / S.O. 25-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-1-7-W3 / S.E. 25-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-1-7-W3 / N.E. 26-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-1-7-W3 / S.O. 26-1-7-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 26-1-7-W3 / S.E. 26-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-1-7-W3 / S.E. 27-1-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 35-1-7-W3 / N.E. 35-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 35-1-7-W3 / S.E. 35-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 36-1-7-W3 / N.O. 36-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-1-7-W3 / N.E. 36-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-1-7-W3 / S.O. 36-1-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-1-7-W3 / S.E. 36-1-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 7-1-10-W3 / N.O. 7-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-1-10-W3 / N.E. 7-1-10-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-1-10-W3 / N.O. 16-1-10-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-1-10-W3 / N.O. 17-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-1-10-W3 / N.E. 17-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-1-10-W3 / S.O. 17-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-1-10-W3 / N.O. 18-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-1-10-W3 / N.E. 18-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-1-10-W3 / S.O. 18-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-1-10-W3 / S.E. 18-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-1-10-W3 / N.O. 19-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-1-10-W3 / N.E. 19-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-1-10-W3 / S.O. 19-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-1-10-W3 / S.E. 19-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-1-10-W3 / N.O. 20-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-1-10-W3 / N.E. 20-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-1-10-W3 / S.O. 20-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-1-10-W3 / S.E. 20-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-1-10-W3 / N.O. 21-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-1-10-W3 / N.E. 21-1-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-1-10-W3 / S.O. 21-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-1-10-W3 / N.O. 27-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-1-10-W3 / S.O. 27-1-10-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-1-10-W3 / N.O. 28-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-1-10-W3 / N.E. 28-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-1-10-W3 / S.O. 28-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-1-10-W3 / S.E. 28-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-1-10-W3 / N.O. 29-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 29-1-10-W3 / N.E. 29-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-1-10-W3 / S.O. 29-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-1-10-W3 / S.E. 29-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-1-10-W3 / N.O. 30-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-1-10-W3 / N.E. 30-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-1-10-W3 / S.O. 30-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-1-10-W3 / S.E. 30-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-1-10-W3 / S.O. 31-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 31-1-10-W3 / S.E. 31-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-1-10-W3 / N.O. 32-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-1-10-W3 / N.E. 32-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-1-10-W3 / S.O. 32-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-1-10-W3 / S.E. 32-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-1-10-W3 / N.O. 33-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f)3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-1-10-W3 / N.E. 33-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-1-10-W3 / S.O. 33-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-1-10-W3 / S.E. 33-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-1-10-W3 / N.O. 34-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 34-1-10-W3 / N.E. 34-1-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 34-1-10-W3 / S.O. 34-1-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-1-10-W3 / S.E. 34-1-10-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-1-11-W3 / N.O. 12-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-1-11-W3 / N.E. 12-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-1-11-W3 / S.O. 12-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 12-1-11-W3 / S.E. 12-1-11-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-1-11-W3 / N.O. 13-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-1-11-W3 / N.E. 13-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-1-11-W3 / S.O. 13-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 13-1-11-W3 / S.E. 13-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-1-11-W3 / N.O. 14-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-1-11-W3 / N.E. 14-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-1-11-W3 / S.E. 14-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 15-1-11-W3 / N.O. 15-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 15-1-11-W3 / N.E. 15-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-1-11-W3 / S.E. 15-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 17-1-11-W3 / N.E. 17-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 17-1-11-W3 / S.E. 17-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-1-11-W3 / N.O. 21-1-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 21-1-11-W3 / N.E. 21-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-1-11-W3 / N.O. 22-1-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-1-11-W3 / N.E. 22-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-11-W3 / S.O. 22-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 22-1-11-W3 / S.E. 22-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-1-11-W3 / N.O. 23-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-1-11-W3 / N.E. 23-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-1-11-W3 / S.O. 23-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-1-11-W3 / S.E. 23-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-1-11-W3 / N.O. 24-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-1-11-W3 / N.E. 24-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-1-11-W3 / S.O. 24-1-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-1-11-W3 / S.E. 24-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 25-1-11-W3 / N.O. 25-1-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 25-1-11-W3 / N.E. 25-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-1-11-W3 / S.O. 25-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-1-11-W3 / S.E. 25-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-1-11-W3 / N.O. 26-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 26-1-11-W3 / N.E. 26-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-1-11-W3 / S.O. 26-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 26-1-11-W3 / S.E. 26-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-1-11-W3 / N.O. 27-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-1-11-W3 / N.E. 27-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-1-11-W3 / S.O. 27-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 27-1-11-W3 / S.E. 27-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-1-11-W3 / N.O. 28-1-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-1-11-W3 / S.O. 28-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-1-11-W3 / S.E. 28-1-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 29-1-11-W3 / N.E. 29-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 29-1-11-W3 / S.E. 29-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 32-1-11-W3 / N.E. 32-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-1-11-W3 / N.O. 33-1-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-1-11-W3 / N.E. 33-1-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 34-1-11-W3 / N.O. 34-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 34-1-11-W3 / S.O. 34-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 34-1-11-W3 / S.E. 34-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 35-1-11-W3 / N.O. 35-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 35-1-11-W3 / N.E. 35-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 35-1-11-W3 / S.O. 35-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 35-1-11-W3 / S.E. 35-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 36-1-11-W3 / N.O. 36-1-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 36-1-11-W3 / N.E. 36-1-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 36-1-11-W3 / S.O. 36-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-1-11-W3 / S.E. 36-1-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-1-12-W3 / S.E. 36-1-12-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-1-23-W3 / N.O. 3-1-23-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 3-1-23-W3 / S.O. 3-1-23-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NW 4-1-23-W3 / N.O. 4-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NE 4-1-23-W3 / N.E. 4-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SW 4-1-23-W3 / S.O. 4-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SE 4-1-23-W3 / S.E. 4-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NW 5-1-23-W3 / N.O. 5-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 |
| NE 5-1-23-W3 / N.E. 5-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SW 5-1-23-W3 / S.O. 5-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 |
| SE 5-1-23-W3 / S.E. 5-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NW 6-1-23-W3 / N.O. 6-1-23-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 |
| NE 6-1-23-W3 / N.E. 6-1-23-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 |
| SW 6-1-23-W3 / S.O. 6-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 |
| SE 6-1-23-W3 / S.E. 6-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 |
| NW 7-1-23-W3 / N.O. 7-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 |
| NE 7-1-23-W3 / N.E. 7-1-23-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 |
| SW 7-1-23-W3 / S.O. 7-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 |
| SE 7-1-23-W3 / S.E. 7-1-23-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 |
| NW 8-1-23-W3 / N.O. 8-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 |
| NE 8-1-23-W3 / N.E. 8-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SW 8-1-23-W3 / S.O. 8-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1c) à f) et 4 |
| SE 8-1-23-W3 / S.E. 8-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NW 9-1-23-W3 / N.O. 9-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NE 9-1-23-W3 / N.E. 9-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SW 9-1-23-W3 / S.O. 9-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SE 9-1-23-W3 / S.E. 9-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SW 10-1-23-W3 / S.O. 10-1-23-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NW 16-1-23-W3 / N.O. 16-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NE 16-1-23-W3 / N.E. 16-1-23-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | |
| SW 16-1-23-W3 / S.O. 16-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| SE 16-1-23-W3 / S.E. 16-1-23-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |
| NW 17-1-23-W3 / N.O. 17-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 17-1-23-W3 / N.E. 17-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-1-23-W3 / S.O. 17-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-1-23-W3 / S.E. 17-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-1-23-W3 / N.O. 18-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-1-23-W3 / N.E. 18-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-1-23-W3 / S.O. 18-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 18-1-23-W3 / S.E. 18-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 19-1-23-W3 / N.O. 19-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-1-23-W3 / N.E. 19-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-1-23-W3 / S.O. 19-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-1-23-W3 / S.E. 19-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-1-23-W3 / N.O. 20-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-1-23-W3 / N.E. 20-1-23-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 20-1-23-W3 / S.O. 20-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-1-23-W3 / S.E. 20-1-23-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-1-23-W3 / S.O. 21-1-23-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 30-1-23-W3 / S.O. 30-1-23-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 30-1-23-W3 / S.E. 30-1-23-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-1-24-W3 / N.O. 1-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 1-1-24-W3 / N.E. 1-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 1-1-24-W3 / S.O. 1-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 1-1-24-W3 / S.E. 1-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 2-1-24-W3 / N.O. 2-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-1-24-W3 / N.E. 2-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 2-1-24-W3 / S.O. 2-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 2-1-24-W3 / S.E. 2-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 3-1-24-W3 / N.O. 3-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-1-24-W3 / N.E. 3-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 3-1-24-W3 / S.O. 3-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-1-24-W3 / S.E. 3-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 4-1-24-W3 / N.O. 4-1-24-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-1-24-W3 / N.E. 4-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 4-1-24-W3 / S.O. 4-1-24-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-1-24-W3 / S.E. 4-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 5-1-24-W3 / N.E. 5-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-1-24-W3 / S.E. 5-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 8-1-24-W3 / S.E. 8-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-1-24-W3 / N.O. 9-1-24-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-1-24-W3 / N.O. 10-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-1-24-W3 / N.E. 10-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-1-24-W3 / S.O. 10-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-1-24-W3 / S.E. 10-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-1-24-W3 / N.O. 11-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-1-24-W3 / N.E. 11-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-1-24-W3 / S.O. 11-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-1-24-W3 / S.E. 11-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 12-1-24-W3 / N.O. 12-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 12-1-24-W3 / N.E. 12-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 12-1-24-W3 / S.O. 12-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 12-1-24-W3 / S.E. 12-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 13-1-24-W3 / N.O. 13-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-1-24-W3 / N.E. 13-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-1-24-W3 / S.O. 13-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-1-24-W3 / S.E. 13-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-1-24-W3 / N.E. 14-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| SW 14-1-24-W3 / S.O. 14-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 14-1-24-W3 / S.E. 14-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 15-1-24-W3 / N.O. 15-1-24-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 15-1-24-W3 / N.E. 15-1-24-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-1-24-W3 / S.O. 15-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-1-24-W3 / S.E. 15-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-1-24-W3 / N.O. 16-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 16-1-24-W3 / N.E. 16-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-1-24-W3 / S.O. 16-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 16-1-24-W3 / S.E. 16-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-1-24-W3 / N.O. 22-1-24-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 22-1-24-W3 / N.E. 22-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-1-24-W3 / S.O. 22-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-1-24-W3 / S.E. 22-1-24-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 23-1-24-W3 / N.O. 23-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-1-24-W3 / N.E. 23-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-1-24-W3 / S.O. 23-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-1-24-W3 / S.E. 23-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-1-24-W3 / N.O. 24-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-1-24-W3 / N.E. 24-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-1-24-W3 / S.O. 24-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 24-1-24-W3 / S.E. 24-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-1-24-W3 / S.O. 25-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 25-1-24-W3 / S.E. 25-1-24-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-1-24-W3 / S.O. 26-1-24-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 26-1-24-W3 / S.E. 26-1-24-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 27-1-24-W3 / S.E. 27-1-24-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 31-1-29-W3 / N.O. 31-1-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-1-29-W3 / N.E. 31-1-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-1-29-W3 / S.O. 31-1-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 32-1-29-W3 / N.O. 32-1-29-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 9-2-6-W3 / S.E. 9-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-2-6-W3 / N.O. 10-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-2-6-W3 / N.E. 10-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-2-6-W3 / S.O. 10-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-2-6-W3 / S.E. 10-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-2-6-W3 / N.O. 11-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-2-6-W3 / N.E. 11-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 11-2-6-W3 / S.O. 11-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-2-6-W3 / S.E. 11-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-2-6-W3 / N.O. 12-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-2-6-W3 / N.E. 12-2-6-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-2-6-W3 / S.O. 12-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 12-2-6-W3 / S.E. 12-2-6-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-2-6-W3 / S.O. 14-2-6-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 15-2-6-W3 / S.O. 15-2-6-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 15-2-6-W3 / S.E. 15-2-6-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 1-2-7-W3 / N.E. 1-2-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 1-2-7-W3 / S.O. 1-2-7-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 1-2-7-W3 / S.E. 1-2-7-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-2-10-W3 / N.O. 3-2-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-2-10-W3 / N.E. 3-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-2-10-W3 / S.O. 3-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-2-10-W3 / S.E. 3-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-2-10-W3 / N.O. 4-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-2-10-W3 / N.E. 4-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-2-10-W3 / S.O. 4-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-2-10-W3 / S.E. 4-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-2-10-W3 / N.O. 5-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-2-10-W3 / N.E. 5-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-2-10-W3 / S.O. 5-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 5-2-10-W3 / S.E. 5-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-2-10-W3 / N.O. 6-2-10-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-2-10-W3 / N.O. 7-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-2-10-W3 / N.E. 7-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-2-10-W3 / S.O. 7-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-2-10-W3 / S.E. 7-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 8-2-10-W3 / N.O. 8-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-2-10-W3 / N.E. 8-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-2-10-W3 / S.O. 8-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-2-10-W3 / S.E. 8-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-2-10-W3 / N.O. 9-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 9-2-10-W3 / N.E. 9-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 9-2-10-W3 / S.O. 9-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-2-10-W3 / S.E. 9-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 10-2-10-W3 / N.O. 10-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-2-10-W3 / N.E. 10-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-2-10-W3 / S.O. 10-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-2-10-W3 / S.E. 10-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 15-2-10-W3 / N.O. 15-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 15-2-10-W3 / N.E. 15-2-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-2-10-W3 / S.O. 15-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-2-10-W3 / S.E. 15-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-2-10-W3 / N.O. 16-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-2-10-W3 / N.E. 16-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-2-10-W3 / S.O. 16-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-2-10-W3 / S.E. 16-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-2-10-W3 / N.O. 17-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 17-2-10-W3 / N.E. 17-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-2-10-W3 / S.O. 17-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-2-10-W3 / S.E. 17-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 18-2-10-W3 / N.O. 18-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-2-10-W3 / N.E. 18-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-2-10-W3 / S.O. 18-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-2-10-W3 / S.E. 18-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-2-10-W3 / N.O. 19-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 19-2-10-W3 / N.E. 19-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 19-2-10-W3 / S.O. 19-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 19-2-10-W3 / S.E. 19-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-2-10-W3 / N.O. 20-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 20-2-10-W3 / N.E. 20-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 20-2-10-W3 / S.O. 20-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-2-10-W3 / S.E. 20-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 21-2-10-W3 / N.O. 21-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-2-10-W3 / N.E. 21-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-2-10-W3 / S.O. 21-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-2-10-W3 / S.E. 21-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-2-10-W3 / N.O. 22-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-2-10-W3 / S.O. 22-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-2-10-W3 / S.E. 22-2-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-2-10-W3 / N.O. 27-2-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 27-2-10-W3 / S.O. 27-2-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-2-10-W3 / N.O. 28-2-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 28-2-10-W3 / N.E. 28-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-2-10-W3 / S.O. 28-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 28-2-10-W3 / S.E. 28-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-2-10-W3 / N.O. 29-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 29-2-10-W3 / N.E. 29-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-2-10-W3 / S.E. 29-2-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 30-2-10-W3 / N.O. 30-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 30-2-10-W3 / N.E. 30-2-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 30-2-10-W3 / S.O. 30-2-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-2-10-W3 / S.E. 30-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-2-10-W3 / N.O. 31-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 31-2-10-W3 / N.E. 31-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 31-2-10-W3 / S.O. 31-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 31-2-10-W3 / S.E. 31-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 32-2-10-W3 / N.O. 32-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-2-10-W3 / S.O. 32-2-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-2-10-W3 / S.E. 32-2-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-2-11-W3 / N.O. 1-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 1-2-11-W3 / N.E. 1-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 1-2-11-W3 / S.O. 1-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 1-2-11-W3 / S.E. 1-2-11-O.3 | | | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 2-2-11-W3 / N.O. 2-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-2-11-W3 / N.E. 2-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 2-2-11-W3 / S.O. 2-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 2-2-11-W3 / S.E. 2-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 3-2-11-W3 / N.O. 3-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 3-2-11-W3 / N.E. 3-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 3-2-11-W3 / S.O. 3-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 3-2-11-W3 / S.E. 3-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 4-2-11-W3 / N.O. 4-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 4-2-11-W3 / N.E. 4-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 4-2-11-W3 / S.O. 4-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 4-2-11-W3 / S.E. 4-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 5-2-11-W3 / N.O. 5-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-2-11-W3 / N.E. 5-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-2-11-W3 / S.O. 5-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SE 5-2-11-W3 / S.E. 5-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-2-11-W3 / N.E. 6-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NW 7-2-11-W3 / N.O. 7-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 7-2-11-W3 / N.E. 7-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 7-2-11-W3 / S.E. 7-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 8-2-11-W3 / N.O. 8-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 8-2-11-W3 / N.E. 8-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 8-2-11-W3 / S.O. 8-2-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-2-11-W3 / S.E. 8-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 9-2-11-W3 / N.O. 9-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 9-2-11-W3 / N.E. 9-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 9-2-11-W3 / S.O. 9-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 9-2-11-W3 / S.E. 9-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 10-2-11-W3 / N.O. 10-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-2-11-W3 / N.E. 10-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-2-11-W3 / S.O. 10-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 10-2-11-W3 / S.E. 10-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-2-11-W3 / N.O. 11-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-2-11-W3 / N.E. 11-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-2-11-W3 / S.O. 11-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-2-11-W3 / S.E. 11-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 12-2-11-W3 / N.O. 12-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 12-2-11-W3 / N.E. 12-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 12-2-11-W3 / S.O. 12-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 12-2-11-W3 / S.E. 12-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 13-2-11-W3 / N.O. 13-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 13-2-11-W3 / N.E. 13-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-2-11-W3 / S.O. 13-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-2-11-W3 / S.E. 13-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 14-2-11-W3 / N.O. 14-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-2-11-W3 / N.E. 14-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 14-2-11-W3 / S.O. 14-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 14-2-11-W3 / S.E. 14-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 15-2-11-W3 / N.O. 15-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 15-2-11-W3 / N.E. 15-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 15-2-11-W3 / S.O. 15-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 15-2-11-W3 / S.E. 15-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 16-2-11-W3 / N.O. 16-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| NE 16-2-11-W3 / N.E. 16-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 16-2-11-W3 / S.O. 16-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 16-2-11-W3 / S.E. 16-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 17-2-11-W3 / N.O. 17-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 17-2-11-W3 / S.O. 17-2-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 17-2-11-W3 / S.E. 17-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 18-2-11-W3 / N.O. 18-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 18-2-11-W3 / N.E. 18-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 18-2-11-W3 / S.O. 18-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 18-2-11-W3 / S.E. 18-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-2-11-W3 / N.O. 19-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 19-2-11-W3 / N.E. 19-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-2-11-W3 / S.O. 19-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 19-2-11-W3 / S.E. 19-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-2-11-W3 / N.E. 21-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-2-11-W3 / S.E. 21-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| NW 22-2-11-W3 / N.O. 22-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-2-11-W3 / N.E. 22-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-2-11-W3 / S.O. 22-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 22-2-11-W3 / S.E. 22-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 23-2-11-W3 / N.O. 23-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-2-11-W3 / N.E. 23-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-2-11-W3 / S.O. 23-2-11-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 23-2-11-W3 / S.E. 23-2-11-O.3 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 |
| NE 24-2-11-W3 / N.E. 24-2-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | |
| SW 24-2-11-W3 / S.O. 24-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 24-2-11-W3 / S.E. 24-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | |
| NW 25-2-11-W3 / N.O. 25-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 25-2-11-W3 / N.E. 25-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 25-2-11-W3 / S.O. 25-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 26-2-11-W3 / N.O. 26-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 26-2-11-W3 / N.E. 26-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 26-2-11-W3 / S.O. 26-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 26-2-11-W3 / S.E. 26-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 27-2-11-W3 / N.O. 27-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 27-2-11-W3 / N.E. 27-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 27-2-11-W3 / S.O. 27-2-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 27-2-11-W3 / S.E. 27-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 28-2-11-W3 / N.E. 28-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | |
| SW 28-2-11-W3 / S.O. 28-2-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | |
| SE 28-2-11-W3 / S.E. 28-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | |
| NW 29-2-11-W3 / N.O. 29-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 29-2-11-W3 / S.O. 29-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 30-2-11-W3 / N.O. 30-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 30-2-11-W3 / N.E. 30-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 30-2-11-W3 / S.O. 30-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 30-2-11-W3 / S.E. 30-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 31-2-11-W3 / N.O. 31-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | |
| NE 31-2-11-W3 / N.E. 31-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 31-2-11-W3 / S.O. 31-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 31-2-11-W3 / S.E. 31-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 32-2-11-W3 / N.O. 32-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 32-2-11-W3 / N.E. 32-2-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 32-2-11-W3 / S.O. 32-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 32-2-11-W3 / S.E. 32-2-11-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-2-11-W3 / N.O. 33-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 33-2-11-W3 / N.E. 33-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-2-11-W3 / S.E. 33-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-2-11-W3 / N.O. 34-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 34-2-11-W3 / N.E. 34-2-11-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-2-11-W3 / S.O. 34-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-2-11-W3 / S.E. 34-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 35-2-11-W3 / N.O. 35-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-2-11-W3 / N.E. 35-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-2-11-W3 / S.O. 35-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-2-11-W3 / S.E. 35-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-2-11-W3 / N.O. 36-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 36-2-11-W3 / N.E. 36-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-2-11-W3 / S.O. 36-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-2-11-W3 / S.E. 36-2-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-2-12-W3 / N.O. 2-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 2-2-12-W3 / N.E. 2-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-2-12-W3 / N.O. 7-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 7-2-12-W3 / N.E. 7-2-12-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-2-12-W3 / N.E. 11-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 12-2-12-W3 / N.O. 12-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 12-2-12-W3 / N.E. 12-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 13-2-12-W3 / N.O. 13-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 13-2-12-W3 / N.E. 13-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 13-2-12-W3 / S.O. 13-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 13-2-12-W3 / S.E. 13-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-2-12-W3 / N.E. 14-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 14-2-12-W3 / S.E. 14-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 15-2-12-W3 / S.E. 15-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 16-2-12-W3 / N.O. 16-2-12-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 16-2-12-W3 / N.E. 16-2-12-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 19-2-12-W3 / N.O. 19-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| NE 19-2-12-W3 / N.E. 19-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | |
| SW 19-2-12-W3 / S.O. 19-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 20-2-12-W3 / N.O. 20-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 20-2-12-W3 / N.E. 20-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 20-2-12-W3 / S.E. 20-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 21-2-12-W3 / N.O. 21-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-2-12-W3 / N.E. 21-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-2-12-W3 / S.O. 21-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-2-12-W3 / S.E. 21-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 22-2-12-W3 / N.O. 22-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 22-2-12-W3 / S.O. 22-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-2-12-W3 / N.O. 23-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 23-2-12-W3 / N.E. 23-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-2-12-W3 / S.E. 23-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-2-12-W3 / N.O. 24-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 24-2-12-W3 / N.E. 24-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-2-12-W3 / S.O. 24-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 24-2-12-W3 / S.E. 24-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 25-2-12-W3 / N.O. 25-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-2-12-W3 / N.E. 25-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-2-12-W3 / S.O. 25-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 25-2-12-W3 / S.E. 25-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 26-2-12-W3 / N.O. 26-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-2-12-W3 / N.E. 26-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-2-12-W3 / S.O. 26-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 26-2-12-W3 / S.E. 26-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-2-12-W3 / N.O. 27-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 27-2-12-W3 / N.E. 27-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 27-2-12-W3 / S.O. 27-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-2-12-W3 / S.E. 27-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 28-2-12-W3 / N.O. 28-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 28-2-12-W3 / N.E. 28-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 28-2-12-W3 / S.O. 28-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 28-2-12-W3 / S.E. 28-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 29-2-12-W3 / N.O. 29-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 29-2-12-W3 / N.E. 29-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 29-2-12-W3 / S.O. 29-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 29-2-12-W3 / S.E. 29-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-2-12-W3 / N.O. 30-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 30-2-12-W3 / N.E. 30-2-12-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 30-2-12-W3 / S.O. 30-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-2-12-W3 / S.E. 30-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 31-2-12-W3 / N.O. 31-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 31-2-12-W3 / N.E. 31-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 31-2-12-W3 / S.O. 31-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 31-2-12-W3 / S.E. 31-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 32-2-12-W3 / N.O. 32-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 32-2-12-W3 / N.E. 32-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 32-2-12-W3 / S.O. 32-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 32-2-12-W3 / S.E. 32-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 33-2-12-W3 / N.O. 33-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 33-2-12-W3 / N.E. 33-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 33-2-12-W3 / S.O. 33-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 33-2-12-W3 / S.E. 33-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 34-2-12-W3 / N.O. 34-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 34-2-12-W3 / N.E. 34-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 34-2-12-W3 / S.O. 34-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 34-2-12-W3 / S.E. 34-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 35-2-12-W3 / N.O. 35-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 35-2-12-W3 / N.E. 35-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 35-2-12-W3 / S.O. 35-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 35-2-12-W3 / S.E. 35-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 36-2-12-W3 / N.O. 36-2-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 36-2-12-W3 / N.E. 36-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-2-12-W3 / S.O. 36-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 36-2-12-W3 / S.E. 36-2-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-2-13-W3 / N.E. 11-2-13-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-2-13-W3 / S.E. 14-2-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 22-2-13-W3 / N.O. 22-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-2-13-W3 / N.E. 22-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 23-2-13-W3 / N.O. 23-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 23-2-13-W3 / N.E. 23-2-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 23-2-13-W3 / S.O. 23-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-2-13-W3 / S.E. 23-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 24-2-13-W3 / N.O. 24-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 24-2-13-W3 / N.E. 24-2-13-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 24-2-13-W3 / S.O. 24-2-13-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 25-2-13-W3 / N.O. 25-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 |
| NE 25-2-13-W3 / N.E. 25-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 |
| SW 25-2-13-W3 / S.O. 25-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 25-2-13-W3 / S.E. 25-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 26-2-13-W3 / N.O. 26-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 26-2-13-W3 / N.E. 26-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 |
| SW 26-2-13-W3 / S.O. 26-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 26-2-13-W3 / S.E. 26-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 27-2-13-W3 / N.O. 27-2-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 27-2-13-W3 / N.E. 27-2-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | |
| SW 27-2-13-W3 / S.O. 27-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 27-2-13-W3 / S.E. 27-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 28-2-13-W3 / N.O. 28-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 28-2-13-W3 / N.E. 28-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 28-2-13-W3 / S.O. 28-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 28-2-13-W3 / S.E. 28-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 32-2-13-W3 / N.O. 32-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 32-2-13-W3 / N.E. 32-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 32-2-13-W3 / S.E. 32-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 33-2-13-W3 / N.O. 33-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 33-2-13-W3 / S.O. 33-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 33-2-13-W3 / S.E. 33-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 34-2-13-W3 / N.O. 34-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NE 34-2-13-W3 / N.E. 34-2-13-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SW 34-2-13-W3 / S.O. 34-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| SE 34-2-13-W3 / S.E. 34-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)(a) à f) |
| NW 35-2-13-W3 / N.O. 35-2-13-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 |
| NE 35-2-13-W3 / N.E. 35-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)(a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)(c) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 35-2-13-W3 / S.O. 35-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 35-2-13-W3 / S.E. 35-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 36-2-13-W3 / N.O. 36-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 36-2-13-W3 / N.E. 36-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 36-2-13-W3 / S.O. 36-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 36-2-13-W3 / S.E. 36-2-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 5-2-29-W3 / N.O. 5-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-2-29-W3 / N.E. 5-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-2-29-W3 / S.O. 5-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-2-29-W3 / S.E. 5-2-29-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-2-29-W3 / N.O. 6-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 6-2-29-W3 / N.E. 6-2-29-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 6-2-29-W3 / S.O. 6-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 6-2-29-W3 / S.E. 6-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 7-2-29-W3 / N.O. 7-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 7-2-29-W3 / N.E. 7-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 7-2-29-W3 / S.O. 7-2-29-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 7-2-29-W3 / S.E. 7-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 8-2-29-W3 / N.O. 8-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 8-2-29-W3 / N.E. 8-2-29-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 8-2-29-W3 / S.O. 8-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 8-2-29-W3 / S.E. 8-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-2-29-W3 / S.O. 16-2-29-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 17-2-29-W3 / N.O. 17-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 17-2-29-W3 / N.E. 17-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-2-29-W3 / S.O. 17-2-29-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 19-2-29-W3 / N.O. 19-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 19-2-29-W3 / N.E. 19-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 19-2-29-W3 / S.O. 19-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 19-2-29-W3 / S.E. 19-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 29-2-29-W3 / N.O. 29-2-29-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 29-2-29-W3 / S.O. 29-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 30-2-29-W3 / N.O. 30-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 30-2-29-W3 / N.E. 30-2-29-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 30-2-29-W3 / S.O. 30-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 30-2-29-W3 / S.E. 30-2-29-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 31-2-29-W3 / S.O. 31-2-29-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-2-30-W3 / N.O. 1-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 1-2-30-W3 / N.E. 1-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 1-2-30-W3 / S.O. 1-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 1-2-30-W3 / S.E. 1-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 2-2-30-W3 / N.O. 2-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 2-2-30-W3 / N.E. 2-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 2-2-30-W3 / S.O. 2-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 2-2-30-W3 / S.E. 2-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 3-2-30-W3 / N.O. 3-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | |
| NE 3-2-30-W3 / N.E. 3-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 3-2-30-W3 / S.E. 3-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | |
| NE 9-2-30-W3 / N.E. 9-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | | |
| NW 10-2-30-W3 / N.O. 10-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 10-2-30-W3 / N.E. 10-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 10-2-30-W3 / S.O. 10-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 10-2-30-W3 / S.E. 10-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 11-2-30-W3 / N.O. 11-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 11-2-30-W3 / N.E. 11-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-2-30-W3 / S.O. 11-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 11-2-30-W3 / S.E. 11-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 12-2-30-W3 / N.O. 12-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 12-2-30-W3 / N.E. 12-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 12-2-30-W3 / S.O. 12-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 12-2-30-W3 / S.E. 12-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 13-2-30-W3 / N.O. 13-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 13-2-30-W3 / N.E. 13-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 13-2-30-W3 / S.O. 13-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-2-30-W3 / S.E. 13-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 14-2-30-W3 / N.O. 14-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 14-2-30-W3 / N.E. 14-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 14-2-30-W3 / S.O. 14-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 14-2-30-W3 / S.E. 14-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 15-2-30-W3 / N.O. 15-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 15-2-30-W3 / N.E. 15-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 15-2-30-W3 / S.O. 15-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 15-2-30-W3 / S.E. 15-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 16-2-30-W3 / N.E. 16-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| SE 16-2-30-W3 / S.E. 16-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| NW 22-2-30-W3 / N.O. 22-2-30-O.3 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| NE 22-2-30-W3 / N.E. 22-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 22-2-30-W3 / S.O. 22-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 22-2-30-W3 / S.E. 22-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 23-2-30-W3 / N.O. 23-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 23-2-30-W3 / N.E. 23-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 23-2-30-W3 / S.O. 23-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 23-2-30-W3 / S.E. 23-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 24-2-30-W3 / N.O. 24-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 24-2-30-W3 / S.O. 24-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 24-2-30-W3 / S.E. 24-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 25-2-30-W3 / N.O. 25-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 25-2-30-W3 / N.E. 25-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 25-2-30-W3 / S.O. 25-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 25-2-30-W3 / S.E. 25-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 26-2-30-W3 / N.O. 26-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 26-2-30-W3 / N.E. 26-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 26-2-30-W3 / S.O. 26-2-30-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| SE 26-2-30-W3 / S.E. 26-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 27-2-30-W3 / N.O. 27-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 27-2-30-W3 / N.E. 27-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 27-2-30-W3 / S.E. 27-2-30-O.3 | | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| SE 34-2-30-W3 / S.E. 34-2-30-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 35-2-30-W3 / S.O. 35-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 35-2-30-W3 / S.E. 35-2-30-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 36-2-30-W3 / S.O. 36-2-30-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 36-2-30-W3 / S.E. 36-2-30-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 4-3-10-W3 / S.O. 4-3-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 5-3-10-W3 / N.O. 5-3-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 5-3-10-W3 / N.E. 5-3-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 5-3-10-W3 / S.O. 5-3-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-3-10-W3 / S.E. 5-3-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 6-3-10-W3 / N.O. 6-3-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 6-3-10-W3 / N.E. 6-3-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-3-10-W3 / S.O. 6-3-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 6-3-10-W3 / S.E. 6-3-10-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 7-3-10-W3 / S.O. 7-3-10-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 7-3-10-W3 / S.E. 7-3-10-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-3-11-W3 / N.O. 1-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 1-3-11-W3 / N.E. 1-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-3-11-W3 / S.O. 1-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 1-3-11-W3 / S.E. 1-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NE 2-3-11-W3 / N.E. 2-3-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-3-11-W3 / S.O. 2-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-3-11-W3 / S.E. 2-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-3-11-W3 / N.E. 3-3-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 3-3-11-W3 / S.O. 3-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-3-11-W3 / S.E. 3-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-3-11-W3 / N.O. 4-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-3-11-W3 / N.E. 4-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-3-11-W3 / S.O. 4-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-3-11-W3 / S.E. 4-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 5-3-11-W3 / N.O. 5-3-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 5-3-11-W3 / N.E. 5-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-3-11-W3 / S.O. 5-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 5-3-11-W3 / S.E. 5-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 6-3-11-W3 / S.O. 6-3-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 6-3-11-W3 / S.E. 6-3-11-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 8-3-11-W3 / S.E. 8-3-11-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 9-3-11-W3 / S.O. 9-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 9-3-11-W3 / S.E. 9-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-3-11-W3 / S.E. 10-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 11-3-11-W3 / S.O. 11-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 11-3-11-W3 / S.E. 11-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-3-11-W3 / S.O. 12-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 12-3-11-W3 / S.E. 12-3-11-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 1-3-12-W3 / N.O. 1-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 1-3-12-W3 / S.O. 1-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 2-3-12-W3 / N.O. 2-3-12-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 2-3-12-W3 / N.E. 2-3-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 2-3-12-W3 / S.O. 2-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 2-3-12-W3 / S.E. 2-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 3-3-12-W3 / N.O. 3-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 3-3-12-W3 / N.E. 3-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-3-12-W3 / S.O. 3-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-3-12-W3 / S.E. 3-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| NW 4-3-12-W3 / N.O. 4-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 4-3-12-W3 / N.E. 4-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-3-12-W3 / S.O. 4-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 4-3-12-W3 / S.E. 4-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-3-12-W3 / N.O. 5-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 5-3-12-W3 / N.E. 5-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 5-3-12-W3 / S.O. 5-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 5-3-12-W3 / S.E. 5-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 6-3-12-W3 / N.O. 6-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 6-3-12-W3 / N.E. 6-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 6-3-12-W3 / S.O. 6-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 6-3-12-W3 / S.E. 6-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 7-3-12-W3 / N.O. 7-3-12-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 7-3-12-W3 / N.E. 7-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SW 7-3-12-W3 / S.O. 7-3-12-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 7-3-12-W3 / S.E. 7-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 8-3-12-W3 / N.O. 8-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 8-3-12-W3 / N.E. 8-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 8-3-12-W3 / S.O. 8-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 8-3-12-W3 / S.E. 8-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 9-3-12-W3 / N.O. 9-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 9-3-12-W3 / N.E. 9-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SW 9-3-12-W3 / S.O. 9-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 9-3-12-W3 / S.E. 9-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 10-3-12-W3 / N.O. 10-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 10-3-12-W3 / N.E. 10-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-3-12-W3 / S.O. 10-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 10-3-12-W3 / S.E. 10-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-3-12-W3 / N.O. 11-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-3-12-W3 / N.E. 11-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 11-3-12-W3 / S.O. 11-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 11-3-12-W3 / S.E. 11-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 12-3-12-W3 / N.O. 12-3-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 12-3-12-W3 / S.O. 12-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 14-3-12-W3 / N.O. 14-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-3-12-W3 / N.E. 14-3-12-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 14-3-12-W3 / S.O. 14-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-3-12-W3 / S.E. 14-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 15-3-12-W3 / N.O. 15-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 15-3-12-W3 / N.E. 15-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 15-3-12-W3 / S.O. 15-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 15-3-12-W3 / S.E. 15-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 16-3-12-W3 / N.O. 16-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 16-3-12-W3 / N.E. 16-3-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 16-3-12-W3 / S.O. 16-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 16-3-12-W3 / S.E. 16-3-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NW 17-3-12-W3 / N.O. 17-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | |
| NE 17-3-12-W3 / N.E. 17-3-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 17-3-12-W3 / S.O. 17-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 17-3-12-W3 / S.E. 17-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 18-3-12-W3 / N.E. 18-3-12-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 18-3-12-W3 / S.E. 18-3-12-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 20-3-12-W3 / N.E. 20-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 20-3-12-W3 / S.O. 20-3-12-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 20-3-12-W3 / S.E. 20-3-12-O.3 | | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-3-12-W3 / N.E. 21-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 23-3-12-W3 / S.O. 23-3-12-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 23-3-12-W3 / S.E. 23-3-12-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SW 26-3-12-W3 / S.O. 26-3-12-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 29-3-12-W3 / S.E. 29-3-12-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NW 1-3-13-W3 / N.O. 1-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NE 1-3-13-W3 / N.E. 1-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 1-3-13-W3 / S.O. 1-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| SE 1-3-13-W3 / S.E. 1-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 2-3-13-W3 / N.O. 2-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 2-3-13-W3 / N.E. 2-3-13-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 2-3-13-W3 / S.O. 2-3-13-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | | |
| SE 2-3-13-W3 / S.E. 2-3-13-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 |
| NW 3-3-13-W3 / N.O. 3-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| NE 3-3-13-W3 / N.E. 3-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 3-3-13-W3 / S.O. 3-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 3-3-13-W3 / S.E. 3-3-13-O.3 | | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 4-3-13-W3 / N.O. 4-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 4-3-13-W3 / N.E. 4-3-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 4-3-13-W3 / S.O. 4-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 4-3-13-W3 / S.E. 4-3-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 5-3-13-W3 / N.O. 5-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 5-3-13-W3 / N.E. 5-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 5-3-13-W3 / S.O. 5-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| SE 5-3-13-W3 / S.E. 5-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f)3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 8-3-13-W3 / S.E. 8-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 9-3-13-W3 / N.O. 9-3-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | |
| NE 9-3-13-W3 / N.E. 9-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 9-3-13-W3 / S.O. 9-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 9-3-13-W3 / S.E. 9-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 10-3-13-W3 / S.O. 10-3-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 11-3-13-W3 / N.O. 11-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 11-3-13-W3 / N.E. 11-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 11-3-13-W3 / S.O. 11-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |

PART 2 — Continued / PARTIE 2 (suite)
Saskatchewan — Continued / Saskatchewan (suite)

| Habitat Subject to Prohibitions/Habitat visé par les interdictions | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Column 1/Colonne 1 Quarter-section (QS-SEC-TWP-RGE-MER) / Quart de section (quart de section-section- canton-rang-méridien) | Column 2/Colonne 2 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 6, 8, 14, 16 | Column 3/Colonne 3 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 1, 3, 9, 11 | Column 4/Colonne 4 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 2, 4, 10, 12 | Column 5/Colonne 5 LSD Nos. / Subd. off. n ^{os} 5, 7, 13, 15 |
| SE 11-3-13-W3 / S.E. 11-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 12-3-13-W3 / N.O. 12-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NE 12-3-13-W3 / N.E. 12-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SW 12-3-13-W3 / S.O. 12-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 12-3-13-W3 / S.E. 12-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 13-3-13-W3 / N.O. 13-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 13-3-13-W3 / N.E. 13-3-13-O.3 | 3(1)(c) to (f) and 4 / 3(1)c) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | |
| SW 13-3-13-W3 / S.O. 13-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| SE 13-3-13-W3 / S.E. 13-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 |
| NW 14-3-13-W3 / N.O. 14-3-13-O.3 | | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 14-3-13-W3 / N.E. 14-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SW 14-3-13-W3 / S.O. 14-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 14-3-13-W3 / S.E. 14-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) and 4 / 3(1)a) à f) et 4 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 21-3-13-W3 / N.E. 21-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 21-3-13-W3 / S.O. 21-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 21-3-13-W3 / S.E. 21-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NE 22-3-13-W3 / N.E. 22-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SW 22-3-13-W3 / S.O. 22-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| SE 22-3-13-W3 / S.E. 22-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) |
| NW 27-3-13-W3 / N.O. 27-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |
| SE 28-3-13-W3 / S.E. 28-3-13-O.3 | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | 3(1)(a) to (f) / 3(1)a) à f) | |

SCHEDULE 2
(Paragraph 3(3)(a))

ANNEXE 2
(alinéa 3(3)a))

STANDARDS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF
FENCES IN GREATER SAGE-GROUSE HABITAT

1. A fence for grazing animals other than bison must not be greater than 1.2 m in height and must be constructed with a maximum of four wires that are single-, double- or triple-stranded and

NORMES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DE
CLÔTURES DANS L'HABITAT DU TÉTRAS DES ARMOISES

1. La hauteur des clôtures pour les animaux qui broutent, autres que les bisons, ne peut dépasser 1,2 m. Ces clôtures doivent être constituées d'au plus quatre fils métalliques torsadés — de un,

that are parallel to the ground, but must not be constructed of page wire, chicken wire, chain link or other similar woven wire.

2. A fence for bison must not be greater than 1.7 m in height and must be constructed with a maximum of five wires that are single-, double- or triple-stranded and that are parallel to the ground, but must not be constructed of page wire, chicken wire, chain link or other similar woven wire.

3. The top wire must be barbless.

4. The top two wires must be marked with flagging or reflectors that are spaced at intervals of not more than 1.5 m.

5. Fence posts must be designed to deter perching by avian predators of the Greater Sage-Grouse, including by fitting the posts with deterrent devices such as spikes, caps or cones or, in the case of metal fence posts, by cutting them at an angle of approximately 45°.

deux ou trois brins — qui sont parallèles au sol et ne peuvent être faites de grillage, de mailles losangées ou d'un autre type semblable de fils tressés.

2. La hauteur des clôtures pour les bisons ne peut dépasser 1,7 m. Ces clôtures doivent être constituées d'au plus cinq fils métalliques torsadés — de un, deux ou trois brins — qui sont parallèles au sol et ne peuvent être faites de grillage, de mailles losangées ou d'un autre type semblable de fils tressés.

3. Le fil supérieur doit être non barbelé.

4. Les deux fils supérieurs doivent être marqués avec des languettes ou des réflecteurs voyants qui sont espacés d'au plus 1,5 m.

5. Les poteaux doivent être conçus de façon à décourager les oiseaux prédateurs du tétras des armoises de s'y percher, notamment au moyen de l'installation d'un dispositif de dissuasion tel que des pointes, une coiffe ou un cône ou, dans le cas de poteaux de métal, au moyen d'une coupe en biseau à environ 45°.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Order.)

Executive summary

Issue: The Greater Sage-Grouse (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) is the largest of the North American indigenous grouse species. Over the past several decades, Canada's Greater Sage-Grouse population has been reduced to remnant populations in Alberta and Saskatchewan, occupying approximately 7% of the species' historic range. The Greater Sage-Grouse are now extirpated from British Columbia and five U.S. states. The current population trajectory for this species suggests that without increased protection and additional conservation actions, the Greater Sage-Grouse is likely to become extirpated from Canada within approximately five years.

Description: The purpose of the *Emergency Order for the Protection of the Greater Sage-Grouse*, made pursuant to the *Species at Risk Act (SARA)*, is to address the imminent threats to the survival and recovery of the Greater Sage-Grouse, including by protecting the habitat identified in the Emergency Order to help stabilize the population and begin its recovery.

Cost-benefit statement: The Order is a necessary condition for the survival of the Greater Sage-Grouse. The expected incremental benefits of the Emergency Order include the continuation of an existence value for the species (the value that individual Canadians derive from knowing that the species exists in Canada); the co-benefits associated with the preservation of ecological services from the Greater Sage-Grouse habitat to other species; and the avoided oil development costs, estimated at \$1.6 million.¹

The incremental costs associated with the Emergency Order are expected to be low. Cost implications for affected sectors (agriculture and oil & gas) were analyzed and it was concluded that the Order will likely result in only minimal impacts on the agriculture sector, since private land, and almost all farmed areas on Crown land, are not included within the area subject to the Order. In addition, no significant restrictions are imposed by the Order on ranching, which does occur on almost all of the land subject to the Order.

The oil and gas sector will be affected by the Order as the noise prohibitions will result in a temporary halt in oil production during the mating season. There are four operational oil wells in the area subject to the Order and the compliance cost is estimated to be low. Moreover, the Order may affect the construction of two new oil wells. The forgone production for new oil wells located in the area of interest is estimated to be around 121,400 barrels over a period of 10 years. The associated forgone gross revenues from the two new wells are estimated at \$10 million.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Résumé

Enjeu : Le Tétras des armoises (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) est la plus importante espèce de tétras indigènes de l'Amérique du Nord. Au cours des dernières décennies, la population de Tétras des armoises du Canada a été réduite aux populations reliques de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui occupent environ 7 % de l'aire de répartition historique de l'espèce. Le Tétras des armoises a maintenant disparu de la Colombie-Britannique et de cinq États américains. La trajectoire actuelle de la population de cette espèce donne à penser que le Tétras des armoises risque de disparaître de l'Alberta et de la Saskatchewan d'ici environ cinq ans s'il ne bénéficie pas d'une protection accrue et si d'autres mesures de conservation ne sont pas prises.

Description : L'objectif du *Décret d'urgence visant la protection du Tétras des armoises* émis en vertu de la *Loi sur les espèces en péril (LEP)* consiste à répondre aux menaces imminentes qui pèsent sur la survie et le rétablissement du Tétras des armoises, y compris par la protection de l'habitat identifié dans le décret, pour aider à stabiliser la population et commencer son rétablissement.

Énoncé des coûts et avantages : Le décret d'urgence est une condition nécessaire à la survie du Tétras des armoises. Les coûts différentiels anticipés du décret d'urgence incluent le maintien d'une valeur d'existence pour l'espèce (la valeur que les Canadiens attribuent à la survie de l'espèce au pays), les avantages concomitants relatifs à la préservation des services écologiques rendus à d'autres espèces par l'habitat du Tétras des armoises et les coûts évités de mise en valeur du pétrole, estimés à 1,6 million \$¹.

On estime que les coûts différentiels associés au décret d'urgence seront faibles. Les coûts engendrés pour les secteurs affectés (agriculture et industrie gazière et pétrolière) ont été analysés et on a conclu que le décret n'engendrera que des impacts mineurs sur le secteur agricole, puisque les terres privées ainsi que presque toutes les zones sur les terres domaniales provinciales utilisées pour l'agriculture, ne sont pas incluses dans la zone assujettie au décret. De plus, aucune restriction significative n'est imposée aux activités d'élevage, qui est en place sur presque toutes les terres assujetties au décret.

L'industrie gazière et pétrolière sera affectée par le décret puisque des interdictions relatives au bruit résulteront en un arrêt de production de pétrole durant la saison de reproduction du Tétras des armoises. On retrouve quatre puits de pétrole actifs dans la zone assujettie au décret et on estime que les coûts de conformité pour ceux-ci seront faibles. De plus, le décret pourrait empêcher la construction de deux nouveaux puits de pétrole. La production de pétrole perdue pour ces deux puits est estimée à environ 121 400 barils sur une période de 10 ans. La valeur des revenus perdus de ces deux puits de pétrole est estimée à 10 millions \$.

¹ Costs calculated in present value, discounted at 3% over 10 years.

¹ Coûts estimés à la valeur actuelle, actualisés à un taux de 3 % sur 10 ans.

“One-for-One” Rule and small business lens: The small business lens does not apply to this Emergency Order, because it is anticipated that the Order is unlikely to result in economic implications for small agricultural businesses. In regards to the oil sector, none of the businesses meet the criteria of small business: one of the affected existing oil wells in the area is owned by a large private enterprise and three are owned by the municipality of Medicine Hat.

The “One-for-One” Rule does not apply to the proposal given that there are no new administrative costs.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Il est prévu que le décret n’engendrera pas de coûts économiques pour les petites entreprises agricoles. En ce qui concerne le secteur pétrolier, aucune des entreprises ne répond aux critères des petites entreprises : un des puits de pétrole touchés dans le secteur est exploité par une grande entreprise privée, tandis que les trois autres sont exploités par la municipalité de Medicine Hat.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition, car il n’y a pas de coûts administratifs.

Background

The *Species at Risk Act* (SARA) was designed as a key tool for the conservation and protection of Canada’s biological diversity and fulfils an important commitment under the United Nations Convention on Biological Diversity. The purpose of SARA is to prevent wildlife species from being extirpated or becoming extinct; to provide for the recovery of wildlife species that are extirpated, endangered, or threatened as a result of human activity; and to manage species of special concern to prevent them from becoming endangered or threatened.

SARA recognizes that habitat protection is necessary for the conservation of species at risk and defines critical habitat as the habitat necessary for the survival or recovery of a listed wildlife species and provides for the making of an emergency order by the Governor in Council (GIC) to protect a listed wildlife species on both federal and non-federal lands when the competent Minister is of the opinion that the species faces imminent threats to its survival or recovery. As per subsection 80(2) of SARA, the Minister must recommend an emergency order to the GIC if he or she is of the opinion that a listed wildlife species faces imminent threats to its survival or recovery. The final decision on whether or not to issue the emergency order rests with the Governor in Council.

The Greater Sage-Grouse (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) is the largest of the North American indigenous grouse species. The Greater Sage-Grouse, hereafter referred to as Sage-Grouse, has brownish-grey upperparts, a blackish belly and undersides of the wings that are whitish. Adult males have a white band on a black throat and a large ruff of pointed white feathers concealing their yellowish air sacs that inflate during courtship displays. Females have more cryptic plumage, an inconspicuous comb above the eye, and are smaller than the male, which can reach 75 cm in length. This bird resides in semi-arid mixed grasslands that contain sagebrush habitat within southeastern Alberta and southwestern Saskatchewan.

The Sage-Grouse requires large amounts of upland habitat with moderate, patchy shrub cover and are extremely reliant on silver sagebrush for food and shelter. Individuals generally return to the same mating site and reuse other areas for nesting and brood rearing year after year. Offspring often return to the areas in which they were reared. Their habitat requirements and patterns of habitat use make Sage-Grouse particularly vulnerable to habitat loss, fragmentation and disturbance. Sage-Grouse are highly adapted to life in the prairie grasslands and the species has high sensitivity to elevated structures such as power lines and sources of loud noise such as industrial activity. Species experts suggest that Sage-Grouse

Contexte

La *Loi sur les espèces en péril* (LEP) est un outil clé pour la conservation et la protection de la diversité biologique au Canada; elle donne suite à un engagement important pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. L’objectif de la LEP est d’empêcher que des espèces sauvages ne disparaissent du pays ou de la planète, de permettre le rétablissement des espèces sauvages disparues du pays, en voie de disparition ou menacées du fait d’activités anthropiques et de gérer les espèces préoccupantes afin de les empêcher de devenir des espèces en voie de disparition ou menacées.

La LEP reconnaît que la protection de l’habitat est nécessaire pour la conservation des espèces en péril et elle définit l’habitat essentiel comme l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite. La LEP permet l’émission d’un décret d’urgence par le gouverneur en conseil pour protéger une espèce sauvage inscrite sur les territoires domaniaux et non domaniaux, lorsque le ministre compétent estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement. En vertu du paragraphe 80(2) de la LEP, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil l’émission d’un décret d’urgence s’il estime qu’une espèce sauvage inscrite est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement. La décision finale d’émettre ou non un décret d’urgence appartient au gouverneur en conseil.

Le Tétrás des armoises (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) est la plus importante espèce de tétras indigènes de l’Amérique du Nord. C’est un oiseau avec une partie supérieure brun-gris, un ventre noirâtre et le dessous des ailes blanchâtre. Les mâles adultes présentent une bande blanche sur une gorge noire et une grande collerette de plumes blanches pointées qui dissimulent des sacs alvéolaires jaunâtres qui se gonflent pendant les parades nuptiales. Les femelles ont un plumage plus homochrome, une crête moins en évidence au-dessus de l’œil, et sont plus petites que les mâles, qui peuvent atteindre une longueur de 75 cm. Cet oiseau vit dans les prairies mixtes semi-arides qui constituent un habitat peuplé d’armoises au sud-est de l’Alberta et au sud-ouest de la Saskatchewan.

Le Tétrás des armoises a besoin de grandes superficies d’habitat en milieux secs, qui offrent un couvert arbustif modéré en plaques, et il dépend fortement des armoises pour se nourrir et s’abriter. Les individus reviennent généralement aux mêmes sites de reproduction et réutilisent d’autres zones pour la nidification et l’élevage des couvées, année après année. La progéniture retourne souvent dans les zones où elle a été élevée. Les besoins en habitat et les profils d’utilisation de l’habitat du Tétrás des armoises rendent cette espèce particulièrement vulnérable à la perte, à la fragmentation et à la perturbation de l’habitat. Le Tétrás des armoises est très bien adapté à la vie dans les prairies, et l’espèce est très sensible

avoid elevated structures because they act as lookouts for aerial predators such as hawks and eagles. This behavioural avoidance of natural predators influences Sage-Grouse response to human activity and structures.

Most of the public lands that support Sage-Grouse habitat are leased for grazing and are currently subject to stocking rate restrictions (i.e. the number of head of cattle that can be supported by a given site for a given period of time) and prohibitions against cultivation. Agricultural activities related to the cultivation of crops are uncommon within this area, since the Sage-Grouse habitat occurs on soils of limited capability for cropland where the predominance of grasses makes the area most suited for livestock grazing. Land leased to 96 agricultural lease holders intersects with the area subject to the Order.

Current oil & gas activities within the area occurs mostly on 106 km² of provincial land (the Manyberries oil and gas fields), located in the area of interest, are relatively mature and are presently being exploited with enhanced recovery techniques.

The population density of the area is low, with 0.03 residences per km². The non-protected land is used primarily for cattle ranching and conventional oil & gas activities.

Issue

Over the past several decades, Canada's Sage-Grouse population has been reduced to remnant populations in Alberta and Saskatchewan. Historically, Sage-Grouse occurred in at least 16 states within the western U.S. and three provinces in Canada (Alberta, British Columbia and Saskatchewan). Sage-Grouse are now extirpated from British Columbia and five U.S. states. The Sage-Grouse population has continued to decline despite the provincial recovery strategies produced in 2001, 2006, and 2008. According to the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC), between 1988 and 2012, the total Canadian population of the Sage-Grouse declined by 98%. Current provincial population estimates from 2012 in Alberta are 40 to 60 adult birds and 55 to 80 adult birds in Saskatchewan.

Since 2003, Sage-Grouse have been listed as Endangered under SARA. Provincially, this species was listed as Endangered in Saskatchewan in 1999 and in Alberta in 2000. The final *Recovery Strategy for the Greater Sage-Grouse* (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) in Canada, posted in January 2008 by the Parks Canada Agency, states that the range and size of Sage-Grouse populations in Canada have experienced significant declines. The current geographic range is approximately 7% of the historic range. In September 2009, the Recovery Strategy was amended to include a partial identification of the critical habitat for Sage-Grouse in Alberta and Saskatchewan. A new amendment to the recovery strategy is under development and will be posted on the Species at Risk Public Registry for a 60-day comment period shortly.

aux structures élevées, comme les lignes électriques, et aux sources de bruit, comme celles qui accompagnent l'activité industrielle. Les spécialistes de l'espèce avancent que le Tétrás des armoises évite les structures élevées car elles servent de postes d'observation pour les prédateurs aériens tels que les faucons et les aigles. Ce comportement d'évitement des prédateurs naturels influence la réaction du Tétrás des armoises à l'activité et aux structures anthropiques.

La plupart des terres domaniales qui soutiennent l'habitat du Tétrás des armoises sont louées comme pâturages et font actuellement l'objet de restrictions sur la charge en bétail (c'est-à-dire le nombre de têtes de bétail que peut supporter un site donné pour une période donnée) et d'interdictions de mise en culture. Les activités de culture des terres sont rares dans la zone d'intérêt, car l'habitat du Tétrás des armoises est constitué de sols qui offrent un potentiel de culture limité et qui, du fait de la prédominance des herbes, sont plus adaptés à la paissance du bétail. Des terres exploitées par 96 détenteurs de baux agricoles se chevauchent avec la zone visée par le décret.

Les activités actuelles d'exploitation du pétrole et du gaz dans la zone d'intérêt sont menées principalement sur une aire de 106 km² de terres provinciales. Les champs pétrolifères et gaziers de Manyberries, situés dans la zone d'intérêt, sont relativement matures et sont actuellement exploités au moyen de techniques de récupération améliorées.

La densité de population dans la zone d'intérêt est faible, avec 0,03 résidence par km². Les terres non protégées sont principalement utilisées pour l'élevage de bovins en ranch et pour les activités classiques d'exploitation du pétrole et du gaz.

Enjeux

Au cours des dernières décennies, la population de Tétrás des armoises du Canada a été réduite aux populations reliques de l'Alberta et de la Saskatchewan. Par le passé, le Tétrás des armoises a été observé dans au moins 16 États de l'ouest des États-Unis et trois provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique et Saskatchewan). L'espèce a maintenant disparu de la Colombie-Britannique et de cinq États américains. Malgré les programmes de rétablissement provinciaux mis en œuvre en 2001, 2006 et 2008, la population de Tétrás des armoises a continué de décliner. Selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), entre 1988 et 2012, la population totale de cette espèce au Canada a décliné de 98 %. Selon les estimations actuelles, en 2012, la population adulte en Alberta était de 40 à 60 oiseaux, et en Saskatchewan de 55 à 80 oiseaux.

Depuis 2003, le Tétrás des armoises est inscrit sur la liste de la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition. À l'échelle provinciale, l'espèce a été désignée comme en voie de disparition en Saskatchewan en 1999 et en Alberta en 2000. La version finale du *Programme de rétablissement du Tétrás des armoises* (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) au Canada, publiée en janvier 2008 par Parcs Canada, indique que l'aire de répartition et la taille des populations de Tétrás des armoises au Canada ont subi des déclinés importants. L'aire de répartition géographique actuelle représente environ 7 % de l'aire de répartition historique. En septembre 2009, le programme de rétablissement a été modifié pour inclure une désignation partielle de certaines zones comme habitat essentiel du Tétrás des armoises en Alberta et en Saskatchewan. Une nouvelle modification au programme de rétablissement a été préparée en 2013; elle sera bientôt publiée dans le registre public de la LEP pour une période de commentaires de 60 jours.

Sage-Grouse require continuous tracts of undisturbed habitat during all of their life stages. Areas used by Sage-Grouse must contain suitable habitat for mating sites (called “leks”), nesting areas, brood-rearing areas, and wintering sites.

Given their small and concentrated populations, Sage-Grouse are particularly vulnerable to both human induced and natural threats. Threats to the survival of Sage-Grouse populations include habitat loss or degradation, predation, altered landscape hydrology, disease, direct mortality, climate fluctuations, extreme weather events, drought, sensory disturbance, and collisions with vehicles and vertical structures. Habitat loss or degradation is believed to be the primary threat to Sage-Grouse survival in Canada. This loss of habitat is attributable to nesting cover degradation, alteration of natural hydrology, and fragmentation due to transportation (e.g. roads, ditches, fences) and other types of infrastructure (e.g. power lines). Since most Sage-Grouse habitat occurs on native prairie, the management of grazing lands is critical to the survival of the species. Increased protection and quality of Sage-Grouse habitat, in combination with other conservation actions that are likely to increase the number of individuals in the near future, is crucial for the species' survival and recovery.

Given the continuing decline in the population size of the Sage-Grouse, coupled with the lack of adequate measures to protect its critical habitat, the Minister of the Environment is of the opinion that the survival and recovery of the Sage-Grouse in Canada is imminently threatened. As such, pursuant to subsection 80(2) of SARA, the Minister recommended to the Governor in Council that an Emergency Order be put in place to provide for the protection of the Sage-Grouse.

Objective

The purpose of the *Emergency Order for the Protection of the Greater Sage-Grouse*, made pursuant to the *Species at Risk Act* (SARA) is to address the imminent threats to the survival and recovery of the Greater Sage-Grouse, including by protecting the habitat identified in the Emergency Order to help stabilize the population and begin its recovery.

Description

The Emergency Order contains prohibitions that apply on a number of legal subdivisions² found on provincial and federal crown lands and the road allowances found between those legal subdivisions, which include and surround all leks (mating sites) that were active with male Sage-Grouse in at least one of the years between 2007 and 2012. These are listed in the table of Part 1 or 2 of Schedule 1 of the Order. Figure 1 below presents an overview of the area where prohibitions apply, but stakeholders should refer to the Order to identify the specific prohibitions that apply to the land in question.

The area subject to the Order covers 1672 km² of federal and provincial crown lands in southwestern Saskatchewan and

Le Tétrás des armoises a besoin de parcelles continues d'habitat non perturbé à tous les stades de son cycle biologique. Les zones utilisées par cette espèce doivent contenir des habitats convenables pour l'accouplement (arènes de reproduction), la nidification, l'élevage de la couvée et l'hivernage.

Étant donné la faible taille et la concentration de ses populations, le Tétrás des armoises est particulièrement vulnérable aux menaces anthropiques et naturelles. Les menaces qui pèsent sur la survie des populations de Tétrás des armoises comprennent la perte ou la dégradation de l'habitat, la prédation, la modification de l'hydrologie des paysages, les maladies, la mortalité directe, les variations du climat, les phénomènes météorologiques violents, la sécheresse, la perturbation sensorielle et les collisions avec des véhicules ou des structures verticales. On considère que la perte ou la dégradation de l'habitat constitue la principale menace pesant sur la survie du Tétrás des armoises au Canada. Cette perte d'habitat est attribuable à la dégradation des couverts de nidification, à la modification de l'hydrologie naturelle ainsi qu'à la fragmentation des habitats causée par le secteur des transports (par exemple routes, fossés, clôtures) et d'autres types d'infrastructure (par exemple lignes électriques). Comme la plus grande partie de l'habitat du Tétrás des armoises se trouve dans les prairies indigènes, la gestion des pâturages est essentielle à la survie de l'espèce. La protection accrue et la qualité de l'habitat du Tétrás des armoises au Canada, en combinaison avec d'autres mesures de conservation qui sont susceptibles d'augmenter le nombre d'individus dans un avenir proche, sont donc essentielles à la survie de l'espèce.

Alors que la taille de la population de Tétrás des armoises continue de décliner, et avec le manque de mesures adéquates pour protéger son habitat essentiel, la ministre de l'Environnement est d'avis que la survie et le rétablissement de cette espèce au Canada sont menacés de façon imminente. En conséquence, en vertu du paragraphe 80(2) de la LEP, la ministre a recommandé au gouverneur en conseil d'émettre un décret d'urgence pour assurer la protection du Tétrás des armoises.

Objectif

L'objectif du *Décret d'urgence visant la protection du Tétrás des armoises* émis en vertu de la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) consiste à répondre aux menaces imminentes qui pèsent sur la survie et le rétablissement du Tétrás des armoises, y compris par la protection de l'habitat identifié dans le décret, pour aider à stabiliser la population et commencer son rétablissement.

Description

Le décret d'urgence comprend des interdictions qui s'appliquent à un certain nombre de subdivisions légales² des terres domaniales fédérales et provinciales et les emprises de route qui se trouvent entre celles-ci, qui incluent et entourent les leks (arènes de reproduction) ayant accueilli des tétras des armoises mâles lors d'au moins une année entre 2007 et 2012. Celles-ci sont énumérées dans le tableau de la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 du décret. La figure 1 ci-après présente un aperçu de la zone dans laquelle s'appliquent les interdictions, mais les intervenants devraient se référer au décret pour déterminer les interdictions spécifiques qui s'appliquent à une parcelle de terre précise.

La zone touchée par le décret couvre 1 672 km² de terres domaniales fédérales et provinciales dans le sud-ouest de la

² A unit of land described in the Dominion Land Survey system that is one quarter of a quarter-section and has an area of approximately 16 ha or 400 m by 400 m.

² Une unité de superficie de terrain décrite dans le système pour l'arpentage des terres fédérales comme étant un quart d'un quart de section et ayant une superficie d'environ 16 hectares, ou 400 mètres par 400 mètres.

southeastern Alberta. The area includes provincial Crown land (1276 km², representing approximately 76% of the total area), federal protected areas (356 km², representing approximately 21% of the total area) and lands leased from the provinces to Agriculture and Agri-Food Canada that include community pastures and lands surrounding a research station (40 km², representing approximately 2% of the total area).

Private lands are not included in the scope of the Emergency Order. However, the Government of Canada will encourage and support stewardship actions which help protect potential Sage-Grouse habitat on private lands.

Saskatchewan et dans le sud-est de l'Alberta. Elle comprend des terres domaniales provinciales (1 276 km², représentant environ 76 % de la zone totale), des zones fédérales protégées (356 km², représentant environ 21 % de la zone totale) et des terres provinciales louées à Agriculture et Agroalimentaire Canada qui comprennent des pâturages communautaires et des terres entourant une station de recherche (40 km², représentant environ 2 % de la zone totale).

Les terres privées ne sont pas visées par le décret d'urgence. Toutefois, le Gouvernement du Canada encouragera des mesures d'intendance afin de contribuer à la protection de l'habitat potentiel du Tétraz des armoises sur les terres privées.

Figure 1: Area affected by the Sage-Grouse Emergency Order





Figure 1 : Zone touchée par le décret d'urgence visant le Tétrás des armoises



The Emergency Order contains year-round prohibition of

- killing or moving sage-brush, native grasses and native forbs (i.e. a type of herbaceous flowering plant) in areas identified in the Order unless the lands were already used for growing and harvesting non-native plants at any given time in 2011, 2012 or 2013, or in an area within 15 m of a road;
- constructing or installing new fencing, except when fencing is used to manage grazing animals and conforms with the standards set out in Schedule 2 for Sage-Grouse friendly fencing;
- constructing or installing a new structure or machine that produces chronic noise [i.e. sounds greater than 45 dB(A) for more than 60 minutes a day (total) on 10 or more days per month];
- installing or constructing a new structure that will house a machine that produces chronic noise (as described above) in a location where such noise did not exist at the time of coming into force of the Order;
- altering an existing structure or machine, or its use, in a way that results in the production of such chronic noise;
- constructing a new road or widening an existing one;
- installing or constructing a new structure (excluding a fence), machine or pole exceeding 1.2 m in height, or increasing the height of existing structures/machines beyond 1.2 m in height.

Additionally, seasonal prohibitions apply to the operation of a facility, vehicle or machine that produces noise exceeding 45 dB(A) between dusk and dawn during the mating season (between 1.5 hours prior to sunset and 1.5 hours after sunrise from

Le décret d'urgence contient les interdictions suivantes, qui s'appliquent toute l'année :

- détruire ou déplacer des plantes d'armoise, des graminées indigènes et des herbacés non graminéides indigènes (c'est-à-dire un type de plantes herbacées à fleurs) sauf dans des zones qui étaient utilisées pour la culture et la récolte de plantes non indigènes à un moment donné en 2011, 2012 ou 2013, ou dans une zone de 15 mètres d'une route;
- construire ou installer de nouvelles clôtures, sauf si celles-ci servent à gérer les animaux qui broutent et qu'elles respectent les normes énoncées à l'annexe 2 pour les clôtures appropriées pour le Tétrás des armoises;
- construire ou installer une structure ou une machine qui produit un bruit chronique (c'est-à-dire des sons de plus de 45 décibels pendant plus de 60 minutes par jour [au total], dix jours ou plus par mois);
- installer ou construire une structure destinée à héberger une machine qui produit un bruit chronique (conformément à la description précédente), dans un endroit où de tels bruits n'existaient pas au moment de l'entrée en vigueur du décret;
- modifier une structure ou une machine existante, ou son utilisation, d'une façon qui entraîne la production de ce type de bruit chronique;
- construire une nouvelle route ou élargir une route existante;
- installer ou construire une nouvelle structure (à l'exception d'une clôture), machine ou poteau de plus de 1,2 m de hauteur, ou augmenter la hauteur des structures, machines ou poteaux existants au-delà de 1,2 m.

En outre, le décret renferme des interdictions saisonnières portant sur le bruit de plus de 45 dB émanant de l'exploitation d'installations, de véhicules ou de machines. Ces interdictions sont appliquées à tout moment de la saison de reproduction (du 1^{er} avril

April 1 to May 30 of any given year). This includes the operation of existing structures or machines that produce chronic noise. The prohibition does not apply to a person operating a motor vehicle to or from a residential building, to or from an area where they are conducting an agricultural operation or to visit a person who is conducting an agricultural operation.

The prohibitions in the Order do not apply inside or within 100 m of

- a residential building that exists on the date of the coming into force of the Order,
- a building that exists on the date of the coming into force of the Order and that is used for in the purposes of an agricultural operation,
- a shelter that is located in a particular place on the date of the coming into force of the Order that is used for the purposes of an agricultural operation if it remains at that place after the date of the coming into force of the Order; or
- a structure or machine that is located in a particular place on the date of the coming into force of the Order and that is used to feed, handle, treat or provide water to grazing animals if it is used at that same place after the date of the coming into force of the Order.

Reconstructing, replacing or repairing a pole or structure (including a fence) that existed on the date of the coming into force of the Order is permitted, as long as it is replaced with a pole or structure whose dimensions do not exceed those of the existing pole or structure. It is also permitted to reconstruct, replace or repair a structure or machine whose dimensions and noise levels do not exceed those of the existing structure or machine. However, these activities are subject to noise prohibitions that apply during the Sage-Grouse mating season if they occur within 3.2 km of a lek.

The seasonal noise restrictions apply only between dusk and dawn during the mating season. Most agricultural or industrial noise-producing activity occurs during the day (i.e. outside the time period where the noise restrictions apply). In developing the prohibition regarding the operation of a facility, vehicle or machine that produces sounds greater than 45 dB(A) between dusk and dawn, Environment Canada considered (1) noise thresholds for Sage-Grouse mating sites in Wyoming; and (2) existing regulations related to oil and gas development in Alberta.

The average overnight rural noise in Alberta is approximately 35 dB. The Alberta Energy Resources Conservation Board (ERCB) noise regulation directive already sets a requirement for development in rural areas that “New facilities must meet a [permissible sound level] of 40 dB(A) Leq³ (nighttime) at 1.5 km from the facility fence line if there are no closer dwellings” (ERCB Directive 038, 2007, p. 8). The requirement for meeting a similar threshold is therefore not novel to regulatees. The recommended measures would simply require that a 45 dB(A) level be applied relative to

³ dB(A) Leq represents the time weighted average of the level of sound in decibels.

au 30 mai) durant la nuit, c'est-à-dire d'une heure et demie avant le coucher du soleil jusqu'à une heure et demie après le lever du soleil. Cela inclut le bruit chronique créé par les structures ou les machines existantes. L'interdiction ne s'applique pas à une personne qui fait fonctionner un véhicule à moteur en direction ou en provenance d'un bâtiment d'habitation, en direction ou en provenance d'un lieu où elle exerce des activités agricoles ou pour visiter une personne qui exerce des activités agricoles.

Les interdictions dans le décret ne s'appliquent pas à l'intérieur ou dans un rayon de 100 m des installations suivantes :

- un bâtiment d'habitation existant au moment de l'entrée en vigueur du décret;
- un bâtiment existant au moment de l'entrée en vigueur du décret qui est utilisé pour une activité agricole;
- un abri situé à un endroit donné au moment de l'entrée en vigueur du décret et qui est utilisé pour une activité agricole, s'il demeure au même endroit après l'entrée en vigueur du décret;
- un ouvrage ou une machine situés à un endroit donné au moment de l'entrée en vigueur du décret et qui sont utilisés pour l'alimentation, la manipulation, le traitement ou l'approvisionnement en eau des animaux qui broutent s'ils sont utilisés au même endroit après l'entrée en vigueur du décret.

La reconstruction, le remplacement ou la réparation d'un poteau ou d'un ouvrage (incluant une clôture) qui existait au moment de l'entrée en vigueur du décret sera permis, à condition de les remplacer par des éléments dont les dimensions n'excèdent pas celles de l'élément existant. De même, la reconstruction, le remplacement ou la réparation d'un ouvrage ou d'une machine produisant un niveau de bruit existant à l'entrée en vigueur du décret sera permis, à condition que les dimensions et le niveau de bruit n'excèdent pas celles de l'ouvrage ou de la machine existante. Cependant, ces activités sont soumises à des restrictions sur le bruit pendant la saison de reproduction du Tétrás des armoises lorsqu'elles sont réalisées à 3,2 km d'une arène de reproduction.

Les restrictions sur le bruit s'appliquent à la période allant de une heure et demie avant le coucher du soleil à une heure et demie après le lever du soleil. Il est important de noter que la plupart des activités agricoles ou industrielles productrices de bruit se déroulent durant le jour (c'est-à-dire à l'extérieur de la période durant laquelle s'appliquent les restrictions sur le bruit). Pour élaborer les interdictions concernant l'exploitation d'une installation, d'un véhicule ou d'une machine produisant un niveau de bruit d'une intensité supérieure à 45 décibels (dB) entre la tombée du jour et l'aube, Environnement Canada a pris en considération : (1) les seuils de bruit dans les sites de reproduction du Tétrás des armoises au Wyoming; (2) les règlements existants s'appliquant à la mise en valeur du pétrole et du gaz en Alberta.

Le bruit nocturne moyen dans les régions rurales de l'Alberta est d'une intensité d'environ 35 dB. La directive sur la réglementation du bruit du Alberta Energy Resources Conservation Board (ERCB) établit déjà une exigence visant les projets de mise en valeur dans les zones rurales, selon laquelle « les nouvelles installations doivent respecter un [niveau de bruit tolérable] de 40 dB Leq³ (la nuit) à 1,5 km de la clôture de l'installation s'il n'existe pas d'habitation plus près » (Directive du ERCB 038, 2007, p. 8). Ainsi, l'exigence relative au respect d'un seuil semblable n'est pas nouvelle pour les

³ La mesure dB Leq représente la moyenne pondérée sur une période de temps donnée du niveau de son en décibels.

Sage-Grouse habitat, not just rural dwellings, and again, only between dusk and dawn during the mating season. However, it is important to note that the Emergency Order provides exemptions for residents and individuals performing agricultural operations.

Grazing operations will not be affected by the Order, as some grazing is beneficial to Sage-Grouse habitat. In areas where grazing is impacting Sage-Grouse habitat, the Government of Canada will promote and support effective voluntary stewardship measures through programs like the Habitat Stewardship Program for Species at Risk.

Local residents are not expected to be significantly affected by the prohibitions, because the prohibitions in the Order do not apply inside or within 100 m of an existing residential building.

The Order is not expected to significantly affect federal land, since approximately 80% of this land is located within Grasslands National Park which was established to preserve the prairie ecosystem. The remaining federal land is currently managed by Agriculture and Agri-Food Canada and consists of grassland that is made up predominantly of native grasses. This land is leased to communities of ranchers (who are called “pasture patrons”) to move their cattle to the community pastures where the cattle graze for long periods of each year. Ranching activities further to the leasing of this land are not expected to be affected.

Agriculture

The Order is expected to have only minimal impacts on agricultural operations, as the prohibitions apply only on select federal and provincial crown lands. In addition, legal subdivisions on provincial crown lands that contain farmsteads or which were used at the time of the coming into force of the Order for the cultivation of crops are not included in the Order. Moreover, to provide further certainty, exemptions to certain prohibitions for agricultural activities are included in the Order.

Agricultural operations could incur minimal incremental costs in that they will be restricted when building new fences for the purpose of managing grazing on provincial crown lands in the area subject to the Order. In that case, they will need to build Sage-Grouse-friendly fences as described in the Order, which are estimated to have a slightly higher cost⁴ than traditional fences. Given that the area subject to the Order is comprised of established grazing operations on vast grazing areas, we have made the assumption that this will not occur. Schedule 2 of the Order specifies standards for the design and construction of new fences in Sage-Grouse habitat:

- A fence for grazing animals other than bison must not be greater than 1.2 m in height and must be constructed with a maximum of four wires that are single-, double- or triple-stranded and that are parallel to the ground, but must not be constructed of page wire, chicken wire, chain link or other similar woven wire.

⁴ In the event that a new fence is required, the incremental cost of adding markers to a chain-link fence to make it Sage-Grouse “friendly” is roughly \$125 per kilometre for materials, and roughly 1-2 person hours per kilometre. Source: www.suttoncenter.org/fence_marking.html.

personnes soumises à la réglementation. Les mesures recommandées exigeraient simplement qu’une limite de 45 dB soit appliquée pour l’habitat du Tétrás des armoises, et non pas seulement pour les zones rurales comportant des habitations. Cependant, il est important de noter que le décret d’urgence prévoit des exemptions pour les résidents et les individus menant des activités agricoles.

Les activités de mise en paissance sur des terres domaniales ne sont pas visées par le décret, car un certain niveau de pâturage a des effets bénéfiques sur l’habitat du Tétrás des armoises. Dans les zones où le pâturage a des répercussions sur l’habitat du Tétrás des armoises, le gouvernement du Canada fera la promotion de mesures d’intendance volontaires efficaces grâce à des programmes comme le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril.

On n’anticipe pas de répercussions importantes pour les personnes résidant dans la zone d’intérêt, puisque les interdictions ne s’appliquent pas à l’intérieur ou dans un rayon de 100 m des immeubles d’habitation.

Le décret d’urgence ne devrait pas toucher de manière significative les terres domaniales, car environ 80 % de ces terres sont situées dans le parc national du Canada des Prairies, qui a été établi pour préserver l’écosystème des prairies. Les terres domaniales fédérales restantes sont actuellement gérées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, et sont composées de plantes, de graminées ou d’herbacées indigènes. Ces terres sont louées à des communautés d’éleveurs qui y font paître leur bétail pour de longues périodes chaque année. On ne s’attend pas à ce que les activités d’élevage exercées sur ces terres louées soient affectées par le décret.

Agriculture

On anticipe que le décret n’aura que de faibles répercussions sur les activités agricoles, dans la mesure où les interdictions ne s’appliquent qu’à certaines terres publiques fédérales et provinciales. De plus, les subdivisions légales sur les terres publiques provinciales qui renferment des fermes ou qui étaient utilisées pour la culture au moment de l’entrée en vigueur du décret ne sont pas visées par celui-ci. De plus, pour offrir davantage de certitude, le décret comprend des exemptions à certaines interdictions pour les activités agricoles.

Les exploitants agricoles pourraient assumer des coûts différentiels minimes s’ils construisaient de nouvelles clôtures pour la gestion des animaux qui broutent sur les terres publiques provinciales dans la zone visée par le décret. Dans ce cas, ils devront construire des clôtures sans danger pour le Tétrás des armoises, telles que décrites dans le décret; on estime que leur coût est légèrement plus élevé que celui des clôtures traditionnelles⁴. Comme la zone visée par le décret comprend des activités de mise en paissance bien établies sur de vastes zones de pâturage, on suppose que cette situation ne se présentera pas. L’annexe 2 du décret précise les normes pour la conception et la construction de nouvelles clôtures dans l’habitat du Tétrás des armoises:

- La hauteur des clôtures pour les animaux qui broutent, autres que les bisons, ne peut dépasser 1,2 m. Ces clôtures doivent être constituées d’au plus quatre fils métalliques torsadés — de un, deux ou trois brins — qui sont parallèles au sol et ne peuvent être faites de grillage, de mailles losangées ou d’un autre type semblable de fils tressés.

⁴ Dans le cas où la construction d’une nouvelle clôture serait nécessaire, le coût différentiel de l’ajout de marqueurs à une clôture à mailles losangées pour la rendre sans danger pour le Tétrás des armoises est d’environ 125 \$ par kilomètre pour ce qui est du matériel, et d’environ une à deux heures-personne par kilomètre. Source : www.suttoncenter.org/fence_marking.html.

- A fence for bison must not be greater than 1.7 m in height and must be constructed with a maximum of five wires that are single-, double- or triple-stranded and that are parallel to the ground, but must not be constructed of page wire, chicken wire, chain link or other similar woven wire.
- The top wire must be barbless.
- The top two wires must be marked with flagging or reflectors that are spaced at intervals of not more than 1.5 m.
- Fence posts must be designed to deter perching by avian predators of the Greater Sage-Grouse, including by fitting the posts with deterrent devices such as spikes, caps or cones or, in the case of metal fence posts, by cutting them at an angle of approximately 45°.

Repairing or replacing existing fences is exempted from Schedule 2 of the Order, as long as it does not exceed the dimensions of the fence that existed on the date of the coming into force of the Order.

The Emergency Order also includes exemptions allowing the construction of fences and structures taller than 1.2 m and the production of chronic noise inside or within 100 m of a residential building, a building or shelter that is used for the purpose of an agricultural operation or a structure or machine that is used to feed, handle, treat or provide water to grazing animals, as long as these existed at the time of the coming into force of the Order.

The Order does not require local ranchers to alter their livestock grazing practices, as these can be beneficial to the Sage-Grouse. In addition, it is prohibited to cultivate or convert public lands into crop lands without provincial authorization. Although the Order prohibits the removal and destruction of native vegetation, grazing by cattle does not kill this vegetation.

The Order includes an exemption to the seasonal noise prohibition to allow individuals to operate a motor vehicle to or from a residential building, to or from an area where they conduct an agricultural operation or to visit a person who is conducting an agricultural operation.

Finally, an exemption has been provided to allow for the construction or installation of a watering system to manage grazing by animals, as long as it does not result in the destruction of more than 30 m² of an area covered with sagebrush plants, native grasses or native forbs.

Oil industry

According to the most recent data available, four active oil wells located within the area of interest will be affected by the seasonal noise prohibition under the Order.⁵ Three of the wells went into production in or before May 1999, and one went into production in early 2011.

An existing oil pipeline (the Express Pipeline) runs through the affected area, but its operations will not be affected by the Order's prohibitions. Associated pumping stations belonging to the pipeline are located outside of the area subject to the Order and are therefore not impacted by the seasonal noise prohibitions.

⁵ IHS Energy, "AB Well Header Data," July 2013 (Canada).

- La hauteur des clôtures pour les bisons ne peut dépasser 1,7 m. Ces clôtures doivent être constituées d'au plus cinq fils métalliques torsadés — de un, deux ou trois brins — qui sont parallèles au sol et ne peuvent être faites de grillage, de mailles losangées ou d'un autre type semblable de fils tressés.
- Le fil supérieur doit être non barbelé.
- Les deux fils supérieurs doivent être marqués avec des languettes ou des réflecteurs voyants qui sont espacés d'au plus 1,5 m.
- Les poteaux doivent être conçus de façon à décourager les oiseaux prédateurs du tétras des armoises de s'y percher, notamment au moyen de l'installation d'un dispositif de dissuasion tel que des pointes, une coiffe ou un cône ou, dans le cas de poteaux de métal, au moyen d'une coupe en biseau à environ 45°.

La réparation et le remplacement des clôtures existantes sont exemptés de l'annexe 2 du décret, à condition que ses dimensions n'excèdent pas les dimensions de la clôture existante à la date d'entrée en vigueur du décret.

Le décret d'urgence comprend aussi des exemptions autorisant la construction de clôtures et de structures de plus de 1,2 mètre de hauteur et la production de bruit chronique à l'intérieur et dans un rayon de 100 mètres d'un bâtiment d'habitation, d'un bâtiment ou d'un abri utilisé pour des activités agricoles ou d'une structure ou d'une machine utilisée pour nourrir, manipuler ou traiter les animaux au pâturage ou leur fournir de l'eau, à condition que ces bâtiments existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur du décret.

Le décret n'exigera pas des éleveurs locaux qu'ils modifient leurs pratiques en matière de paissance du bétail, car celles-ci peuvent profiter à l'habitat du Tétras des armoises. De plus, il est interdit de cultiver des terres publiques ou de les convertir en terres arables sans l'autorisation du gouvernement provincial. Le décret interdit le retrait et la destruction de la végétation indigène; toutefois, le pâturage par le bétail ne la tue pas.

Le décret comprend une exemption aux interdictions saisonnières concernant le bruit pour permettre aux individus de conduire un véhicule automobile à destination ou en provenance d'un bâtiment d'habitation, à destination ou en provenance d'une zone où ils mènent une activité agricole, ou pour visiter une personne menant une activité agricole.

Finalement, une exemption autorise la construction ou l'installation d'un système d'irrigation pour gérer le pâturage par les animaux pourvu que ces activités n'entraînent pas la destruction de plus de 30 m² d'une zone recouverte de plantes d'armoise, de graminées indigènes et d'herbacés non gramoïdes indigènes.

Industrie pétrolière

Selon les données les plus récentes dont nous disposons, quatre puits de pétrole en activité dans la zone d'intérêt devraient être touchés par les interdictions saisonnières que comporte le décret concernant le bruit⁵. L'exploitation de trois des puits a débuté avant mai 1999, tandis que celle du quatrième a commencé au début de 2011.

Un oléoduc existant (le pipeline Express) traverse la zone d'intérêt, mais son exploitation ne sera pas affectée par les interdictions du décret. Les stations de pompage connexes qui appartiennent au pipeline sont situées à l'extérieur de la zone visée par le décret et ne sont donc pas touchées par les interdictions saisonnières relatives au bruit.

⁵ IHS Energy, « AB Well Header Data », juillet 2013 (Canada).

The proposed route of the Keystone XL pipeline does not intersect the Order boundaries and is at least 3 km away from the area subject to the Order.

Compared to the overall oil and gas activity in Alberta and Saskatchewan, the oil and gas industry within the Sage-Grouse habitat is relatively small. For example, Alberta's oil sands (located at least 500 km further north of Sage-Grouse habitat) cover 14 million ha (140,000 km²), of which 9.1 million ha (91,000 km²) are currently under lease.⁶ In comparison, the existing oil & gas infrastructure occupies 11,200 ha (112 km²) within the Order boundaries.

Gas

There are currently gas wells within the area of interest. However, existing gas wells are not expected to be affected by the Order due to their technical and operational characteristics that do not affect the species and its habitat (e.g. height of infrastructure, noise levels). No further gas development is currently underway, and although there is a potential for development in the future, this could nonetheless take place in such a way as to not contravene the Order (e.g. via horizontal access of the resource) without significantly increasing the cost.

Regulatory and non-regulatory options considered

Both Alberta and Saskatchewan have listed the Sage-Grouse under their respective wildlife legislations and have undertaken measures to protect the species. Although the provincial legislation provides for protection of individual birds, it does not protect the species' habitat. Existing non-regulatory provincial measures to protect habitat include guidelines stipulating setback distances for industrial activity close to important habitat, and some grazing restrictions on provincial Crown land. The province of Alberta is also involved in recovery initiatives, including translocation of Sage-Grouse from the US, and, together with Environment Canada, is providing funding to the Calgary Zoo for the development of a captive breeding/rearing project for release of Sage-Grouse into the wild.

Despite the efforts of the provinces and others, the Sage-Grouse population continues to decline rapidly. The Emergency Order will help protect the Sage-Grouse by preventing habitat loss and fragmentation, and restricting chronic and acute sensory disturbances to Sage-Grouse in Alberta and Saskatchewan. This will allow time for progress on other activities, such as habitat enhancement and translocation of Sage-Grouse populations, which are designed to help stabilize and eventually recover the species.

The non-regulatory options considered involved providing incentives to protect semi-arid mixed grasslands that contain sagebrush by working with landowners, the energy sector and lessees on provincial crown lands. This option would have been based on an approach founded on voluntary stewardship actions to protect Sage-Grouse habitat. It would encourage the participation of both

Le tracé proposé pour le pipeline proposé Keystone XL ne croise pas les limites de la zone visée par le décret, et se trouve à au moins trois kilomètres de cette zone.

En comparaison à la totalité des activités pétrolières et gazières qui sont menées en Alberta et en Saskatchewan, celles qui ont lieu dans l'habitat du Tétrás des armoises sont relativement faibles. Par exemple, en Alberta, les sables bitumineux (situés au moins 500 km au nord de l'habitat du Tétrás des armoises) couvrent 14 millions d'hectares (140 000 km²), dont 9,1 millions d'hectares (91 000 km²) sont actuellement des concessions louées à bail⁶. Par contraste, les infrastructures actuelles d'exploitation du pétrole et du gaz occupent 11 200 hectares (112 km²) à l'intérieur des limites de la zone visée par le décret.

Industrie gazière

Il existe actuellement des puits de gaz dans la zone d'intérêt. Toutefois, on ne s'attend pas à ce que ces puits soient touchés par le décret, en raison de caractéristiques techniques et opérationnelles qui font qu'ils n'ont pas de répercussions sur l'espèce et sur son habitat (par exemple hauteur des infrastructures, niveaux de bruit). Aucun travail d'exploitation gazière plus poussé n'est en cours et, bien qu'il existe un potentiel d'exploitation, ces activités pourraient prendre place de sorte à ne pas contrevenir au décret (par exemple par un accès horizontal à la ressource) sans hausse de coût significative.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

L'Alberta et la Saskatchewan ont inscrit le Tétrás des armoises aux termes de leurs lois respectives sur la faune et ont pris des mesures pour protéger l'espèce. Bien que les lois provinciales prévoient la protection des oiseaux en tant que tels, elles ne protègent pas l'habitat de l'espèce. Parmi les mesures provinciales non réglementaires qui sont en place pour protéger l'habitat du Tétrás des armoises figurent des directives imposant des distances à respecter pour la réalisation d'activités industrielles à proximité de l'habitat important, et des restrictions concernant le pâturage sur les terres domaniales provinciales. La province de l'Alberta participe également à des initiatives de rétablissement, notamment la translocation du Tétrás des armoises depuis les États-Unis, et, en collaboration avec Environnement Canada, l'octroi d'un financement au zoo de Calgary pour la reproduction et l'élevage en captivité du Tétrás des armoises en vue d'une réintroduction dans la nature.

Malgré les efforts consentis par les provinces et d'autres intervenants, la population de Tétrás des armoises continue de décliner rapidement. Le décret d'urgence aidera à protéger le Tétrás des armoises en empêchant la perte et la fragmentation de l'habitat et en restreignant les perturbations sensorielles chroniques et aiguës de cette espèce en Alberta et en Saskatchewan. Cela permettra d'accorder le temps nécessaire à la progression d'autres activités comme l'amélioration de l'habitat et la translocation de populations de Tétrás des armoises, qui sont conçues pour aider à stabiliser et, au bout du compte, à rétablir l'espèce.

Les options non réglementaires envisagées comprennent l'octroi d'incitatifs pour protéger les prairies mixtes semi-arides qui abritent des armoises en travaillant avec les propriétaires fonciers, le secteur de l'énergie et les locataires sur les terres publiques provinciales. Cette option repose sur une approche fondée sur des mesures d'intendance volontaires visant à protéger l'habitat du

⁶ Government of Alberta, "Alberta's Leased Oil Sands Area." Department of Energy, www.energy.alberta.ca/OurBusiness/1071.asp (accessed March 20, 2012).

⁶ Gouvernement de l'Alberta, « Alberta's Leased Oil Sands Area », ministère de l'Énergie, <http://www.energy.alberta.ca/OurBusiness/1071.asp> (consulté le 20 mars 2012).

the agricultural and energy sectors to contribute towards stabilizing the Sage-Grouse population and may result in lower enforcement costs for the Government of Canada. However, it was determined that, on its own, this stewardship option would not be restrictive enough or be able to be implemented quickly enough to address the imminent threats to the survival of the Sage-Grouse. In addition, SARA includes a statutory requirement for the Minister of the Environment to recommend the making of an Emergency Order once they have formed the opinion that there is an imminent threat to the survival or recovery of a listed species. Thus, even if the voluntary measures were sufficient to recover the Sage-Grouse, it would not eliminate the requirement for the Minister of the Environment to recommend to the Governor in Council to issue an Emergency Order.

Non-regulatory approaches are being pursued for the conservation and recovery of Sage-Grouse in its habitats within and beyond the geographic scope of the Order.

Benefits and costs

The cost-benefit analysis covers only the area subject to the Order. The area of interest refers to the area that contains suitable Sage-Grouse habitat and will be affected by the provisions of the Order. Private lands are excluded from the Order.

This analysis presents potential economic impacts of the Order only. It does not take into account other voluntary measures that may be introduced, such as activities funded under Environment Canada's Habitat Stewardship Program or other voluntary stewardship initiatives.

The analysis identifies two scenarios:

- (1) baseline scenario (the current situation or "business-as-usual" [BAU]); and
- (2) policy scenario (implementation of the Sage-Grouse Emergency Order).

Qualitative and quantitative incremental costs and benefits of the proposed policy scenario were assessed and the likely impacts in distributional terms are presented. The main sector expected to be affected by the Order is the energy sector (i.e. oil & gas industries).

Unless otherwise stated, all monetary values are in 2012 Canadian dollars.⁷ As per Treasury Board guidelines, discount rates of 3% and 7% were used to estimate the present value (PV) of the costs and benefits over ten years (2014-2023). The text indicates numbers discounted to 2013 at 3%.

Agriculture

The analysis has not quantified any costs of the proposed Order for agricultural businesses, as the Order is only expected to have minimal implications on agricultural operations, as outlined previously.

Tétras des armoises. Elle devrait encourager la participation des secteurs de l'agriculture et de l'énergie à la stabilisation de la population de Tétras des armoises et pourrait se traduire par des coûts de mise en application moins élevés pour le gouvernement du Canada. Cependant, on a déterminé que, en soi, cette possibilité d'intendance ne serait pas suffisamment restrictive ou ne pourrait être mise en œuvre suffisamment rapidement pour répondre aux menaces imminentes qui pèsent sur la survie du Tétras des armoises. De plus, la LEP comprend une obligation législative pour la ministre de l'Environnement de recommander la prise d'un décret d'urgence après avoir déterminé qu'une menace imminente pèse sur la survie ou le rétablissement d'une espèce inscrite. Ainsi, même si les mesures volontaires étaient suffisantes pour rétablir le Tétras des armoises, celles-ci n'élimineraient pas l'exigence pour la ministre de l'Environnement de recommander l'émission d'un décret d'urgence.

Des approches non réglementaires sont utilisées pour la conservation et le rétablissement du Tétras des armoises et de ses habitats à l'intérieur et au-delà de la zone géographique visée par le décret.

Coûts et avantages

L'analyse des coûts et avantages ne couvre que la zone d'intérêt, telle qu'elle est définie dans le décret. La zone d'intérêt renvoie à la zone qui contient un habitat convenable pour le Tétras des armoises et qui sera touchée par les dispositions du décret. Les terres privées ne sont pas visées par le décret.

L'analyse ne s'applique qu'aux répercussions économiques potentielles du décret. Elle ne prend pas en considération d'autres mesures volontaires qui pourraient être introduites, comme des activités financées en vertu du Programme d'intendance de l'habitat d'Environnement Canada ou d'autres initiatives d'intendance volontaire.

L'analyse établit deux scénarios :

- (1) un scénario de référence (situation actuelle ou maintien du statu quo);
- (2) un scénario stratégique (mise en œuvre du décret d'urgence visant le Tétras des armoises).

Les coûts et avantages qualitatifs et quantitatifs différentiels du scénario stratégique proposé sont évalués, et leurs répercussions vraisemblables en matière de répartition sont présentées. Le principal secteur touché par le décret est celui de l'énergie (c'est-à-dire industries pétrolière et gazière).

Sauf avis contraire, toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens de 2012⁷. Conformément aux directives du Conseil du Trésor, des taux d'actualisation de 3 et 7 % ont été utilisés pour estimer la valeur actuelle (VA) des coûts et avantages sur dix ans (2014-2023). Le texte fait état de nombres actualisés en 2013 à 3 %.

Agriculture

L'analyse n'a pas quantifié les coûts du décret proposé pour le secteur agricole, car, comme indiqué précédemment, le décret ne devrait avoir que de faibles répercussions sur les activités agricoles.

⁷ All values originally reported in foreign currency were converted using the Bank of Canada's average annual exchange rates. The values were then inflated to 2012 dollars, using an online calculator available on the Bank of Canada website (www.bankofcanada.ca/rates/related/inflation-calculator/).

⁷ Toutes les valeurs exprimées à l'origine en monnaie étrangère ont été converties en utilisant les taux de change annuels moyens de la banque du Canada. Elles ont été ensuite ramenées en dollars de 2012 au moyen de l'outil de calcul en ligne disponible sur le site Web de la banque du Canada (<http://bankofcanada.ca/rates/related/inflation-calculator/>).

Oil and gas

Four active oil wells exist in the area affected by the Order.

As detailed below, under the business as usual scenario, it is forecasted that two new oil wells would have been developed between 2014 and 2023 in the area affected by the Order. This forecast was made taking into consideration a constant production level projection for conventional oil in both provinces. Under the policy scenario, although it might be reasonable to assume that this production would simply move to land not affected by the Order, this analysis makes the conservative assumption that the two new oil wells could not be constructed as the Order prohibits removing or destroying native vegetation.

In addition, the production from four existing oil wells is assumed to be deferred for two months during the Sage-Grouse mating season (April-May) due to noise prohibitions in the Order.

Gas wells will not be required to cease their operation, as they do not generate chronic noise at the levels threatening the Sage-Grouse. As noted above, no impacts on gas producers are anticipated.

The estimates for the number of stakeholders that will be affected by the Order are presented in Table 1. As noted, the area of interest excludes private lands.

Table 1 — Stakeholders (sectors) affected by the Emergency Order

| Stakeholder | Land type affected | Number of stakeholders expected to be affected |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Agricultural businesses | Provincial or federal | 0 |
| | TOTAL | 0 |
| Oil: Existing wells | Provincial or federal | 2 stakeholders (4 wells) |
| | TOTAL | 2 |
| Oil: New wells | Provincial or federal | 1–2 stakeholders (2 wells) |
| | TOTAL | 1–2 |
| Gas: Existing wells | Provincial or federal | 0 |
| | TOTAL | 0 |
| Gas: New wells | Provincial or federal | 0 |
| | TOTAL | 0 |

Benefits

The Order is a necessary condition for the survival and recovery of the Sage-Grouse. The expected incremental benefits of the Emergency Order include the continuation of an existence value for the species (the value that individual Canadians derive from knowing that the species exists in Canada); the co-benefits associated with the preservation of ecological services from the Sage-Grouse habitat to other species; and the avoided oil development costs, estimated at \$1.6 million.⁸

⁸ Calculated in present value, discounted at 3% over 10 years.

Pétrole et gaz

Quatre puits de pétrole en activité se trouvent dans la zone visée par le décret.

Comme il est décrit ci-dessous, dans le cadre du scénario de maintien du statu quo, on estime que deux nouveaux puits de pétrole seraient construits entre 2014 et 2023 dans la zone visée par le décret. Pour établir cette prévision, on a supposé des niveaux de production constants de pétrole classique dans les deux provinces. Dans le cadre du scénario stratégique, il pourrait être raisonnable de présumer que cette production serait simplement déplacée sur des terres non visées par le décret, mais cette analyse fait l'hypothèse prudente que les deux nouveaux puits de pétrole ne pourraient pas être construits étant donné que le décret interdit le retrait et la destruction de la végétation indigène.

En outre, on assume que la production de quatre puits de pétrole existants sera retardée de deux mois durant la saison de reproduction du Tétrás des armoises (avril-mai) en raison des interdictions relatives au bruit dans le décret.

L'exploitation des puits de gaz ne devrait pas être interrompue, car ces puits ne produisent pas de bruit chronique à un niveau susceptible de menacer le Tétrás des armoises. Comme il en a été fait mention auparavant, on ne prévoit aucune répercussion sur les producteurs de gaz.

Le tableau 1 présente une estimation du nombre d'intervenants qui seraient touchés par le décret. Comme mentionné précédemment, la zone d'intérêt exclut les terres privées.

Tableau 1 — Intervenants (secteurs) touchés par le décret d'urgence

| Intervenant | Type de terres touchées | Nombre d'intervenants susceptibles d'être touchés |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| Exploitations agricoles | Terres provinciales ou fédérales | 0 |
| | TOTAL | 0 |
| Pétrole : puits existants | Terres provinciales ou fédérales | 2 intervenants (4 puits) |
| | TOTAL | 2 |
| Pétrole : nouveaux puits | Terres provinciales ou fédérales | 1 à 2 intervenants (2 puits) |
| | TOTAL | 1 à 2 |
| Gaz : puits existants | Terres provinciales ou fédérales | 0 |
| | TOTAL | 0 |
| Gaz : nouveaux puits | Terres provinciales ou fédérales | 0 |
| | TOTAL | 0 |

Avantages

Le décret d'urgence est une condition nécessaire à la survie et au rétablissement du Tétrás des armoises. Les coûts différentiels anticipés du décret d'urgence incluent le maintien d'une valeur d'existence pour l'espèce (la valeur que les Canadiens attribuent à la survie de l'espèce au pays), les avantages concomitants relatifs à la préservation des services écologiques rendus à d'autres espèces par l'habitat du Tétrás des armoises et les coûts évités de mise en valeur du pétrole, estimés à 1,6 million \$⁸.

⁸ Coûts estimés à la valeur actuelle, actualisés à un taux de 3 % sur 10 ans.

Avoided oil development costs

Due to the halt in development of new oil wells, the affected oil industry is expected to avoid some costs of production. For the purposes of cost benefit analysis, these avoided costs are considered benefits. Due to lack of available data on operating costs of oil wells,⁹ this analysis considered only avoided well development costs, estimated at \$930,000 per oil well.¹⁰ Therefore, a conservative estimate of the avoided costs is provided in this analysis. In present value terms, these benefits reach \$1.6 million, discounted at 3% over ten years.

Qualitative existence value

The Emergency Order, in combination with complementary voluntary stewardship measures, is anticipated to help address the imminent threats to the survival and recovery of the Sage-Grouse, including by protecting the habitat identified in the Emergency Order to help stabilize the population and begin its recovery. Environment Canada is not able, at this time, to quantitatively assess the extent to which the Order alone is specifically contributing to the benefits of preserving the species. Therefore, these benefits can only be described qualitatively. Nonetheless, for context, the section “Quantitative existence value” below presents plausible monetary estimates of the value that can be placed on the continued existence of this species.

The survival of the Sage-Grouse would benefit all Canadians. The Sage-Grouse has high public appeal due to, among other things, their unique mating display — a “courtship dance” which takes place each spring. Some people refer to it as an iconic prairie species. The rapid decline in Sage-Grouse population in recent years has been the subject of considerable attention by environmental non-governmental organizations and the media.

Beyond the conventional “use-values” of a species, people derive satisfaction and perceive benefits from knowing that the species still exists (existence value) or will exist in the future (bequest value).¹¹

With respect to species at risk, passive values tend to typically dominate all values. Even if a given species is not readily accessible to society, existence value may be the most significant or the only known benefit of a particular species.

Co-benefits

Preservation of Sage-Grouse habitat will also result in benefits in excess of those realized from preservation of the species alone. For instance, due to their relationship with sagebrush, the Sage-Grouse may be used as a representative or an indicator of the health of the prairie ecosystem they inhabit. The Sage-Grouse’s habitat is also of value due to ecological services it provides to other species, including other species at risk listed under SARA: the Burrowing

Coûts évités de mise en valeur du pétrole

En raison du coup d’arrêt donné à l’exploitation de nouveaux puits de pétrole, l’industrie pétrolière touchée évitera certains coûts de production. Aux fins de l’analyse coûts-avantages, ces coûts évités sont considérés comme des bénéfices et englobent les coûts de forage et d’exploitation de nouveaux puits. En raison du manque de données disponibles sur les coûts d’exploitation des puits de pétrole⁹, l’analyse ne prend en considération que les coûts évités d’exploitation des puits, qui sont estimés à 930 000 dollars par puits¹⁰. Par conséquent, cette analyse fournit une estimation prudente des coûts évités. En termes de valeur actuelle, ces avantages devraient atteindre 1,6 million de dollars, actualisés à 3 % sur dix ans.

Valeur d’existence qualitative

Le décret, en combinaison avec des mesures d’intendance volontaire complémentaires, a pour but de répondre aux menaces imminentes qui pèsent sur la survie et le rétablissement du Tétrás des armoises, y compris par la protection de l’habitat identifié dans le décret, pour aider à stabiliser la population et commencer son rétablissement. À l’heure actuelle, Environnement Canada n’est pas en mesure d’évaluer quantitativement dans quelle mesure le décret peut, à lui seul, contribuer aux avantages associés à la préservation de l’espèce. En conséquence, ces avantages ne peuvent être décrits que qualitativement. Néanmoins, à des fins d’établissement du contexte, la section ci-après portant sur la valeur d’existence quantitative présente des estimations monétaires plausibles de la valeur qui peut être associée au maintien de l’existence de l’espèce.

La survie du Tétrás des armoises est dans l’intérêt de tous les Canadiens. Le Tétrás des armoises suscite un grand intérêt de la part du public en raison, entre autres, de son mode de reproduction unique — une danse nuptiale qui a lieu chaque printemps. Certaines personnes considèrent le Tétrás des armoises comme une espèce symbolique des prairies. Le déclin rapide de la population de Tétrás des armoises au cours des dernières années a fait l’objet d’une attention considérable de la part des organismes non gouvernementaux de l’environnement et des médias.

Au-delà de la valeur d’usage classique de l’espèce, le public retire une satisfaction et perçoit un avantage du simple fait de savoir que l’espèce continue d’exister (valeur d’existence) ou existera dans le futur (valeur de transmission)¹¹.

En ce qui concerne les espèces en péril, les valeurs passives ont tendance à dominer toutes les autres valeurs. Même si une espèce donnée n’est pas facilement accessible à la société, la valeur d’existence peut constituer l’avantage le plus important ou le seul avantage connu d’une espèce en particulier.

Avantages concomitants

La préservation de l’habitat du Tétrás des armoises devrait également se traduire par des avantages autres que ceux obtenus uniquement grâce à la préservation de l’espèce. Par exemple, en raison de sa relation avec les armoises, le Tétrás des armoises peut être utilisé comme un témoin ou un indicateur de la santé de l’écosystème des prairies dans lequel il habite. L’habitat du Tétrás des armoises présente également une certaine valeur de par le service

⁹ This information is usually considered confidential business data.

¹⁰ This cost is provided in Energy Resources Conservation Board (2013), figure 1.12.

¹¹ Alan Randall, “Total Economic Value as a Basis for Policy, *Transactions of the American Fisheries Society* 116 (1987): 330-331.

⁹ Ces renseignements sont habituellement considérés comme des données confidentielles sur les entreprises.

¹⁰ Ce coût est présenté dans le document de 2013 de l’Alberta Energy Resources Conservation Board, à la figure 1.12.

¹¹ Alan Randall, « Total Economic Value as a Basis for Policy », *Transactions of the American Fisheries Society* 116 (1987): 330-331.

owl (endangered), Swift fox (endangered), Sage thrasher (endangered), Western harvest mouse (endangered), Long-billed curlew (special concern), Sprague's pipit (threatened), Mountain plover (endangered), and McCown's longspur (special concern). Some of these ecological services include provision of habitat for the species' mating, wintering and foraging. Protecting the Sage-Grouse habitat thus helps maintain the populations of other species at risk, implying larger benefits to Canadians.

The preservation of Sage-Grouse habitat also results in the preservation of ecological services that the prairie ecosystem provides such as carbon storage, maintenance of soil stability/erosion prevention, water table maintenance and water filtration.

Costs

The main sector expected to be affected by the proposed Sage-Grouse Emergency Order is the energy sector (i.e. oil & gas industries).

As there is no available evidence that any installation of new buildings and/or fences is currently underway or planned by local agricultural businesses, the expected incremental costs of the Order are expected to be minimal. The agricultural area within suitable Sage-Grouse habitat is currently used predominantly for livestock grazing. The Order prohibits moving or killing native vegetation, which is not a consequence of grazing.

It is assumed that there will not be incremental compliance costs related to the prohibition of killing or moving sagebrush plants, native grasses or native forbs in the area that is subject to the Order, because agricultural activities related to the cultivation of crops are limited within the area of interest, since the Sage-Grouse habitat occurs on soils of limited capability for cropland. It is also to be noted that it is prohibited to cultivate or convert public lands into crop lands without provincial authorization.

Existing oil wells

With respect to compliance costs for the oil industry, the existing four oil wells located within the area subject to the Order will be prevented from operating at full capacity for April and May given the noise restrictions. For these wells, the provisions of the Order are expected to slow down or defer the rate of extraction. It is assumed that affected stakeholders in the oil industry will compensate for the production in the period outside the seasonal noise prohibitions. The operational costs of a temporary shut-down are expected to be low; they could involve, for example, the time and costs to send staff to the site in order to complete the shut-down procedures. Restart of the wells and associated costs will depend on whether the suction remains in the well. The costs of restarting the production may range from the time to restore the power to the pump to more costly priming. In some cases, it may not be possible to restart the production once the suction is lost. However, this is only a possibility for older wells, for which further production would already be limited. As such, costs associated with deferring extraction and/or the inability to restart production are assumed to be minimal.

écologique qu'il fournit à d'autres espèces, y compris d'autres espèces en péril figurant dans la liste de la LEP : la Chevêche des terriers (en voie de disparition), le renard véloce (en voie de disparition), le Moqueur des armoises (en voie de disparition), la souris des moissons (en voie de disparition), le Courlis à long bec (préoccupante), le Pipit de Sprague (menacée), le Pluvier montagnard (en voie de disparition) et le Plectrophane de McCown (préoccupante). Parmi ces services écologiques figure la fourniture d'habitats pour la reproduction de l'espèce, son hivernage et sa recherche de nourriture. Ainsi, la protection de l'habitat du Tétrás des armoises aide à maintenir les populations d'autres espèces en péril, ce qui procure des avantages encore plus grands aux Canadiens.

La préservation de l'habitat du Tétrás des armoises permettra également de préserver les services écologiques qu'offre l'écosystème des prairies, telles que le stockage du carbone, le maintien de la stabilité du sol, la prévention de l'érosion, le maintien de la nappe phréatique et la filtration de l'eau.

Coûts

Le principal secteur qui devrait être affecté par le décret d'urgence proposé est celui de l'énergie (c'est-à-dire industries pétrolière et gazière).

Comme il ne semble pas que les exploitants agricoles locaux soient en train de construire ou prévoient construire de nouveaux bâtiments ou clôtures, les coûts différentiels attendus du décret devraient être minimes. La zone agricole qui se trouve dans l'habitat convenable au Tétrás des armoises est actuellement principalement utilisée comme pâturage pour le bétail. Le décret interdit le déplacement et la destruction de la végétation indigène, qui ne sont pas des conséquences des activités de pâturage.

On suppose qu'il n'y aura aucun coût différentiel de conformité à l'interdiction de détruire ou de déplacer des plantes d'armoise, des graminées indigènes et des herbacés non graminoides indigènes dans la zone assujettie au décret, puisque les activités agricoles liées à la culture et à la récolte sont limitées dans la zone d'intérêt, étant donné que l'habitat du Tétrás des armoises se retrouve sur des terres peu propices à la culture. Il convient aussi de noter qu'il est interdit de cultiver des terres publiques ou de les convertir en terres arables sans l'autorisation du gouvernement provincial.

Puits de pétrole existants

En ce qui concerne les coûts de conformité pour l'industrie pétrolière, les quatre puits de pétrole qui se trouvent actuellement dans la zone assujettie au décret ne pourront pas être en fonction durant deux mois, et ce afin de respecter les restrictions saisonnières proposées sur le bruit. Pour ces puits, les dispositions du décret devraient se traduire par un arrêt de l'extraction ou un report de cette activité. On présume que les intervenants touchés compenseront la perte de production par une plus grande production durant les périodes où il n'y aura pas d'interdictions saisonnières relatives au bruit. Les coûts de fonctionnement associés à un arrêt temporaire devraient être faibles. Ils comprendraient, par exemple, le temps et les coûts requis pour envoyer du personnel sur place afin de réaliser les procédures d'arrêt. Le redémarrage des puits et les coûts connexes dépendant de l'habileté de maintenir l'aspiration dans le puits. Les coûts de relance de la production pourraient aller du temps requis pour rétablir l'alimentation de la pompe à des amorçages plus coûteux. Dans certains cas, il pourrait ne pas être possible de relancer la production une fois que l'aspiration est interrompue. Cependant, cette possibilité ne s'applique qu'aux puits les plus vieux, dans lesquels une production supplémentaire pourrait être déjà limitée. Ainsi, les coûts associés au report de

New oil wells

The costs of halting the development of new oil wells on Crown land were quantified in this analysis, using conservative assumptions. As detailed below, this analysis assumes that the development of two oil wells will be prohibited by the Order, and not replaced with production elsewhere in Saskatchewan or Alberta. It could be argued, on the other hand, that any producers with the intention to develop new wells on their existing tenures within the area affected by the Order would simply move to land not affected by the Order, to access the same oil field or another. In this case, the only costs associated with potential future wells would be the sunk-costs associated with any sub-surface tenure that may have been already purchased (which, in 2009, were typically sold for roughly \$14,000 per tenure in southeastern Alberta). Nonetheless, this analysis presents costs assuming two new wells will not be developed in the policy scenario, in order to represent an upper range of potential costs associated with the Order.

Assumptions regarding future well activity were developed based upon existing production in the area and the following analysis as described below. According to the Energy Resources Conservation Board (ERCB), *Alberta's Energy Reserves 2012 and Supply/Demand Outlook 2013-2022*,¹² the average well productivity of producing oil wells in south-eastern Alberta in 2012 was 8.8 barrels/day (1.4 m³/day), and approximately 44% of producing oil wells in Alberta produce at rates less than 3.1 barrels/day (0.5 m³/day). For this analysis, it is assumed that the three older wells produce oil at the average day rates in south-eastern Alberta. Given that these wells are within an older play, and are themselves between 14-26 years old, assuming this level of production is highly conservative. It is also assumed that the newer well that started operation in 2011 produces at the average rates typical for new oil wells in south-eastern Alberta.¹³ Given these assumptions regarding production levels, and expected declines over time,¹⁴ the total production of these four existing wells is estimated to decrease from approximately 19,000 barrels in 2013 to 4,400 barrels in 2023. Given that the National Energy Board and other sources forecast near constant production levels of conventional oil in Saskatchewan and Alberta, it is therefore projected that two more wells would be drilled and put into production during the coming ten years (one in 2016 and the other in 2021) in order to compensate for the decline in output from the current wells. Based on this assumption, production of conventional oil within the area of interest is projected to average approximately 21,000 barrels per year during the period 2014-2023.

¹² Calgary: Energy Resources Conservation Board (ERCB) (2013).

¹³ According to ERCB (2013), the initial operating day rate of new oil wells placed on production in southeastern Alberta was 56.6 barrels/day (9 m³/day).

¹⁴ According to ERCB (2013), for new horizontal wells, production will decline at a rate of 40% the first year, 24% the second year, 18% the third year, 15% the fourth year, 12% the fifth year, and 10% over the remaining forecast period. For new vertical wells, production will decline at a rate of 27% the first year, 22% the second year, 21% the third year, 19% the fourth year, 17% the fifth year, and 16% over the remaining forecast period. The average of the decline rates for horizontal and vertical wells is used to project oil production throughout the analysis. In other words, it is assumed that on average, production of new wells will decline at a rate of 34% the first year, 23% the second year, 20% the third year, 17% the fourth year, 15% the fifth year, and 13% over the remaining forecast period.

l'extraction ou à l'incapacité de relancer la production devraient être minimales.

Nouveaux puits de pétrole

Les coûts de l'interruption du forage de nouveaux puits de pétrole sur des terres domaniales ont été quantifiés au cours de l'analyse au moyen d'hypothèses prudentes. Comme il est décrit ci-dessous, cette analyse suppose que l'exploitation de deux puits de pétrole sera interdite en vertu du décret et qu'elle ne sera pas remplacée par une production ailleurs en Saskatchewan ou en Alberta. On peut toutefois soutenir que les producteurs ayant l'intention d'exploiter de nouveaux puits sur leurs droits souterrains actuels dans la zone visée par le décret déplaceraient simplement leurs activités sur d'autres terres afin d'avoir accès au même champ de pétrole ou à un autre. Dans ce cas, les seuls coûts associés aux puits potentiels seraient les coûts irrécupérables relatifs aux droits souterrains déjà achetés (en moyenne, chaque droit coûtait environ 14 000 \$ dans le sud-est de l'Alberta en 2009). Néanmoins, l'analyse présente les coûts en supposant que les deux nouveaux puits ne seraient pas exploités dans le cadre du scénario stratégique, afin de représenter la plage supérieure des coûts potentiels associés au décret.

Comme il est décrit ci-dessous, des hypothèses concernant l'activité future des puits ont été élaborées en fonction de la production actuelle dans la zone. Selon le document de la Energy Resources Conservation Board (ERCB) intitulé *Alberta's Energy Reserves 2012 and Supply/Demand Outlook 2013-2022*,¹² la productivité moyenne d'un puits de pétrole exploité dans le sud-est de l'Alberta en 2012 s'établissait à 8,8 barils/jour (1,4 m³/jour), et environ 44 % des puits exploités en Alberta affichaient une production à des taux inférieurs à 3,1 barils/jour (0,5 m³/jour). Aux fins de cette analyse, on présume que les trois puits les plus vieux produisent du pétrole aux taux journaliers moyens dans le sud-est de l'Alberta. Cette estimation du niveau de production est très prudente, car ces puits se trouvent dans un terrain d'activité ancien et ont entre 14 et 26 ans. On présume également que les nouveaux puits de pétrole, dont on a commencé l'exploitation en 2011, produisent à un taux moyen habituel pour de nouveaux puits dans le sud-est de l'Alberta.¹³ Étant donné ces hypothèses concernant les niveaux de production et les déclin attendus au fil du temps¹⁴, la production totale de ces quatre puits existants devrait, selon les estimations, décliner d'environ 19 000 barils en 2013 à 4 400 barils en 2023. Étant donné que l'Office national de l'énergie et d'autres organismes prévoient des niveaux de production de pétrole classique presque constants en Saskatchewan et en Alberta, on pense que deux puits supplémentaires devront être forés et exploités durant les dix ans à venir (un en 2016 et un autre en 2021) pour compenser le déclin de productivité des puits actuels. Si l'on se fonde sur cette hypothèse, la production de pétrole classique dans la zone d'intérêt devrait atteindre en moyenne environ 21 000 barils par an durant la période s'échelonnant de 2014 à 2023.

¹² Energy Resources Conservation Board, Calgary. 2013.

¹³ Selon l'ERCB (2013), le taux journalier de production initiale de nouveaux puits de pétrole exploités dans le sud-est de l'Alberta était de 56,6 barils/jour (9 m³/jour).

¹⁴ Selon l'ERCB (2013), pour les nouveaux puits horizontaux, la production déclinera à un taux de 40 % la première année, 24 % la deuxième, 18 % la troisième, 15 % la quatrième, 12 % la cinquième et 10 % durant la période de prévision restante. En ce qui concerne les nouveaux puits verticaux, la production déclinera à un taux de 27 % la première année, 22 % la deuxième, 21 % la troisième, 19 % la quatrième, 17 % la cinquième et 16 % durant la période de prévision restante. Tout au long de l'analyse, on utilise la moyenne des taux de déclin des puits horizontaux et verticaux pour prévoir la production de pétrole. En d'autres mots, on assume qu'en moyenne, la production des nouveaux puits déclinera à un taux de 34 % la première année, 23 % la deuxième année, 20 % la troisième année, 17 % la quatrième année, 15 % la cinquième année et 13 % durant la période de prévision restante.

Therefore, it is assumed that two new oil wells will be affected by the prohibitions. The installation of these wells will be prohibited to avoid the damage to or destruction of the suitable Sage-Grouse habitat and to avoid chronic noise. As a result, local oil producers will have to forgo revenues from the affected wells.

The assumed forgone oil production is based on average production of the wells in the area and the price of light crude oil. According to the Energy Resources Conservation Board, the initial average day rate of oil wells placed on production in 2012 in southeastern Alberta was 56.6 barrels per day per well. As noted earlier, the initial production was forecasted to decline at a rate of 34% the first year, 23% the second year, 20% the third year, 17% the fourth year, 15% the fifth year and 13% over the rest of the forecast period. Oil price estimates were provided by the National Energy Board. The price of light/heavy crude oil was \$100/\$79 per barrel in 2012 and was projected to reach \$109/\$86 per barrel by 2023.¹⁵

Consequently, the total forgone production for new oil wells located in the area of interest is estimated at 121,400 barrels over the analytical period of ten years. This translates to \$10.0 million in forgone gross revenues in present value terms, discounted at 3% over 10 years.

Costs to the Government

To ensure affected stakeholders are aware of the Order and understand its impacts, Environment Canada developed a Compliance Strategy and Compliance Promotion Plan which outlines a two-year approach of the best perceived methods to implement and measure the compliance promotion and enforcement activities required for the Emergency Order, such that affected communities and stakeholders comply with the Emergency Order. Implementation costs for the Compliance Promotion Plan are estimated at \$25,000 and 0.8 full-time employees for the first year, to be funded through existing departmental budgets. Parks Canada will be responsible to ensure compliance and enforcement in the portions of Grasslands National Park that are subject to the Order using the existing Agency's capacity and resources.

With respect to enforcement costs, a one-time amount of \$50,000 will be required for the training of enforcement officers and the purchase of measurement instruments. In the first year of the coming into force of the Emergency Order, the enforcement costs are estimated to require an undiscounted annual budget of \$121,500 broken down as follows: \$109,500 for inspections (which includes operations and maintenance costs and transportation costs) and \$12,000 for investigations, measures to deal with alleged violations, and prosecution. For subsequent years, the enforcement costs are estimated at \$89,000 per year, broken down as follows: \$77,000 for inspections (which includes operations and maintenance costs and transportation costs) and \$12,000 for investigations, measures to deal with alleged violations, and prosecutions.

Ainsi, on présume que deux nouveaux puits pourraient être touchés par les interdictions proposées. L'installation de ces puits sera interdite si l'on veut éviter les dommages à l'habitat convenable du Tétrás des armoises ou sa destruction, de même que le bruit chronique. En conséquence, les producteurs de pétrole locaux devront renoncer aux revenus produits par les puits touchés.

La perte prévue est estimée d'après la production moyenne des puits dans la zone d'intérêt et le prix du pétrole brut léger. Selon le Energy Resources Conservation Board, le taux journalier initial moyen d'extraction dans les puits de pétrole dont l'exploitation a débuté en 2012 dans le sud-est de l'Alberta s'établissait à 56,6 barils par jour et par puits. Comme on l'a fait remarquer précédemment, on pense que la production initiale déclinera à un taux de 34 % la première année, 23 % la deuxième année, 20 % la troisième année, 17 % la quatrième année, 15 % la cinquième année et 13 % durant la période de prévision restante. Les estimations des prix du pétrole ont été fournies par l'Office national de l'énergie. Les prix du pétrole brut léger et du pétrole brut lourd étaient respectivement de 100 et 79 \$ par baril en 2012 et devraient atteindre respectivement 109 et 86 \$ par baril d'ici 2023¹⁵.

En conséquence, la production totale perdue pour les nouveaux puits pétroliers qui se trouvent dans la zone d'intérêt est estimée à 121 400 barils pour toute la période de dix ans couverte par l'analyse. Il s'agit de l'équivalent d'une perte de revenu brut de 10 millions de dollars en valeur actuelle, actualisés à 3 % sur dix ans.

Coûts pour le gouvernement

Pour faire en sorte que les intervenants connaissent et comprennent le décret et ses répercussions, Environnement Canada a élaboré une stratégie de conformité et un plan de promotion de la conformité, qui reposent sur une approche d'application, sur deux ans, des meilleures méthodes perçues de mise en œuvre et de mesure des activités de promotion de la conformité et de mise en application de la loi requises en vertu du décret, de sorte que les collectivités et les intervenants touchés se conforment au décret d'urgence. Pour la première année, on estime à 25 000 dollars les coûts de mise en œuvre du plan de promotion de la conformité, ce à quoi il faut ajouter le coût de 0,8 employé à temps plein. Ces coûts seront financés dans le cadre du budget ministériel existant. L'agence Parcs Canada sera responsable d'assurer la conformité et l'application de la loi dans les portions du Parc national des Prairies qui sont assujetties au décret, à même les ressources existantes de l'agence.

En ce qui concerne les coûts d'application de la loi, un montant unique de 50 000 dollars sera requis pour la formation des agents d'application de la loi et l'achat d'instruments de mesure. On estime que pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du décret d'urgence, les coûts d'application de la loi exigeront un budget annuel non actualisé de 121 500 \$, répartis comme suit : 109 500 \$ pour les inspections (y compris les coûts de fonctionnement et d'entretien et les coûts de transport) et 12 000 \$ pour les enquêtes, les mesures visant à gérer les infractions présumées et les poursuites. Pour les années subséquentes, les coûts d'application de la loi sont évalués à 89 000 \$ par année, répartis comme suit : 77 000 \$ pour les inspections (y compris les coûts de fonctionnement et d'entretien et les coûts de transport) et 12 000 \$ pour les enquêtes, les mesures visant à gérer les infractions présumées et les poursuites.

¹⁵ Given that light-medium oil and heavy oil account for 76% and 24% of the remaining established reserves in Alberta respectively, weights of 0.76 and 0.24 are assigned to light-medium oil (using price of light crude oil as proxy) and heavy oil to estimate the weighted average of oil prices in the province.

¹⁵ Étant donné que le pétrole léger/de viscosité moyenne et le pétrole lourd représentent respectivement 76 et 24 % des réserves restantes de l'Alberta, des pondérations respectives de 0,76 et 0,24 ont été appliquées au pétrole léger/de viscosité moyenne (en utilisant le prix du pétrole brut léger comme indicateur) et au pétrole brut afin d'estimer la moyenne pondérée des prix du pétrole dans la province.

Distributional analysis

In distributional terms, the costs of the proposed Order are expected to be concentrated more locally than the benefits. Local residents are expected to be affected by the proposed Order to the extent that they participate in the local oil industry, which is assumed to bear the majority of cost impacts.

Local well service providers may be minimally affected by the proposed Order; however, the extent of the impact could not be quantified at the time of this analysis.

No significant compliance costs are expected for agricultural businesses, as the proposed prohibitions do not affect grazing and are unlikely to have a significant impact on other agricultural activities.

The costs of compliance for the local oil & gas industry are not expected to be substantial. Gas producers are not likely to be affected by the proposed prohibitions. Although local oil producers might lose the opportunity to produce within the Sage-Grouse habitat, there are opportunities to develop wells in areas outside of the Sage-Grouse habitat. Some potential costs of deferring the production for two months may include the lost opportunity cost of owned equipment during non-productive time. Haulage fees may continue depending upon contractual arrangement. If haulage fees are interrupted, truckers may incur some revenue loss.

The direct benefits derived from the contribution of the Order are assumed to be concentrated in both provinces where Sage-Grouse currently occur (i.e. Alberta and Saskatchewan). However, all Canadians are expected to benefit from preserving the Sage-Grouse.

Net present value

The cost-benefit analysis presented some potential impacts of the proposed Emergency Order for protection of the Sage-Grouse habitat in southeastern Alberta and southwestern Saskatchewan. The proposed Order includes prohibitions on certain activities that adversely affect the species and its habitat.

A comparison of the quantified costs and benefits of the Sage-Grouse Emergency Order indicates that the measure may result in a net cost. However, this may be because the benefits of preserving the species, expressed in terms of an existence value (i.e. the value individuals derive from knowing that a species exists) cannot be ascribed to the Order alone. Rather, these benefits are expected to result from the combined effect of the Order and the planned stewardship measures funded by the Habitat Stewardship Program and any other voluntary measures. The Order is, however, likely a necessary condition for the survival of this species. As well, conservative assumptions regarding costs were used in this analysis. Noting these caveats, the net present value of the Order is estimated at -\$9.3 million (discounted at 3% over ten years), with a benefit-cost ratio of 1:7 when considering only the quantifiable costs and benefits (see Table 2). As previously mentioned, an existence value may be the most significant or the only known benefit of a particular species. Therefore, for context, the section "Quantitative existence value" below provides an estimate of the value to residents of Alberta and Saskatchewan of avoiding the loss of the Sage-Grouse.

Analyse de répartition

En ce qui concerne la répartition, les coûts du décret proposé devraient être concentrés plus localement que les avantages. On s'attend à ce que les résidents locaux soient touchés par le décret proposé dans la mesure où ils participent aux activités de l'industrie pétrolière locale, qui devrait supporter la majorité des coûts.

Les fournisseurs de services aux puits locaux pourraient être légèrement touchés par le décret proposé. Cependant, l'ampleur des répercussions n'a pas pu être quantifiée au moment de l'analyse.

Aucun coût de conformité n'est prévu pour les exploitations agricoles, car les interdictions proposées ne visent pas le pâturage ou d'autres activités agricoles.

Les coûts de conformité qui seront assumés par l'industrie pétrolière et gazière locale ne devraient pas être importants. Les producteurs de gaz ne devraient pas être touchés par les interdictions proposées. Bien que les producteurs de pétrole locaux pourraient perdre des possibilités d'exploitation dans l'habitat du Tétrás des armoises, il existe un potentiel d'exploitation de puits dans des zones qui se trouvent à l'extérieur de cet habitat. Certains coûts éventuels liés au report de la production de deux mois pourraient comprendre les occasions perdues de rentabiliser l'équipement durant les périodes de non-production. Les frais de roulage pourraient être maintenus selon les accords contractuels. Si les frais de roulage ne sont plus perçus, les conducteurs de véhicules pourraient subir des pertes de revenus.

Les avantages directs associés à la contribution du décret à la protection du Tétrás des armoises devraient être concentrés dans les deux provinces où réside actuellement cette espèce (c'est-à-dire l'Alberta et la Saskatchewan). Cependant, tous les Canadiens devraient bénéficier de la préservation du Tétrás des armoises.

Valeur actuelle nette

L'analyse coûts-avantages présente certaines des répercussions potentielles du décret d'urgence proposé pour la protection de l'habitat du Tétrás des armoises dans le sud-est de l'Alberta et le sud-ouest de la Saskatchewan. Le décret proposé interdit certaines activités qui nuisent à l'espèce et à son habitat.

Une comparaison des coûts et avantages quantifiés du décret d'urgence visant la protection du Tétrás des armoises indique que la mesure pourrait se traduire par un coût net. Cependant, cela pourrait s'expliquer du fait que les avantages que comporte la préservation de l'espèce, exprimés en tant que valeur d'existence (c'est-à-dire la valeur qui est associée au fait de savoir qu'une espèce existe), ne peuvent être attribués au seul décret. Plutôt, ces avantages pourraient être le résultat d'un effet combiné du décret et des mesures d'intendance prévues financées dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat ou d'autres mesures volontaires. Le décret est toutefois vraisemblablement une condition essentielle à la survie de cette espèce. De plus, l'analyse utilise des hypothèses prudentes concernant les coûts. Compte tenu de ces restrictions, la valeur actuelle nette du décret est donc estimée à -9,3 millions de dollars (actualisés à 3 % sur dix ans), avec un rapport coût-avantage de 1:7 lorsque l'on ne tient compte que des coûts et avantages quantifiables (voir le tableau 2). Comme on l'a précédemment mentionné, la valeur d'existence peut être l'avantage le plus important ou le seul avantage connu associé à une espèce en particulier. Ainsi, pour des besoins d'établissement du contexte, la section ci-après, qui porte sur la valeur d'existence quantitative, offre une estimation de la valeur que retirent les habitants de l'Alberta et de la Saskatchewan du fait d'éviter la perte du Tétrás des armoises.

Table 2 — Cost-benefit summary statement (millions of 2012 dollars)*

| A. Quantitative impacts | | |
|---|--|-------------------------------|
| Benefits (millions C\$2012) | Present Value at 3% 2014–2023 | Present Value at 7% 2014–2023 |
| Avoided costs of development for new oil wells | \$1.6 | \$1.4 |
| TOTAL BENEFITS | \$1.6 | \$1.4 |
| | | |
| Costs (millions C\$2012) | Present Value at 3% 2014–2023 | Present Value at 7% 2014–2023 |
| Forgone production from new oil wells | \$10.0 | \$7.8 |
| Compliance promotion and enforcement (Government) | \$0.9 | \$0.8 |
| TOTAL COSTS | \$10.9 | \$8.6 |
| | | |
| NET VALUE (millions C\$2012) | -\$9.3 | -\$7.2 |
| BENEFIT/COST RATIO | 1:7 | 1:6 |
| B. Qualitative impacts | | |
| Stakeholder | Impacts | |
| Canada | <ul style="list-style-type: none"> This Order will contribute to the preservation of the species, thus all Canadians are expected to benefit from it. Although it is possible to place a monetary value on the preservation of the species, it is not possible to ascribe all or a particular part of this monetary value to the Order, in isolation of other measures, since the value represents a benefit to be derived from both the Order and voluntary stewardship measures, given that they are expected to prevent the extirpation of the species in combination. Additional benefits could accrue to Canadians stemming from the preservation of habitat for other species at risk listed under SARA, such as the Burrowing owl (endangered), Swift fox (endangered), Sage thrasher (endangered), Western harvest mouse (endangered), Long-billed curlew (special concern), Sprague's pipit (threatened), Mountain plover (endangered), and McCown's longspur (special concern). | |
| Region | <ul style="list-style-type: none"> The majority of the costs associated with the Order are expected to be concentrated locally, affecting the local oil industry. Benefits are likely to be spread throughout the provinces of Alberta and Saskatchewan, as well as throughout the whole country. | |
| Communities | <ul style="list-style-type: none"> The impacts of the Order are expected to be minimal for the local communities in the area of interest (e.g. Bain, Orion, Manyberries). The Order might result in minor inconveniences to some residents due to seasonal noise restrictions, while others may view this as a benefit. | |

Tableau 2 — État sommaire des coûts-avantages (millions de dollars de 2012)*

| A. Répercussions quantitatives | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Avantages (millions de dollars canadiens de 2012) | Valeur actualisée à 3 % 2014-2023 | Valeur actualisée à 7 % 2014-2023 |
| Coûts évités de l'exploitation de nouveaux puits de pétrole | 1,6 \$ | 1,4 \$ |
| AVANTAGES TOTAUX | 1,6 \$ | 1,4 \$ |
| | | |
| Coûts (millions de dollars canadiens de 2012) | Valeur actualisée à 3 % 2014-2023 | Valeur actualisée à 7 % 2014-2023 |
| Perte de production des nouveaux puits de pétrole | 10,0 \$ | 7,8 \$ |
| Promotion de la conformité et application de la loi (gouvernement) | 0,9 \$ | 0,8 \$ |
| COÛTS TOTAUX | 10,9 \$ | 8,6 \$ |
| | | |
| VALEUR NETTE (millions de dollars canadiens de 2012) | -9,3 \$ | -7,2 \$ |
| RATIO AVANTAGES-COÛTS | 1:7 | 1:6 |
| B. Répercussions qualitatives | | |
| Intervenants | Répercussions | |
| Canada | <ul style="list-style-type: none"> Le décret contribuera à la préservation de l'espèce; ainsi, tous les Canadiens devraient en bénéficier. Bien qu'il soit possible d'associer une valeur monétaire à la préservation de l'espèce, il n'est pas possible d'attribuer cette valeur, en tout ou en partie, au décret, de façon séparée des autres mesures. Cela signifie qu'une telle valeur représente un avantage qui découle à la fois du décret et d'autres mesures d'intendance volontaire qui, ensemble, devraient permettre d'éviter la disparition de l'espèce du Canada. Des avantages accrus pour les Canadiens pourraient subvenir à travers la préservation de l'habitat pour d'autres espèces en péril inscrites, telles que la Chevêche des terriers (en voie de disparition), le renard véloce (en voie de disparition), le Moqueur des armoises (en voie de disparition), la souris des moissons (en voie de disparition), le Courlis à long bec (préoccupante), le Pipit de Sprague (menacée), le Pluvier montagnard (en voie de disparition) et le Plectrophane de McCown (préoccupante). | |
| Région | <ul style="list-style-type: none"> La majorité des coûts associés au décret devraient être concentrés localement et toucher l'industrie pétrolière. Pour leur part, les avantages devraient être répartis dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que dans le pays tout entier. | |
| Collectivités | <ul style="list-style-type: none"> Les répercussions du décret sur les collectivités locales qui se trouvent dans la zone d'intérêt (par exemple Bain, Orion, Manyberries) devraient être minimes. Le décret pourrait entraîner des inconvénients de moindre importance pour certains résidents en raison des restrictions sur le bruit saisonnières, tandis que d'autres pourraient les considérer comme des avantages. | |

Table 2 — Continued

| B. Qualitative impacts — Continued | |
|------------------------------------|--|
| Stakeholder | Impacts |
| Local businesses | <ul style="list-style-type: none"> No more than minimal compliance costs to agricultural businesses are expected. Local owners of oil drilling permits might bear the costs of maintaining existing infrastructure that exceeds seasonal noise levels. For existing oil wells, the costs of a temporary shut-down are expected to be low. Well service providers may also be affected. |

* Due to rounding, the totals might not add up precisely.

Quantitative existence value

As noted, the Emergency Order, along with subsequent voluntary stewardship measures, is anticipated to address the imminent threats to the Sage-Grouse and help stabilize the population and begin its recovery. It is possible to place a monetary value on the preservation of the species. However, it is not possible to ascribe all or part of this monetary value to only the Order in isolation (i.e. such a value represents a benefit to be derived from both the Order and stewardship measures) since in combination they are expected to help prevent the extirpation of the species. Currently there is no cost estimate for the total level of expected resources required to prevent the extirpation and eventual extinction of the Sage-Grouse.

This section presents plausible estimates of the value that can be placed on the continued existence of this species.

Beyond the conventional “use-values,” people derive satisfaction and perceive benefits from knowing that the species exists (existence value) or will exist in the future (bequest value). Information on passive values is typically collected via contingent valuation studies.¹⁶ A review of the research to-date indicates that no such studies currently exist on the Sage-Grouse. Based on evidence derived from other contingent valuation studies done on similar species, the benefit transfer technique can be applied to estimate the value Canadians would place on Sage-Grouse preservation. For example, Richardson and Loomis report that U.S. households are willing to pay, on average, between US\$11 and US\$130 (2006 dollars) per household per year to avoid loss of one species of iconic bird. For a conservative estimate, this analysis focuses on the lower value used in this study (estimated for the Wild Turkey), and uses it as a reasonable indicator for the Sage-Grouse, bringing the value to CAN\$23 (2012 dollars) per household. In comparison, values for other popular species in this study were (2012 Canadian dollars): \$50 for bald eagles, \$83 for owls, and \$71 for whooping cranes.¹⁷

¹⁶ These passive values can be estimated using the willingness to pay (WTP) technique, which is the amount an individual is willing to pay to preserve a species.

¹⁷ Richardson, L. et J. Loomis, *The total economic value of threatened, endangered and rare species: An updated meta-analysis*, 2009.

Tableau 2 (suite)

| B. Répercussions qualitatives (suite) | |
|---------------------------------------|---|
| Intervenants | Répercussions |
| Entreprises locales | <ul style="list-style-type: none"> Les exploitations agricoles ne devraient pas assumer de coûts de mise en conformité autres que minimales. Les détenteurs locaux de permis de forage de puits de pétrole pourraient devoir assumer les coûts du maintien des infrastructures qui produisent du bruit dont l'intensité dépasse les seuils saisonniers. Pour les puits de pétrole en place, les coûts d'un arrêt temporaire devraient être faibles. Les fournisseurs de services aux puits pourraient aussi être touchés. |

* Les chiffres étant arrondis, leurs sommes ne correspondent peut-être pas précisément aux totaux.

Valeur d'existence quantitative

Comme on l'a précédemment mentionné, le décret, en combinaison avec des mesures d'intendance volontaire subséquentes, devrait permettre de faire face aux menaces imminentes qui pèsent sur le Tétrás des armoises du Canada et aider à stabiliser sa population. Il est possible d'associer une valeur monétaire à la préservation de l'espèce. Cependant, il n'est pas possible d'attribuer cette valeur, en tout ou en partie, au seul décret, de façon séparée des autres mesures. Cela signifie qu'une telle valeur représente un avantage qui découle à la fois du décret et des mesures d'intendance qui, ensemble, devraient aider à éviter la disparition de l'espèce du Canada. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'estimation des coûts pour la totalité des ressources qui devront être utilisées pour prévenir la disparition du Tétrás des armoises du Canada et, au bout du compte, de la planète.

Néanmoins, la section ci-après présente des estimations plausibles de la valeur qui peut être associée au maintien de l'existence de l'espèce.

Au-delà de la valeur d'usage classique de l'espèce, le public retire une satisfaction et perçoit un avantage du simple fait de savoir que l'espèce continue d'exister (valeur d'existence) ou existera dans le futur (valeur de transmission). On recueille généralement des renseignements sur les valeurs passives au moyen d'études d'évaluation des contingences¹⁶. Un examen de la littérature scientifique publiée à ce jour indique qu'aucune étude semblable n'a été menée pour le Tétrás des armoises. D'après les éléments probants recueillis au cours d'autres études d'évaluation des contingences menées sur des espèces semblables, on peut appliquer la technique de transposition des valeurs pour estimer la valeur que les Canadiens attribueraient à la préservation du Tétrás des armoises. Par exemple, Richardson et Loomis écrivent que les ménages américains seraient prêts à payer, en moyenne, entre 11 et 130 dollars américains (dollars de 2006) par année pour éviter la perte d'une espèce d'oiseau symbolique. Afin que nous puissions effectuer une estimation prudente, l'analyse a été axée sur la plus faible valeur utilisée dans cette étude (estimée pour le Dindon sauvage) et l'a utilisée comme indicateur raisonnable de la valeur du Tétrás des armoises, ce qui donne une valeur de 23 dollars canadiens (en dollars de 2012) par ménage. Par contraste, les valeurs attribuées à d'autres espèces populaires évaluées au cours de cette étude étaient, en dollars canadiens de 2012, 50 \$ pour le Pygargue à tête blanche, 83 \$ pour une espèce de strigidé et 71 \$ pour la Grue blanche.¹⁷

¹⁶ Ces valeurs passives peuvent se mesurer par la volonté de payer, c'est-à-dire par le montant qu'une personne est prête à payer pour préserver une espèce.

¹⁷ Richardson, L. et J. Loomis, « The total economic value of threatened, endangered and rare species: An updated meta-analysis », 2009.

According to the 2011 Census, there are currently close to 1,800,000 households in Alberta and Saskatchewan combined. An aggregate estimate of the willingness-to-pay to avoid the loss of iconic Sage-Grouse for these two provinces combined is \$40.8 million per year. If the species is preserved, this would translate into benefits with a present value of approximately \$161.1 million, discounted at 3% over 10 years.¹⁸

“One-for-One” Rule

The “One-for-One” Rule does not apply given that the Order does not impose any new administrative costs as defined by Government of Canada guidelines for the “One-for-One” Rule (e.g. reporting or registration obligations).

Small business lens

Although the full range of suitable habitat for Sage-Grouse was considered in determining the scope of the Emergency Order, the habitat subject to the Order is that which was deemed necessary to address the imminent threats to survival. The Emergency Order was determined not to add a burden to small businesses. The only small businesses located in the area subject to the Order are agricultural operations, and these businesses have been provided with exemptions to the prohibitions so that their operations costs are not expected to be significantly impacted. There are no grazing restrictions and ranchers can continue to access and care for their cattle in the same way they did prior to the issuance of the Order. They can also access and maintain all existing fences at any time of year, regardless of their location. The only possible minimal cost to small businesses would be if they decided to build new fences to fence off new grazing areas, as mentioned above. This is unlikely as the leased land covered by the Order is all part of long established grazing operations and ranchers have already fenced the areas they are leasing for grazing purposes. There will be no ongoing costs pertaining to reporting or record-keeping. In keeping with this, it is assumed there will be no significant costs to small businesses associated with the proposed Order.

Consultation

Provincial governments are taking important steps to stabilize Sage-Grouse populations. However, given that Sage-Grouse populations are at dangerously low levels, it is imperative to have a strong regulatory framework in place on both provincial and federal lands that is clear and directly prohibits activities that represent an imminent threat to this species.

Environment Canada recognizes the shared responsibility for species at risk between the federal, provincial and territorial governments and values the relationships of collaboration that have been built. However, given the urgent nature of this Emergency Order, the Department was unable to consult on the details of this Order with the governments of Alberta or Saskatchewan, or with local landowners or industry representatives. Environment Canada

D’après les données du Recensement de 2011, l’Alberta et la Saskatchewan, ensemble, comptent actuellement près de 1 800 000 ménages. Une estimation globale de la volonté de payer pour éviter la perte de cet oiseau iconique qu’est le Tétrás des armoises est établie, pour ces deux provinces réunies, à 40,8 millions de dollars par année. Si l’espèce est préservée, cela se traduirait en avantages, avec une valeur actuelle d’environ 161,1 millions de dollars actualisés à 3 % sur dix ans.¹⁸

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le décret n’impose aucun nouveau coût administratif, tel qu’il est défini dans les lignes directrices relatives à la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada (par exemple obligations en matière de production de rapports ou d’enregistrement).

Lentille des petites entreprises

Bien que l’on ait pris en considération l’ensemble de l’habitat convenable du Tétrás des armoises lorsque l’on a défini la portée du décret d’urgence, l’habitat décrit dans le décret est celui qui est jugé nécessaire si l’on veut contrer les menaces imminentes qui pèsent sur la survie de l’espèce. Le décret d’urgence a été établi de telle sorte à ne pas rajouter de fardeau pour les petites entreprises. Les petites entreprises situées dans la zone visée par le décret sont des exploitations agricoles, et celles-ci font l’objet d’exemptions afin que leurs activités ne soient pas touchées de manière significative. Le décret ne comprend aucune restriction concernant les activités de pâturage, et les éleveurs peuvent continuer d’accéder à leur bétail et de s’en occuper de la même façon qu’avant l’émission du décret. Ils peuvent aussi accéder à toutes les clôtures existantes et les entretenir à tout moment de l’année, peu importe leur emplacement. Comme il est mentionné précédemment, les petites entreprises assumerait seulement des coûts minimes si elles décidaient de construire de nouvelles clôtures autour de nouvelles zones de pâturage. Cela est peu probable, car les terres louées visées par le décret comprennent toutes des activités de mise en paissance bien établies et qui sont déjà clôturées. Il n’y aura pas de coûts permanents liés à la production de rapports ou à la tenue de dossiers. Par conséquent, on suppose que le décret proposé n’engendrera aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les gouvernements provinciaux ont pris des mesures importantes pour stabiliser les populations de Tétrás des armoises. Cependant, comme ces populations affichent des effectifs dangereusement bas, il est impératif de mettre en place un cadre réglementaire concernant les terres domaniales provinciales et fédérales qui soit clair et solide et qui interdise directement les activités faisant peser une menace imminente sur cette espèce.

Environnement Canada reconnaît la responsabilité partagée des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à l’égard des espèces en péril et apprécie la collaboration qui s’est établie entre ces instances. Cependant, en raison de la nature urgente du décret, le Ministère n’a pas pu consulter les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan, les propriétaires fonciers et les représentants de l’industrie locale sur les détails du décret. Environnement

¹⁸ Under the baseline scenario, the Sage-Grouse will become extirpated in 2019. Therefore, it is assumed that the benefits of preserving the species in terms of existence value would occur from 2019 onwards to 2023.

¹⁸ Selon le scénario de référence, le Tétrás des armoises devrait disparaître du Canada en 2019. En conséquence, on présume que les avantages découlant de la préservation de l’espèce exprimés en valeur d’existence se feront sentir à partir de 2019 et jusqu’en 2023.

has consulted stakeholders on the amendment to the *Recovery Strategy for the Greater Sage-Grouse* (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) in Canada, including on the identification of new critical habitat, and will be reaching out to the provincial governments as well as stakeholders to clarify the rationale and implications of an Emergency Order.

The federal government has been working and will continue to work closely with both the Alberta and Saskatchewan governments through a variety of mechanisms to protect the Sage-Grouse, such as through a collaborative multi-species action plan for southwestern Saskatchewan that will be finalized in the coming year and a captive breeding program at the Calgary Zoo, in partnership with the Province of Alberta. Moreover, through the existing Habitat Stewardship Program, projects are evaluated by federal-provincial teams to ensure that stewardship funding is being targeted at actions that make a difference.

Rationale

Many species at risk serve as indicators of environmental quality, while some are culturally important. It is valuable to Canadian society to not only preserve species in the short term, but also for future generations to enjoy. The unique characteristics and evolutionary histories of many species at risk may also be of special interest to the scientific community. The Government of Canada is also committed to protecting the natural heritage of our country. Specifically, the Government has made international commitments to protect species at risk and their habitat under the Convention on Biological Diversity.

Both Alberta and Saskatchewan have listed the Sage-Grouse under their respective legislations and have undertaken measures to protect the species, however, neither province has specific endangered species legislation prohibiting destruction of Sage-Grouse critical habitat.

In Alberta, the provincial Recovery Plan for Sage-Grouse includes measures to enhance nesting, brood-rearing and wintering habitat, to protect mating sites, and to manage and mitigate impacts of resource development on Sage-Grouse habitat. More than 80% of current Sage-Grouse habitat in Alberta is on public land that is leased as grazing land. Alberta's *Public Lands Act* prohibits cultivation or conversion of these lands without provincial authorization. Sage-Grouse individuals are protected on private, provincial and federal lands under Alberta's *Wildlife Act* and SARA, respectively.

In Saskatchewan, 25% of Sage-Grouse habitat is in Grasslands National Park. Parks Canada has developed a Management Plan which addresses recovery of Sage-Grouse populations, and has been implementing conservation actions for many years to conserve and recover Sage-Grouse through active management. This includes the restoration of native prairie which is Sage-Grouse habitat. Approximately 80% of federal lands where the Order will apply are located in Grasslands National Park where Sage-Grouse individuals, residences and habitat already receive some protection under both the *Canada National Parks Act* and the *Species at Risk Act*.

Canada a consulté les intervenants au sujet des modifications au *Programme de rétablissement du Tétrás des armoises* (*Centrocercus urophasianus urophasianus*) au Canada, y compris la désignation du nouvel habitat essentiel, et il communiquera avec les gouvernements provinciaux et les intervenants pour clarifier la justification et les implications du décret d'urgence.

Le gouvernement du Canada a collaboré et continuera de collaborer étroitement avec les gouvernements de l'Alberta et de la Saskatchewan grâce à divers mécanismes qui visent à protéger le Tétrás des armoises, comme le plan d'action plurispécifique qui est mis en œuvre dans le sud-ouest de la Saskatchewan et qui sera parachevé dans l'année et un programme de reproduction en captivité qui est mené au zoo de Calgary en partenariat avec la province de l'Alberta. En outre, par l'entremise du Programme d'intendance de l'habitat déjà existant, des équipes fédérales/provinciales évaluent les projets proposés pour faire en sorte que le financement de l'intendance cible des mesures qui contribuent réellement à faire changer les choses.

Justification

Bon nombre d'espèces en péril servent d'indicateurs de la qualité de l'environnement, tandis que certaines sont importantes sur le plan culturel. La société canadienne doit non seulement préserver les espèces à court terme, mais aussi pour la jouissance des générations futures. Les caractéristiques uniques et l'histoire de l'évolution de nombreuses espèces en péril suscitent également un intérêt particulier dans le milieu scientifique. De la même façon, le gouvernement du Canada s'engage à protéger le patrimoine naturel de notre pays. En particulier, le gouvernement a pris des engagements sur la scène internationale pour protéger les espèces en péril et leur habitat en vertu de la Convention sur la diversité biologique.

L'Alberta et la Saskatchewan ont toutes deux inscrit le Tétrás des armoises en vertu de leurs lois respectives et ont pris des mesures pour protéger l'espèce. Cependant, aucune des deux provinces ne dispose d'une réglementation précise sur les espèces en voie de disparition qui interdit la destruction de l'habitat essentiel du Tétrás des armoises.

En Alberta, le plan de rétablissement provincial du Tétrás des armoises comprend des mesures pour améliorer l'habitat de nidification, d'élevage des couvées et d'hivernage, protéger les sites de reproduction et gérer et atténuer les répercussions de la mise en valeur des ressources sur l'habitat du Tétrás des armoises. Plus de 80 % de l'habitat actuel du Tétrás des armoises en Alberta se trouve sur des terres domaniales louées comme pâturages. La *Public Lands Act* de l'Alberta interdit la culture ou la conversion de ces terres sans autorisation provinciale. Le Tétrás des armoises est protégé sur les terres privées et sur les terres domaniales provinciales et fédérales en vertu de la *Wildlife Act* de l'Alberta et de la *Loi sur les espèces en péril*, respectivement.

En Saskatchewan, 25 % de l'habitat du Tétrás des armoises se trouvent dans le Parc national des Prairies. Parcs Canada a élaboré un plan de gestion qui vise le rétablissement des populations de Tétrás des armoises et a mis en œuvre des mesures de conservation pluriannuelles qui visent à conserver et à rétablir le Tétrás des armoises grâce à une gestion proactive. Ces mesures comprennent la restauration de la prairie indigène qui peuple l'habitat du Tétrás des armoises. Dans le Parc national des Prairies, les individus, les résidences et l'habitat du Tétrás des armoises reçoivent déjà une certaine protection en vertu de la *Loi sur les parcs nationaux du Canada* et de la *Loi sur les espèces en péril*.

Forty-five percent of the Sage-Grouse habitat occurs on provincial crown land that is protected through policies under the *Provincial Lands Act* and, in some cases, the *Wildlife Habitat Protection Act*. The remaining habitat occurs on federal Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) lands, and private lands that are not subject to the Order. Sage-Grouse individuals are protected on private, provincial and federal lands under the Saskatchewan *Wildlife Act* and SARA, respectively.

Despite the provinces' existing efforts, their protection measures have not been successful in halting the species' rapid decline. Existing measures are not mandatory or sufficiently targeted to protect the habitat of the species. Compliance with the Emergency Order is anticipated to contribute to protecting the Sage-Grouse by preventing habitat loss and fragmentation, and restricting chronic and acute sensory disturbances to Sage-Grouse in Alberta and Saskatchewan. This should in turn increase the probability of maintaining the species in Canada.

With the Emergency Order and associated voluntary stewardship actions on private lands in place, the imminent threats to the survival of the Sage-Grouse will be addressed, including the protection of habitat so that the population can move towards stabilization.

A comparison of the quantified costs and benefits of the Sage-Grouse Emergency Order indicates that the measure may result in a net cost. However, this is due to two factors. First, conservative assumptions regarding costs were used in this analysis. Second, the benefits of preserving the species expressed in terms of an existence value (i.e. the value individuals derive from knowing that a species exists) cannot be ascribed to the Order alone. Rather, these benefits would likely be a result of the combined effect of the Order and the forthcoming voluntary stewardship measures. The Order is, however, a necessary condition for the survival of this species. Preservation of Sage-Grouse habitat would also result in benefits in excess of those realized from preservation of Sage-Grouse alone, including protection of other species at risk who rely on the same prairie ecosystems.

Implementation, enforcement and service standards

The implementation of this Emergency Order will provide protection and recourse against the destruction of Sage-Grouse habitat in Alberta and Saskatchewan. To ensure affected stakeholders are aware of the Order and its impacts, Environment Canada has developed a Compliance Strategy and Compliance Promotion Plan, which outlines a two-year approach of the best perceived methods of implementing and measuring the compliance promotion and enforcement activities required for the Emergency Order. This will help to ensure that the affected communities and stakeholders comply with the Emergency Order. At the end of the two years, the Strategy will be reviewed to determine if changes to the approach are required to enhance compliance with the Emergency Order or, conversely, if compliance promotion may be reduced to a maintenance level in the event that the objective of the Order has been achieved.

Environment Canada Enforcement Branch officers are responsible for enforcing the Emergency Order, as required, on the applicable federal and provincial Crown lands. Responses to complaints,

Une proportion de 45 % de l'habitat du Tétrás des armoises se trouve sur des terres domaniales provinciales qui sont protégées par des politiques élaborées en vertu de la *Provincial Lands Act* et, dans certains cas, par la *Wildlife Habitat Protection Act*. L'habitat restant se trouve sur les terres domaniales d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et sur des terres privées qui ne sont pas visées par ce décret. Le Tétrás des armoises est protégé sur les terres privées et sur les terres domaniales provinciales et fédérales en vertu de la *Wildlife Act* de la Saskatchewan et de la *Loi sur les espèces en péril*, respectivement.

Malgré les efforts actuellement déployés par les provinces, les mesures de protection n'ont pas réussi à mettre un terme au déclin rapide de l'espèce. Les mesures actuelles ne sont pas obligatoires ou suffisamment ciblées pour protéger l'habitat de l'espèce. La conformité au décret d'urgence devrait protéger le Tétrás des armoises en empêchant la perte et la fragmentation de l'habitat et en réduisant les perturbations sensorielles chroniques et aiguës dont souffre cette espèce en Alberta et en Saskatchewan. Par ricochet, cela devrait accroître la probabilité de maintien de l'espèce au Canada.

Le décret d'urgence et les mesures d'intendance volontaire connexes en place sur les terres privées permettront de gérer les menaces imminentes qui pèsent sur la survie du Tétrás des armoises, y compris la protection de l'habitat pour tenter de stabiliser la population.

Une comparaison des coûts et avantages quantifiés du décret d'urgence visant le Tétrás des armoises indique que la mesure pourrait se traduire par un coût net. Toutefois, cela est dû à deux facteurs. Tout d'abord, l'analyse utilise des hypothèses conservatrices concernant les coûts. Deuxièmement, les avantages que comporte la préservation de l'espèce, exprimés en tant que valeur d'existence (c'est-à-dire valeur qui est associée au fait de savoir qu'une espèce existe), ne peuvent pas être attribués au seul décret. Plutôt, ces avantages seraient le résultat d'un effet combiné du décret et de ces mesures d'intendance volontaire à venir. Le décret est toutefois une condition essentielle à la survie de cette espèce. Les avantages de la préservation de l'habitat du Tétrás des armoises devraient dépasser ceux obtenus par la seule préservation de l'espèce, notamment grâce à la protection d'autres espèces en péril qui dépendent du même écosystème des prairies.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre du décret d'urgence offrira une protection à l'habitat du Tétrás des armoises en Alberta et en Saskatchewan et garantira la possibilité de recours en cas de destruction. Pour faire en sorte que les intervenants connaissent le décret et ses répercussions, Environnement Canada a élaboré une stratégie de conformité et un plan de promotion de la conformité, qui reposent sur une approche d'application, sur deux ans, des meilleures méthodes perçues de mise en œuvre et de mesure des activités de promotion de la conformité et de mise en application de la loi requises en vertu du décret d'urgence. Cela permettra de s'assurer que les collectivité et les intervenants touchés se conforment au décret d'urgence. À la fin de cette période de deux ans, on examinera la stratégie pour déterminer si l'on doit modifier l'approche pour améliorer la conformité au décret d'urgence ou, au contraire, si la promotion de la conformité peut être ramenée à un niveau de maintien dès lors que les objectifs du décret auront été atteints.

Les agents de la Direction générale de l'application de la loi d'Environnement Canada sont responsables de la mise en application du décret d'urgence sur les terres publiques fédérales

referrals and alleged violations will be conducted following the existing relevant Compliance and Enforcement policies.

Enforcement officers will coordinate activities with Provincial partners whenever possible. Parks Canada Agency is responsible for enforcement in the portions of Grasslands National Park that are included in the Order.

The Strategic Environmental Assessment conducted for this Order concluded that it is expected to result in important positive environmental effects, and would support Goal 5 (Maintain or restore populations of wildlife to healthy levels) and Target 5.1 of the Federal Sustainable Development Strategy by increasing the probability of maintaining the Sage-Grouse in Canada.

Performance measurement and evaluation

Environment Canada has put in place a Results-based Management and Accountability Framework (RMAF) and a Risk-based Audit Framework (RBAF) for the Species at Risk Program. The specific measurable outcomes for the program and the performance measurement and evaluation strategy are described in the Species at Risk Program RMAF-RBAF. The last program evaluation took place in 2012 and is currently being finalized.

Contact

Caroline Ladanowski
Director
Wildlife Program Support Division
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-994-3432

et provinciales visées. Les réponses aux plaintes, aux dossiers transmis et aux infractions présumées seront traitées conformément aux politiques de conformité et d'application de la loi de la direction générale de l'application de la loi pertinentes.

Les agents d'application de la loi coordonneront, dans la mesure du possible, les activités avec les partenaires provinciaux. Parcs Canada est responsable de l'application de la loi dans les zones du parc national du Canada des Prairies visées par le décret.

L'évaluation environnementale stratégique menée en vertu du décret a permis de conclure que celui-ci devrait avoir d'importants effets positifs sur l'environnement en plus d'appuyer l'objectif 5 (maintenir ou rétablir les populations fauniques à des niveaux sains) et la cible 5.1 de la Stratégie fédérale de développement durable en augmentant la probabilité de maintien du Tétràs des armoises au Canada.

Mesures de rendement et évaluation

Environnement Canada a adopté un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) et un cadre de vérification axé sur les risques (CVAR) pour le programme Espèces en péril. Les résultats précis mesurables du programme, de même que la stratégie de mesure du rendement et d'évaluation sont décrits dans le cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats et dans le cadre de vérification axé sur les risques du programme Espèces en péril. La dernière évaluation du programme remonte à 2012 et on travaille actuellement à son achèvement.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division du soutien aux programmes des espèces sauvages
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3432